

*Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba*

*Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le  
Tlhatlhobo*



*Kgato ya Magareng  
Mephato 4-6*



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**PEGELOYA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO  
MEPHATO 4-6**

**SETSWANA PUO YA GAE**

# SETSWANA PUO YA GAE MEPHATO 4-6

In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout to the Curriculum and Assessment Policy Statements and the supplementary policy documents, possible errors may occur in the said documents placed on the official departmental websites.

There may also be vernacular inconsistencies in the language documents at Home-, First and Second Additional Language levels which have been translated in the various African Languages. Please note that the content of the documents translated and versioned in the African Languages are correct as they are based on the English generic language documents at all three language levels to be implemented in all four school phases.

If any editorial, layout or vernacular inconsistencies are detected, the user is kindly requested to bring this to the attention of the Department of Basic Education.

E-mail: caps lang comments@dbe.gov.za or fax (012) 328 9828

## **Department of Basic Education**

222 Struben Street

Private Bag X895

Pretoria 0001

South Africa

Tel: +27 12 357 3000

Fax: +27 12 323 0601

120 Plein Street Private Bag X9023

Cape Town 8000

South Africa

Tel: +27 21 465 1701

Fax: +27 21 461 8110

Website: <http://www.education.gov.za>

**© 2011 Department of Basic Education**

**ISBN: 978-1-4315-0457-2**

Design and Layout by: Ndabase Printing Solution

Printed by: Government Printing Works

## FOREWORD BY THE MINISTER



Our national curriculum is the culmination of our efforts over a period of seventeen years to transform the curriculum bequeathed to us by apartheid. From the start of democracy we have built our curriculum on the values that inspired our Constitution (Act 108 of 1996). The Preamble to the Constitution states that the aims of the Constitution are to:

- heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
- improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person;
- lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law; and
- build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

Education and the curriculum have an important role to play in realising these aims.

In 1997 we introduced outcomes-based education to overcome the curricular divisions of the past, but the experience of implementation prompted a review in 2000. This led to the first curriculum revision: the *Revised National Curriculum Statement Grades R-9* and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* (2002).

Ongoing implementation challenges resulted in another review in 2009 and we revised the *Revised National Curriculum Statement* (2002) and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* to produce this document.

From 2012 the two National Curriculum Statements, for *Grades R-9* and *Grades 10-12* respectively, are combined in a single document and will simply be known as the *National Curriculum Statement Grades R-12*. The *National Curriculum Statement for Grades R-12* builds on the previous curriculum but also updates it and aims to provide clearer specification of what is to be taught and learnt on a term-by-term basis.

The *National Curriculum Statement Grades R-12* represents a policy statement for learning and teaching in South African schools and comprises of the following:

- (a) Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) for all approved subjects listed in this document;
- (b) *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; and
- (c) *National Protocol for Assessment Grades R-12*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Motshepe".

**MRS ANGIE MOTSHEKGA, MP**  
**MINISTER OF BASIC EDUCATION**



# DITENG

<b>KAROLO 1: MATSENO A PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO .....</b>	<b>3</b>
1.1 Lemorago .....	3
1.2 Thadiso.....	3
1.3 Maikaelelo a kakaretso a kharikhulamo ya aforika borwa.....	4
1.4 Kabo ya nako .....	6
1.4.1 Kgato ya motheo .....	6
1.4.2 Kgato ya magareng .....	6
1.4.3 Kgato e kgolwane.....	7
1.4.4 Mephato 10-12 .....	7
<b>KAROLO YA 2: GO ITSISE PUO YA GAE MO KGATONG YA MAGARENG .....</b>	<b>8</b>
2.1 Dipuo mo pegelong ya pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo .....	8
2.1.1 Maemo a puo .....	8
2.1.2 Dikgono tsa puo .....	9
2.1.3 Melebo ya go ruta puo .....	13
2.2 Kabo ya nako mo kharikhulamong ya puo ya gae.....	13
2.3 Didiriswa tsa go ruta le go ithuta.....	14
<b>KAROLO YA 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA DIKGONO TSI PUO.....</b>	<b>16</b>
3.1 Thadiso ya dikgono, diteng le ditogamaano .....	16
3.2 Go phatlhalatsa ditlhlangwa go ralala mephato 4-6.....	23
3.2.1 Lenane la phatlhalatso ya ditlhlangwa .....	24
3.2.2 Tshobokanyo ya mefuta ya ditlhlangwa go ralala kgato .....	26
3.2.3 Boleele jwa ditlhlangwa tsa puo ya gae (tse di tla tlhagisiwang ke barutwana).....	32
3.2.4 Boleele jwa ditlhlangwa tsa puo-ya –gae (tse barutwana ba tshwanetseng go di ithuta).....	32
3.2.5 Tlotlofoko e e tshwanetseng go fithelelwa ke barutwana ba puo ya gae .....	33
3.3 Dithulaganyo tsa go ruta .....	33
3.4 Diteng le dithulaganyo tsa go ruta tsa setswana puo ya gae .....	35

<b>KAROLO 4: TLHATLHOBO .....</b>	<b>89</b>
4.1 Matseno.....	89
4.2 Tlhatlhobo e e sa tlhomamang kgotsa ya letsatsi le letsatsi .....	90
4.3 Tlhatlhobo e e tlhomameng.....	90
4.3.1 Dithlokego tsa tlhatlhobo ya puo ya gae .....	91
4.3.2 Mefuta ya tiro ya kgweditharo .....	92
4.4 Lenaneo la tlhatlhobo .....	94
4.5 Go rekota le go bega.....	104
4.6 Tekanyetso ya ditiro tsa tlhatlhobo .....	104
4.7 Kakaretso .....	105
<b>LENANEFOKO .....</b>	<b>106</b>

# KAROLO 1: MATSENO A PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO

## 1.1 LEMORAGO

*Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 (NCS) e tlhalosa pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo mo dikolong.*

Go tokafatsa tiragatso e, Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba e ne ya mametlelewa ka dimametlelelo tse di tla diragadiwang ka Firikgong 2012. Tokomana e le nngwe e e sobokantsweng ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa se sengwe le se sengwe, e ne ya kwalwa go emisetsa Dipegelo tsa Dirutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto le Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa Mephato ya R-12 tsa bogologolo.

## 1.2 THADISO

- (a) *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela pegelo ya pholisi ya go ithuta le go ruta mo dikolong tsa Aforika Borwa mme e na le tse di latelang:
  - (i) Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa se sengwe le se sengwe sa sekolo se se amogetsweng;
  - (ii) Pegelo ya Pholisi ya, *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*
  - (iii) Pegelo ya Pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R-12 (Firikgong 2012).*
- (b) The *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela dipegelo tse pedi tsa kharikhulamo ya bosetšhaba tsa ga jaana, tsona ke:
  - (i) *Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Government Gazette No. 23406 of 31 May 2002,* le
  - (ii) *National Curriculum Statement Grades 10-12 Government Gazettes, No. 25545 of 6 October 2003 and No. 27594 of 17 May 2005.*
- (c) Dipegelo tsa kharikhulamo ya bosetšhaba tse di akanngwang go ka dirisiwa mo ditemanengpotlana tsa b(i) le (ii) di na le dipegelo tsa pholisi tse di latelang tse di tla khutliswang ka tatelano ke *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012) mo pakeng ya go tloga ka 2012-2014:*
  - (i) Lekala la Thuto/Lenaneo la Serutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto, Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa tsa Mephato R-9 le Mephato 10-12;
  - (ii) Pegelo ya Pholisi ya *National Policy on assessment and qualifications for schools in the General Education and Training Band*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Notice No. 124 in Government Gazette No. 29626 of 12 February 2007;*
  - (iii) Pegelo ya Pholisi ya the *National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Gazette No. 27819 of 20 July 2005;*

- (iv) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), e e mabapi le barutwana ba ba nang le dithokego tse di kgethegileng, e e phasaladitsweng mo Government Gazette, No.29466 of 11 December 2006, e akarereditswe mo pegelong ya pholisi ya National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*
- (v) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), e e mabapi le the National Protocol for Assessment (Grades R-12), e e thamilweng sešwa mo Government Notice No.1267 in Government Gazette No. 29467 of 11 December 2006.*
- (d) Pegelo ya Pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*, le dikarolo tse di mo Pholising ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo jaaka e akanngwang mo Dikgaolong 2, 3 le 4 tsa pegelo e, tse di agang melao le boleng jwa *National Curriculum Statement Grades R-12*. Ka jalo go ya ka karolo 6A ya *South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996)*, ) e aga motheo o Tona ya Thuto ya Motheo e ka tlhomamisang dipolo tse di lekaneng tsa boleng, gammogo le thulaganyo le tsamaiso ya tlhatlhobo ya diphitlhelelo tsa barutwana e e ka dirisiwang mo dikolong tsa bothle le mo dikolong tse di ikemetseng ka nosi.

## 1.3 MAIKAELELO A KAKARETSO A KHARIKHULAMO YA AFORIKA BORWA

- (a) *Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e tlhagisa kitso, dikgono le meetlo e e tshwanelwang ke go ithutiwa mo dikolong tsa Aforika Borwa. Kharikhulamo e ikaelela go netefatsa gore barutwana ba bona le go diragatsa kitso le dikgono ka ditsela tse di nang le bokao mo matshelong a bona. Mo ntlheng e, kharikhulamo e godisa kakanyo ya go tsepamisa kitso ka bokao jwa tikologo, e ntse e sisimoga (tsibogela) botlhokwa jwa lefatshe ka bophara.*
- (b) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12, e arabela maikaelelo a:
- go tlamela barutwana, go sa kgathalesege lemorago la ikonomi ya loago, lotso, bong, bokgoni jwa mmele kgotsa bokgoni jwa bothhale, le kitso, dikgono le meetlo tse di tlhokegang go ikgotsofatsa le botsayakarolo jo bo nang le bokao mo loagong jaaka baagi ba naga e e gololesegileng;
  - e tlamela phitlhelelo ya thuto e e kwa godimo;
  - go kaela phetogelo ya barutwana go tswa go thuto ya ditheo go ya go lefelo la tiro; le
  - go tlamela bathati ka tshedimosetso e e lekaneng ya dikgono tsa morutwana.
- (c) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaegile ka metheo e e latelang:
- *Phetogo ya loago; e netefatsa gore go sa lekalekaneng mo go tsa thuto go go fetileng go a siamisiwa, le gore ditšhono tse di lekalekanang tsa thuto di neelwa baagi bothle:*
  - *Go ithuta go go tlhaga gape go tseneletse, go rotloetsa molebo o o tlhaga e le o o tseneletseng mo thutong, boemong jwa go rutiwa ga go neelwa dinnete go go seng tlhaga e bile go sa tsenelela;*
  - *Kitso e e kwa godimo le dikgono tse di kwa godimo; bonnye jwa maemo a kitso le dikgono tse di tshwanetseng go fitlhelelwa mo mophatong o mongwe le o mongwe di totobaditswe le go beelwa seemo se se kwa godimo, seemo se se fitlhelegang mo dirutweng tsotlhé;*

- *Tsweletso*; diteng le bokao jwa mophato o mongwe le o mongwe di supa tsweletso go tloga go e e bonolo go fitlha go e e gwetlhlang tlhaloganyo;
- *Ditshwanelo tsa botho, boakaretsi, bosiamisi jwa tikologo le loago*; go tsenyeletsa melawana le ditlwaelo tsa bosiamisi jwa tikologo le loago le ditshwanelo tsa botho jaaka di tlhalosiwa mo Molaotheong wa Aforika Borwa. Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12. (Ka kakaretso) e bosisi mo dintlheng tsa dipharologano di tshwana le lehuma, go tlhoka tekatekano, lotso, bong, puo, kgolo, bogole le dintlha tse dingwe.
- *Go totobatsa botlhokwa jwa tsamaiso ya kitso ditso*; go lemoga ditragalo (hisetori) le boswa jo bo humileng jwa naga e jaaka dintlha tse di botlhokwa tse di nonotshang meetlo e e leng teng mo Molaotheong; le
- *Go ikanyega, boleng le nonofo*; go tlamelatuto e e ka bapisiwang le ya dinaga tse dingwe ka boleng, go anama le boteng

- (d) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaeela go tlhagisa barutwana ba ba kgonang go:
- lemoga le go rarabolola mathata gape ba tsaya ditshwetsa ba akanya ka tsenelelo e bile ba na le boitlhamedi.
  - dira ka katlego ba le bosi, kana ba na le ba bangwe e le karolo ya setlhophpha;
  - ithulaganya, go itsamaisa le go tsamaisa ditiro tsa bona ka boikarabelo le ka nonofo.
  - kgobokanya, sekaseka, rulaganya le go tlhatlhoba tshedimosetso ka tsenelelo;
  - tlhaeletsana ka nonofo ba dirisa dikgono tsa pono, matshwao kgotsa dikgono tsa puo mo mekgweng e e farologaneng;
  - dirisa saense le thekenoloji ka nonofo le ka tsenelelo ba supa boikarabelo mo tikologong le mo boitekanelong jwa ba bangwe; le
  - bontsha go tlhaloganya lefatshe jaaka thulaganya ya ditsamaiso tse di amanang ka go lemoga gore dikaelo tsa tharabololo ya mathata ga di tlhagelele di le tsosi.

- (e) Boakaretsi bo tshwanetse go nna karolokônôkônô ya thulaganya, ipaakanyo le go ruta mo sekolong se sengwe le se sengwe. Se, se ka diragala fa fela barutabana botlhe ba nna le tlhaloganya e e edileng ya go lemoga le go arabela dikgoreletsi tsa go ithuta le go rulaganyetsa dipharologano.

Ntlhakgolo mo go tsamaiseng boakaretsi ke go netefatsa gore dikgoreletsi di a lemogiwa le go arabelwa ke ditlhophha tsotlhe tsa tshegetso mo loagong lwa sekolo, go akaretsa barutabana, ditlhophha tsa tshegetso tsa dikgaolothuto, ditlhophha tsa tshegetso tse di mo ditheong, batsadi le dikolo tse di kgethegileng jaaka ditikitikwe tse di tswelang morafe mosola ka kakaretso. Go arabela dikgoreletsi mo phaposiborutelong, barutabana ba tshwanetse go dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa dipharologano tsa kharikhulamo jaaka tse di akareditweng mo Dikaeding tsa Go Ruta le Go Ithuta ga Boakaretsi tsa Lefapha la Thuto ya Motheo (2010). (*Department of Basic Education's Guidelines for inclusive teaching and learning (2010)*).

## 1.4 KABO YA NAKO

### 1.4.1 Kgato ya Motheo

- (a) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Motheo ke e e latelang

SERUTWA	MOPHATO R (DIURA)	MEPHATO 1-2 (DIURA)	MEPHATO 3 (DIURA)
Puo ya Gae	10	7/8	7/8
Puo Tlaleletso ya Ntlha		2/3	3/4
Dipalo	7	7	7
Dikgono tsa Botshelo	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
• Kitso ya Tshimologo	(1)	(1)	(2)
• Botshweretsi jwa Boithamedi	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1)	(1)	(1)
<b>GOTLHE</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

- (b) Nako ya go ruta ya Mephato R, 1 le 2 ke diura di le 23 mme ya Mophato 3 ke diura di le 25.
- (c) Diura di le 10 mo dipuong di abetswe Mephato R-2 mme diura di le 11 ke tsa Mophato 2. Bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae, bonnye jwa diura di le 2 le bogolo jwa diura di le 3 di abetswe Puotlaleletso mo Mephatong 1-2. Mo Mophatong 3 bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae fa bonnye jwa diura di le 3 le bogolo jwa diura di le 4 di abetswe Puotlaleletso ya Ntlha.
- (d) Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo, Kitso ya Tshimologo e abetswe ura e le 1 mo Mephatong R-2 le diura di le 2 jaaka go kailwe ka diura tse di mo masakaneng mo mophatong wa 3.

### 1.4.2 Kgato ya Magareng

- (b) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Magareng ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	6
Puotlaleletso ya Ntlha	5
Dipalo	6
Disaense tsa Tlhago le Thekenoloi	3, 5
Disaense tsa Loago	3
Dikgono tsa Botshelo	<b>4</b>
• Botshweretsi jwa Boithamedi	(1, 5)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(1)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1, 5)
<b>GOTLHE</b>	<b>27, 5</b>

### 1.4.3 Kgato e Kgolwane

- (a) Nako ya go ruta mo Kgatong e Kgolwane ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	5
Puotlaleletso ya Ntlha	4
Dipalo	4, 5
Disaense tsa Tlhago	3
Disaense tsa Loago	3
Thekenoloji	2
Disaense tsa Botsamaisi le Ikonomi	2
Tebanyo le Botshelo	2
Botshweretsi jwa Boitlhamedi	2
<b>GOTLHE</b>	<b>27, 5</b>

### 1.4.4 Mephato 10-12

- (a) Nako ya go ruta mo Mephatong 10-12 ke e e latelang:

SERUTWA	Kabo ya nako mo bekeng (diura)
Puo ya Gae	4.5
Puotlaleletso ya Ntlha	4.5
Dipalo	4.5
Tebanyo le Botshelo	2
Bonnye jwa dirutwa dingwe le dingwe tse tharo di tlhophiwa go tswa mo Setlhopheng sa B Mametlelelo B, Mananeo B1-B8 a pegelo ya pholisi ya <i>National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12</i> , e le mabapi le go ya ka mabaka a a botswang pele go dumelanwa ka ona mo ditemaneng tsa 28 tsa pegelo ya pholisi e e bolelwang.	12 (3x4 diura)
<b>GOTLHE</b>	<b>27.5</b>

Nako e e abilweng ya beke e ka dirisediwa bonnye dirutwa tsa NCS tse di tlhokegang jaaka go kailwe fa godimo, e bile e se ke ya dirisediwa dirutwa dipe tsa tlaleletso tse di okeditsweng mo lenaneong la dirutwa. Fa morutwana a ka eletsa go oketsa dirutwa, nako e e okeditsweng e abelwe go rutiwa ga dirutwa tse.

KAROLO YA 2: GO ITSISE PUO YA GAE MO KGATONG YA MAGARENG

## 2.1 DIPUO MO PEGELONG YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBON

Puo ke sediriswa sa mogopolo le tlhaeletsano. Gape ke mokgwa wa setso le temogo ya bontle ka tlwaelo o o araganngwang mo gare ga batho go dira gore lefatshe le ba tshelang mo go lona le nne le bokao jo bo botoka. Go ithuta go dirisa puo ka bottlalo go kgontsha barutwana go fitlhelela kitso, go tlhalosa boitshupo jwa bona, maikutlo le dikakanyo, go dirisana le ba bangwe le go laola lefatshe la bona. E tlamela barutwana ka ditshwantsho le dikakanyo tse di humileng, tse di maatla, tse di tseneletseng kwa garegare tse di ka dirisiwang go dira lefatshe la bona le tokafale go feta jaaka le ntse; le itshekile go feta jaaka le ntse. Ke ka tiriso ya puo mo dipharologanong tsa setso le dikamano tsa loago di thadisiwang le go tlhamiwa, go tlhamiwa goo, go ka fetolwa gape ka puo ga anamisiwa le go phepfatswa.

### **2.1.1 Maemo a Puo**

Go ithuta puo mo Kgatong ya Magareng, go akaretsa dipuo tsotlhe tsa semmuso mo Aforika Borwa, e bong, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi (Sesotho sa Leboa), Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga – gammogo le Puo ya Matshwao le Dipuo tse e seng tsa Semmuso. Dipuo tse di ka rutiwa ka maemo a a farologaneng.

Puo ya Gae ke puo ya ntlha e e fitlhelelwang ke barutwana. Le fa go le jalo, bontsi jwa dikolo tsa Aforika Borwa ga di rute dipuo tsa gae tsa barutwana ba bangwe ba ba ikwadisitseng mme e na le puo e le nngwe kgotsa tse pedi tse di rutiwang ka maemo a Puo ya Gae. Ka ntlha ya se, maina a Puo ya Gae le Puotlaleletso ya Ntlha di kaya botswererere jwa maemo a puo e e rutiwang ka ona e seng puo ya gae kgotsa e e fitlheletseng (jaaka mo dipuotlaleletsong). Ka ntlha ya maikaelelo a pholisi e, kumako nngwe le nngwe ya puo ya gae e tshwanetse go tlhaloganngwa gore e kaya maemo mme e seng puo ka boyona.

**Maemo a Puo ya Gae** a tlamela botswerere jwa puo jo bo senolang bomankge jwa dikgono tsa motheo tsa tlhaeletsano ya botsalano e e tlhokagalang mo maemong a loago le dikgono tsa maemo a tlhaloganyo a tsa botlhale /seakatemi a a leng botlhokwa mo go ithuteng go ralala kharikhulamo. Go na le kgatelelo mo go rutiweng ga dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala mo maemong a a puo. Kgato e, e tlamela barutwana gape ka bokao jo bo tlhamaletseng, temogo ya bontle le bokgoni jwa go nna le dikakanyo jo bo tla ba tlamelang ka bokgoni jwa go tlhama dilo gape, go akanya le go matlafatsa go tlhaloganya lefatshe le ba tshelang mo go lona. Le fa go le jalo, kgatelelo le kabu ya maduo a dikgono tsa go reetsa le go bua, go tloga ka Mophato wa 7 go ya kwa pele, di kwa tlase go na le tsa go buisa le go kwala.

**Puotlaleletso ya Ntlha** e kaya puo e e sang puo ya gae mme fela e dirisediwa tlhaeletsano e e rileng mo setšhabeng, e e leng, puo ya go ithuta le go ruta.Kharikhulamo e neela tshegetso e e maatla mo barutwaneng ba ba tla dirisang Puotlaleletso ya Ntlha ya bona jaaka puo ya go ithuta le go ruta. Kwa bokhutlong jwa Mophato 9, barutwana ba tshwanetse ba bo ba kgona go dirisa Puo ya Gae le puotlaleletso ka nonofo le ka go itshepa mo maitlhomong a a farologaneng, go akaretsa le go ithuta.

Mo Aforika- Borwa, bontsi jwa barutwana ba simolola go dirisa Puotlaleletso e e leng English jaaka puo ya bona ya Go ithuta le Go ruta (LOLT ) mo mophatong 4. Ka jalo, go raya gore ba tshwanetse go fitlhelela bokgoni jwa maemo a a kwa godimo mo puong ya English kwa bokhutlong jwa mophato 3, mme ba tshwanetse go kgona go buisa le go kwala sentle ka puo ya English.

**Maemo a Puotlaleletso ya Ntlha** a tseelela gore barutwana ga ba na kitso epe ya puo fa ba goroga kwa sekolong. Mo dingwageng tsa ntlha tsa sekolo go tlhomiya mogopoloo mo go ageng bokgoni jwa morutwana jwa go tlhaloganya

puo le go e bua – motheo wa dikgono tsa tlhaeletsano ya dikgolagano tsa botho. Mo Mephatong ya 2 le 3 barutwana ba simolola go aga kitso ya puo mo motheong o wa tiro ya molomo. Gape ba diragatsa dikgono tsa puo tse ba setseng ba di ithutile mo Puong ya Gae.

Mo Dikgatong tsa Magareng le tse Dikgolwane, barutwana ba tswelela go tiisa dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala. Mo kgatong e, bontsi jwa bana bo rutiwa ka Puotlaleletso ya Ntlha, e bile ba tshwanetse go e senolelwathata. Kgatelelo e kgolo e abelwa go dirisetsa Puotlaleletso ya Ntlha ka maikaelelo a go akanya le go ntsha mabaka. Se, se kgontsha barutwana go aga dikgono tsa maemo a tlhaloganyo ya botlhalefi, tse ba ditlhokang go ithuta dirutwa. Ba tshwaragana le ditlhawga tsa dikwalo le go simolola go aga bokgoni jwa temogo ya bontle le go tshwantsha mo Puotlaleletsong ya bona.

Barutwana ba tshwanetse gore fa ba goroga mo Kgatong e kgolwane, ba bo ba tlhaloganya Puotlaleletso ya Ntlha mabapi le dikgono tsa dikgolagano tsa botho le maemo a tlhaloganyo ya tsa botlhalefi. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore barutwana ba bantsi mo kemong e ga ba kgone go tlhaeletsana gentle ka Puotlaleletso ya bona. Kgwethlo mo kgatong ya magareng ke go tlamelabutwana ba ka tshegetso gape ka yona nako eo ba abelwa kharikhulamo e e ba kgontshang go fitlhelela maemo a a tlhokegang mo Mephatong e ekwa pele. Maemo a tshwanetse gore a nne mo seemong se barutwana ba ka dirisang puotlaleletso mo maemong a a kwa godimo a go tlhaloganya go ba baakanyetsa go tsweletsa dithuto tse di kwa godimo kgotsa go tsena mo ditirong tse di farologaneng.

### 2.1.2 Dikgono tsa puo

Kharikhulamo ya Puotlaleletso ya Ntlha e rulagantswe go ya ka dikgono tse di latelang:

1	Go reetsa le Go bua
2	Go buisa le Go lebelela
3	Go kwala le Go tlhagisa
4	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso

#### Go reetsa le go bua

**Go reetsa le go bua** go botlhokwa mo go ithuteng dirutwa tsotlhe. Fa go reetsa le go buisa ga barutwana go nonofile, ba kgobokanya le go tlhotlha tshedimosetso, aga kitso, rarabolola mathata ba bo ba tlhagisa dikakanyo le megopoloo. Dikgono tse di tseneletseng tsa theetso di kgontsha barutwana go lemoga meetlo le maitlhomo a a ageletseng mo ditlhawng le go gwetlha puo e e sekametseng mo lethakoreng le le lengwe le e e digelang.

Mo Kgatong ya Magareng, **barutwana ba Puo ya Gae** ba tla dirisa dikgono tsa Go reetsa le Go bua go tlhaeletsana le go buisanela bokao. Ba tla aga mo godimo ga dikgono tse ba di godisitseng mo Kgatong ya Motheo go tshegetsa metlotlo e e tsweletseng, dipuisano le ditlhagiso tse dikhutshwane tsa molomo.

Mo Kgatong e, puo ya motlotlo ya barutwana e tlhoka go godisiwa, (ke gore, go rutwa ka go neela sekao le go tshegetswa, sekao, ka tlolofoko le matlhomo a dipolelo) Morutabana o tlhoka go netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona tshono ya go bua ka puo ya gaabo (e leng Setswana). Ka barutwana ba tla tswelela ka dinako tse di farologaneng, morutabana o tlhoka go rulaganya ditshono tsa go bua (sekao dipotso tse a di botsang ) go ya ka maemo a morutwana yo mongwe le yo mongwe. Fa barutwana ba ntse ba kgabaganya mo mephatong, morutabana o tshwanetse go solo fela gore barutwana ba bue thata le puo ya bone e nne teletsana e bile e raraane. Barutwana ba tla fetisetsa dikgono tse mo dipuong tsa bona tsa tlaleletso.

Go ithuta go tla agelela mo mefuteng ya ditlhawga tse di itsisitseng mo Kgatong ya Motheo (sekao, kgang, go tlota ka tatelano ya ditiragalo tsa matshelo a bona, le ditaelo) mme barutwana ba tla itsesiwe mefuta ya ditlhawga tse

dišwa (sekao. Tatelano ya ditiragalo tsa matshelo a bona di na le mabaka, dithhangwa tsa dikgang tse di farologaneng, dipegelo tsa molomo, dipuo tse dikhutshwane).

Nako ya go ruta e tshwanetse go akaretsa go ikatisa ga letsatsi le letsatsi ka ditirwana tsa theetsa le tsa go bua tse dikhutshwane mme ditirwana tse dileele tse di tsepameng sentle mo dikgonong tse, di anamisiwe mo bekeng yotlhe.

## Go buisa le Go lebelela

Dikgono tsa **Go buisa le Go lebelela** tse di agilweng sentle ke konokonomo mo go ithuteng go go atlegileng go ralala kharikhulamo. Barutwana ba nonotsha bokgoni jwa Go buisa le Go lebelela ditlhengwa tse di farologaneng tsa dikwalo le tse e seng tsa dikwalo, go akaretsa le ditlhengwapon. Barutwana ba lemoga ka moo setlhengwa le rejisetara di bontshang /maithlomo, bareetsi/baamogedi le tiriso ya ditlhengwa. Ka puiso ya mo phaposing le ya morutwana ka nosi, barutwana ba kgona go nagana ka tsenelelo le ka boitlhamed.

Go buisa go naya barutwana tšhono ya go ithuta puo tlaleletso ya bona. Re itse go tloga mo dipatlisisong gore kgolo ya tlollofoko ya barutwana e ikaegile thata mo bogolong jwa puiso e ba e dirang.

Mo Kgatong ya Magareng, o tla agelela mo motheong o o tlhomilweng mo mephatong ya R - 3. Fa go tlhogagala, go dirisiwe puisokopanelo mo tshimologong ya Mophato 4 go kaela barutwana mo kgatong e. O ka dirisa mokgwa o ka nako nngwe fa o na le Dibuka tse Dikgolo tse di lekaneng mo maemong a, mme o di refosanye ka go tlota dikgang. Fa o sena Dibuka tse Dikgolo mo maemong a, o ka dirisa ditlhengwa go tswa mo dibukakgakololong kgotsa dipadiso. Gape o ka dirisa mekgwa e mengwe jaaka go buisa le morutwana le go buisetsa barutwana botlhe.

Dirisa mekgwa ya puisokaelo ka ditlhophha le puiso ka nosi /ka bobedi mme ka iketlo o dire gore barutwana ba ipuisetse ka bo bona thata. Puiso ka nosi e e kailweng ka tlhomamo mo Dithulaganyong tsa go ruta, e tshwanetse go tsenyeletswa mo nakong e e tlhaotsweng go buisa. Rotloetsa barutwana go dira puiso ka nosi ka nako nngwe le nngwe fa ba sa dire sepe.

O tla tlhama ditirwana tsa tekathaloganyo tse di farologaneng go netefatsa gore barutwana ba tlhaloganya se ba se buisitseng.

## Dikgato tsa puiso

Dikgato tsa puiso di na le maemo a a latelang: Pele ga puiso, ka nako ya puiso le morago ga puiso. Ditirwana tse morutwana a ka itepatepanyang le tsona di ka sobokanngwa ka mokgwa o o latelang:

### Pele ga puiso:

- Go rotloetsa kitso ya pele
- Lebelela motswedi, mokwadi, le letlha la phasalatso.
- Go buisa temana ya ntlha le ya bofelo ya kgaolo ya pele.
- Go dira diponelopele

### Ka nako ya puiso:

- Emisa nako le nako go tlhomamisa go tlhaloganya ga gago le go letlelela dikakanyo go nwela sentle/go di utlwa sentle.

- Bapisa diteng le diponelopele tsa gago
- Dirisa setlhengwa go batla bokao jwa mafoko a o sa a itseng fela mo go kgonagalang teng, dirisa thanodi mo go sa kgonagaleng teng.
- Bopa setshwantshokgopolu ka se o se buisang.
- Tswelela go buisa le fa go na le karolo e o sa e tlhaloganyeng fale le fale.
- Buisa karolo gape fa o sa e tlhaloganye gotlhelele. Buisetsa dikarolo tse di marara/tlhakanyang tlhogo kwa godimo, ka bonya kgotsa ka mekgwa e mebedi e e neetsweng.
- Kopa mongwe go go thusa go tlhaloganya karolo e e thata.
- Tlhakanya maduo a go buisa le go kwala dintlha tsa botlhokwa
- Bontsha/akanya ka se o se buisitseng.

### **Morago ga puiso:**

- Fa o batla go gakologelwa tshedimosetso e e kgethegileng, dira sethalo se se rulagantsweng kgotsa go baya dikakanyokgolo le dintlha tsa tshegetso sentle.
- Go tsaya ditshwetso.
- Go kwala tshobokanyo go go thusa go tlhalosa le go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Akanya le go kwala dipotso tse dišwa tse o nang le tsona ka setlhogo.
- Ipotse gore a o fitheletse maikaelelo a gago?
- Go tlhaloganya – netefatsa go tlhaloganya ga gago ga setlhengwa
- Tlhatlhoba- puo ya kgobelelo, nepagalo ya setlhengwa, boleng jwa setlhengwa. Atolosa go akanya ga gago – dirisa dikakanyo tse o di boneng mo setlhengweng.

### **Go kwala le Go tlhagisa**

**Go kwala** ke sediriswa se se maatla sa tlhaeletsano go letla barutwana go bopa le go tlhaeletsana dikgopolu le dikakanyo ka tomagano .Go kwala kgapetsakgapetsa go kgabaganya maemo a a farologaneng, ditiro le dirutwa go kgontsha barutwana go tlhaeletsana ka mokgwa wa tirisano le boitlhamedu. Go kwala go go nolofaditsweng ka go dirisa matlhomeso a go kwala, go ntsha /tlhagisa bakwadi ba ba nonofileng, ba ba kgonang go fetoga bonolo le ba ba tla kgonang go dirisa dikgono tsa bona go tlhama le go tlhagisa ditlhengwa tse di maleba tse di kwadilweng, tse di bonwang le tse di dirisang ditlhengwa tsa medantsi (bobegakgang) ka maitlhomo a a farologaneng.

Go kwala go botlhokwa gonu go pateletsu barutwana go akanya ka thutapuo le mopeleto. Go rotloetsa barutwana go rulaganya le go potlakisa go ithuta puo le go oketsa nepagalo. Barutwana ba tla ithuta go kwala ditlhengwa tse di farologaneng tsa boitlhamedu le tsa tshedimosetso, ba simolola ka go dirisa matlhomeso jaaka tshegetso mme ka bonya a ithute go kwala mofuta o o rileng wa setlhengwa ka bona. Gape ba tla dirisa dikgato tsa go kwala go tlhagisa ditlhengwa tse di rulagantsweng e bile di kwadilwe ka thutapuo e e nepagetseng. **Molebo wa dikgato tsa go kwala**

Go kwala le go tlhama ditlhengwa go na le dikgato tse di latelang: **Paakanyetsotiro /pele ga go kwala**

- Go kwala ditlhengwa tsa ntlha
- Go boeletsa
- Go tseleganya/tlhotlha diphoso
- Go tlhagisa
- Barutwana ba tlhoka tšhono go bayo dikgato mo tirisong mme ba tshwanetse go:
- Tsaya tshwetso ka maitlhomo le bareetsi/baamugedi ba setlhengwa se se yang go kwalwa kgotsa go tlhangwa;
- Neela dikakanyo ba dirisa, sekao. dimmepe tsa tlhaloganyo, ditšhate tsa kelelo ya dikakanyo / manane
- Buisa metswedi e e maleba, tlhopha tshedimosetso e e maleba le go rulaganya dikakanyo;
- Tlhagisa ditlhengwa tsa ntlha tse ditseng tlhoko maitlhomo, baamogedi/bareetsi, setlhogo, le popego ya setlhengwa.
- Buisa ditlhengwa tsa ntlha ka tsenelelo le go bona pegelo go tswa go ba bangwe (balekane ka ena kgotsa morutabana);
- Tseleganya le go tlhotlha diphoso mo ditlhengweng tsa ntlha le
- Tlhagiso ya setlhengwa sa bofelo se se tselegantweng, se tlhotlhilwe diphoso, se se phepa e bile se buisega.

## Dipopego tsa puo le Melawana

Mo Puong ya Gae, kitso e e siameng ya tlotlofoko le thutapuo e neelana ka motheo wa kgolo ya dikgono (Go reetsa, Go bua, Go buisa, le Go kwala). Barutwana ba kgato ya magareng ba tla agelela mo motheong o o thailweng mo mephatong R-3 .

Barutwana ba tla ithuta mokgwa o **dipopego tsa puo le melawana** di dirisiwang ka gona, mme ba tla godisa puo e e kopanetsweng ya go bua ka ga puo e e dirisiwang (ditlhagiso le dipolelwana tse di dirisiwang fa go buiwa ka ga puo), gore ba tle ba kgone go tlhatlhoba ditlhengwa tsa bona le tse dingwe ka tsenelelo ba lebile bokao, bokgoni le nepo. Ba tla kgona go dirisa kitso e go lekelela ka puo go aga bokao go tswa mo dikgatong tsa lefoko le polelo go ya mo ditlhengweng tsotlhe, le go bona gore setlhengwa le bokao di nyalana jang.

Ka go dira ka ditlhengwa tse di farologaneng, barutwana ba atolosa tiriso ya bona ya tlotlofoko mme ba dirisa go tlhaloganya ga bona ga **dipopego tsa puo le melawana sentle**.

Go sololetswe gore **dipopego tsa puo le melawana** di rutwe mo tirisong jaaka dikgono tse dingwe tsa puo di rutiwa le go godisiwa/tlhabololwa. Dithulaganyo tsa thuto di na le lenaane la dipopego tsa puo le melawana tse di tshwanetseng go dirwa mo Mophatong mongwe le mongwe. Fa o tlhopha ditlhengwa tsa Go reetsa le tsa Go buisa tsa tsheko ya dibeke di le pedi, netefatsa fa di tsenyeleditse dikarolo tsa puo tse o batlang go di ruta. Tlhama ditirwana tse di nyalanang le ditlhengwa tse di tla letlang barutwana go ithuta ka melawana mo bokaong. Fela jalo, ditlhengwa tse barutwana ba tla di kwalang di tla akaretsa dikarolo dingwe tsa puo. Neela barutwana dikaelo ka tiriso e e maleba ya dikarolo tse. Tlhophya dikarolo dingwe tse barutwana ba nang le mathata ka tsona mme o ba neele katiso e e tlhomameng. Mo kgatong ya magareng, metsotso e le masome-a-mararo e beetswe kwa thoko go neelana ka thuto e e tlhomameng le go ithuta dipopego tsa puo le melawana.

### 2.1.3 Melebo ya go ruta puo

Melebo ya go ruta puo e ikaegile ka setlhangwa, e a lotaganya, e bile e lebile dikgato. **Molebo o o ikaegileng ka setlhangwa le molebo wa go ruta puo ka mokgwa wa tlhaeletsano** ka bobedi e ikaegile ka tiriso le tlhagiso e e tswelelang ya ditlhangwa.

**Molebo wa go ruta puo o o ikaegileng ka setlhangwa** o utolola ka moo ditlhangwa di dirang ka teng. Maitlhomo a molebo wa go ruta puo o o ikaegileng ka setlhangwa o kgontsha barutwana go nna le bokgoni, ba itshepe le go nna babuisi ba ba buisang ka tsenelelo, bakwadi le balebeledi ba ditlhangwa. E akaretsa go reetsa, go buisa, go lebelela le go sekaseka ditlhangwa gore go tlhaloganyesenge gore di tlhagisitswe jang le gore tlhotlheletso ya tsona ke efe. Ka tirisano e e botlhokwa e, barutwana ba godisa bokgoni jwa bona jwa go tlthatlhoba ditlhangwa. Molebo o o ikaegileng ka setlhangwa, gape o akaretsa go tlhagisa mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa mo maitlhomong le mo baamogeding ba ba rileng. Molebo o, o sedimosediwa ke go tlhaloganya gore ditlhangwa di bopiwa jang. **Molebo wa go ruta puo ka mokgwa wa tlhaeletsano** o tshitsinya gore morutwana o tshwanetse go nna le maitemogelo a magolo mo puong e e ikaeletsweng le ditshono di le dintsia tsa go ikatisa kgotsa go tlhagisa puo ka go tlhaeletsana le ba bangwe kgotsa ba diragatsa ka maitlhomo a a rileng fa a ithuta puo. Go ithuta puo go tshwanetse ga isiwa kwa phaposiborutelong kwa dikgono tsa go ithuta puo ka go buisa/go lebelela le go kwala/tlhagisa di ithutiwang ka go newa ditshono tse dintsia tsa go buisa le go kwala teng.

Go ruta puo go diragala ka mokgwa wa tomagano/tsenyeletso, morutabana a bontsha tiragatso e e siameng, barutwana ba ithuta dikgono tse di maleba mo ditlhopheng pele ba dirisa dikgono ka bobona. Popego ya thuto nngwe le nngwe e tshwanetse go nna e e akaretsang barutwana botlhpele ba ithuta mo ditlhopheng le go dirisa dikgono tse dišwa ka nosi. Mareo a a dirisiwang ke **Go reetsa le Go bua, Puisokopanelo le Go kwala, Puisokaelo ka ditlhophapha le puiso/kwala ka nosi**.

## 2.2 KABO YA NAKO MO KHARIKHULAMONG YA PUO YA GAE

Nako ya go ruta Puo ya Gae ke diura di le 6 ka beke. Diteng tsa puo yotlhedi rutwe mo tshekong ya dibeke di le pedi (diura di le 12). Lenanenako le tshwanetse go neela dipakathuto di le pedi tse di tsweletseng ka beke. Mo tshekong ya dibeke di le pedi, kabo e e latelang ya nako ya dikgono tsa puo tse di farologaneng e a tshitsinngwa.

Dikgono	Kabo ya nako mo tshekong ya dibeke di le pedi (Diura)		
	Mophato 4	Mophato 5	Mophato 6
*Go reetsa le Go bua (Tiro ya molomo)	Diura di le 2		
*Go buisa le Go lebelela	Diura di le 5		
*Go kwala le Go tlhagisa	Diura di le 4		
Dipopego tsa puo le melawana	Ura e le 1  <b>*Dipopego tsa puo le melawana le tiriso ya tsona di lotagantswe/tsenyeleditswe mo nakong e e abetsweng dikgono tse nne tsa puo. Go na le nako gape e e abetsweng thuto e e tlhomameng. Dikgono tsa go akanya le go neela mabaka di tsenyeleditswe/akarereditswe mo dikgonong le ditogamaano tse di tlhokegang mo Go reetseng le Go lebelela, le Go kwala le Go tlhagisa.</b>		

**Ditshitsinyo mabapi le nako ya go ruta mo bekeng**

Lenane le le latelang le tshitsinya nako e e tshwanelwang ke go abelwa dikgono tsa puo tse di farologaneng. Mo tshekong yotlhe ya dibeke di le pedi, puo/thutapuo e tshwanetse go rutwa ka bottlalo.

Nako	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
Ura e le 1	Puisokopanelo (Mo mabakeng a theetso)	Go kwala ka kopanelo o dirisa foreimi/letlhomeso	Puisokopanelo (setlhanga se sešwa kgotsa go tswelela ka setlhanga se se buisitsweng pele)	Go kwala ka kopanelo- go akanya/bontsha tswelelopele le dikgono tse di totobetseng	Puisokopanelo (setlhanga se sešwa kgotsa go tswelela ka setlhanga se se buisitsweng pele)
	Dipuisano ka setlhanga o dirisa dipopego tse di nepagetseng tsa puo (Go bua)	Go kwala ka ditlhophpha le ka kaelo	Dipuisano ka setlhanga o dirisa dipopego tse di nepagetseng tsa puo.(Go bua)	Go kwala ka ditlhophpha le ka kaelo – ditshwaelo tsa balekane kgotsa morutwana mo thulaganyong kgotsa go kwala	Dipuisano ka setlhanga o dirisa dipopego tse di nepagetseng tsa puo (Go bua)
	Puisokaelo ka ditlhophpha (go akarediwa puisetsgodimo ka morutwana ka nosi)		Puisokaelo ka ditlhophpha (go akarediwa puisetsgodimo ka morutwana ka nosi)		Tiro ya tekatthaloganyo (beke nngwe le nngwe ya bobedi) o dirisa mofuta wa setlhanga se o neng o se dirisa mo thutong e e fetileng
	Go akanya/ bontsha se a se buisitseng ka nosi		Go akanya/ bontsha se a se buisitseng ka nosi		
Metsotso e le 30		Go kwala ka nosi		Go kwala ka nosi	

**2.3 DIDIRISWA TSA GO RUTA LE GO ITHUTA**

Barutwana ba tshwanetse go nna le didiriswa tse di latelang tsa go ithuta mo Puong ya Gae mo Mephatong 4-6

Mophato 4-6	
<b>Didiriswa tsa botlhokwa</b>	
Buka e e tlhaotsweng ya thutapuo	✓
Thanodi	✓
<b>Padiso/dipadiso tse di nang le mefutakwalo e e latelang</b>	
Dinaane	✓
Dikgangkhutshwe	✓
Padi	✓
Terama	✓
Poko	✓
<b>Didiriswa tsa mmedia</b>	
Makwalodikgang	✓
Dimakasine	✓
Mananeo a thelebišene	✓
Mananeo a seyalemowa	✓

Barutabana ba ba rutang Puo ya Gae ba tshwanetse go nna le:

- (a) Tokomane ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo
- (b) Pholisi ya Puo mo Thutong
- (c) Buka ya puo e e dirisiwang ke barutwana le dibuka tse dingwe tsa metswedi go tlaleletsa tse di tlhaotsweng.
- (d) Dithanodi (temenngwe, temepedi, ditementsi, thesorase, ensaetlelopedia)
- (e) Dibuka tsa mefutakwalo e e rebotsweng/tlhaotsweng
- (f) Didiriswa tsa mmedia tse di farologaneng: makwalodikgang, dimakasine, diboroutshara
- (g) Go nna le didiriswa tsa kutlo/ pono tse di ka dirisiwang ka mo phaposing.

#### **Didiriswa tsa phaposiborutelo**

- a) Dithhangwa tse di farologaneng go akaretsa maemo a a farologaneng a puiso, sekao, tlhopho ya dipadiso/ dipadi tse di nang le ditlhangwa tse di lekaneng mo maemong a mangwe le amangwe a barutwana ba ba mo phaposing.
- b) Mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa media: makwalodikgang, dimakasini, diboroutshara, dipampitshana tsa tshedimosetso (difolayara), dipapatso, diphousetara, dikitsiso, jalo le jalo.
- c) Didiriswa tsa kutlo/ Pono

# KAROLO YA 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA DIKGONO TSA PUO

## 3.1 TH ADISO YA DIKGONO, DITENG LE DITOOGAMAANO

Se se latelang ke thadiso ya diteng, dikgono le ditogamaano tse di fithelwang mo dithulaganyong tsa go ruta.

### Lenane la thadiso ya diteng, dikgono le ditogamaano

Mophato 4-6		
Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikgono
Go reetsa le Go bua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekatthaloganyo ya theetso. Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo:</li> <li>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng le o o sa ipaakanyediwang</li> <li>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang</li> <li>Go bua: dikaelo le ditaelo</li> <li>Go tlota dikgang</li> <li>Ditebogo</li> <li>Ketsiso</li> <li>Dipuisano tsa setlhophpha</li> <li>Ngangisano</li> <li>Dipotsotherisano</li> </ul>	<p><b>Tekatthaloganyo ya theetso le go bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsang kgang</li> <li>Gakologelwa dintlha tse di kgethegileng/totobetseng mo setlhawngweng</li> <li>Akanya ka tsenelelo ka boleng le melaetsa mo setlhawngweng</li> <li>Akanya ka tsenelelo ka puo e e tsayang letlhakore le dipuo tse dingwe tse di kgethololang</li> <li>Buisanang ka ga baaneelwa, poloto le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Tlhagisa dikakanyo</li> <li>Tlhalosa dipotso</li> </ul> <p><b>Tlhaeletsano ya mabaka a botsalano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Simolola le go tsweletsa motlotlo</li> <li>Melawana ya go refosana. Go emelela ntsha</li> <li>Go buisanela kakanyo</li> <li>Go tlatsa diphatlha tse di tlogetsweng le go rotloetsa sebui</li> <li>Go abelana dikakanyo le maitemogelo le go supa go tlhaloganya dikgopololo</li> </ul> <p><b>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dipatlisiso</li> <li>Rulaganya didiriswa sentle</li> <li>Tlhophpha le go godisa dikakanyokgolo le tsa tshegetso ka dikao</li> <li>Kagego e e nepagetseng, tlolofoko, puo le melawana</li> <li>Segalo, tiriso ya lenseswe, lebelo la go buisa, tebo ya matlho, kemo le puo ya mmele</li> <li>Matseno le bokhutlo tse di nonofileng</li> <li>Tsenyeletsa didiriswa tsa pono, kutlo kgotsa tsa kutlopono jaaka: ditshate, diphousetara, ditshwantsho</li> </ul>

Mophato 4-6		
Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikgono
Go buisa le Go lebelela	<p>Mofutakwalo wa ditlhawga/dibuka tse di tlhaotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinaane</li> <li>• Dikgangkgutshwe</li> <li>• Terama</li> <li>• Poko</li> </ul> <p>Ditogamaano tsa Go buisa le Go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshobokanyo</li> <li>• Ditlhawga tsa pono;diphosalatso (phousetara, phamfolete), khathunu, dikgemetshana tsa tsa khomiki, sethalo, kerafo, lenane, tshate.</li> <li>• Temogo ya puo e e tseneletseng (go lemoga fa go na le bokao le melaetsa e e bofitla mo mafokong jaaka puo e e naganelang letlhakore le le lengwe le e e gobelelang le maikaelelo). Maitlhoma</li> <li>• Go tlhaloganya</li> <li>• Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyetswang.</li> </ul>	<p><b>Ditogamaano tsa Go buisa le Go lebelela</b></p> <p><b>Dirisa ditogamaano tsa pele ga puiso, ka nako ya puiso le morago ga puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tlhaloganya setlhawga</li> <li>• Puiso fela ya setlhawga le puiso tsenelelo ya setlhawga (tekatlhaloganyo ya puiso )</li> <li>• Go bontsha puiso ya morutwana ka nosi (go buisa dibuka tse dintsi go ijesa monate, tshedimosetso le go ithuta)</li> </ul> <p>Itsise barutwana ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diponagalo tsa setlhawga</b> – Dithogo, ditshwantsho, dikerafo, ditshate, dithogwana, go kwala nomore, dintlha tlhaloso, dithogo tsa dikgang, popego/kagego, sekao, dikholumo tsa lekwalodigang, jalo le jalo.</li> <li>• <b>Dipopego tsa setlhawga</b> – Manane, thulaganyo e e latelanang, tlhaloso, ditsamaiso, dintlhakgolo le dintlhatshegetso, tatelano ya kanelo</li> <li>• <b>Dikarolo tsa buka-tsebe</b> ya setlhogo, lenane la diteng, dikgaolo, lenaaneefoko, jalo le jalo.</li> <li>• <b>Ditogamaano tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Go okola go bona dikakanyokgolo</li> <li>- Go tlodisa matlho go bona dintlha tsa tshegetso</li> <li>- Go tsaya tshwetso ka bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa go tlhasela mafoko le metlhala ya tiriso.</li> <li>- Go buisa gape</li> <li>- Go tsaya dintlha (dikakanyokgolo le tse di tshegetsang)</li> <li>- Go sobokanya dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlha fela kgotsa go kwala temana ka bolele jo bo tlhogegang.</li> <li>- Go tlhalosa</li> <li>- Go tsaya tshwetso</li> <li>- Go tlhalosa ntihakemo ya mokwadi</li> <li>- Go tsaya tshwetso ka bokao /dikakanyo</li> <li>- Go ithuta ka ditlhawga tsa pono (ditlhawga tse di farologaneng tsa ditshwantsho le pono, sekao, dipapatso, dikitsiso, diphousetara, dikhomiki, dikhathunu, dinepe, ditshwantsho ):</li> </ul> </li> <li>• Ditegeniki tsa tlhottheletso: Puo ya maikutlo, puo e e gobelelang.</li> <li>• Seabe sa boalo le dipopego sekao, mefuta le bogolo jwa ditlhaka (fonto)/mokwalo-tlanyo), ditlhogo le dintlhakgolo, ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Poko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng</li> <li>• Bokao jwa papiso</li> <li>• Morero/Thitokgang/ntlhakgolo le molaetsa</li> <li>• Puo ya botshwantshi (dikapuo), tshwantshanyo le mothofatso, tlhopho ya mafoko, segalo, tsibogelo ya maikutlo.</li> </ul>

Mophato 4-6		
Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikgono
Go buisa le Go lebelela		<ul style="list-style-type: none"> <li>Didiriswa tsa modumo, sekao, mela, mafoko, ditemana, morumo, morethetho/moribo, matshwao a puiso, poeletso, poeletso ya polelo, poeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi), maetsi</li> </ul> <p><b>Dinaane, dikgang le terama</b></p> <p>Diponagalo tsa botlhokwa mo dithhangweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poloto</li> <li>Baanelwa</li> <li>Boanedi</li> <li>Morero/thitokgang/ntlhakgolo le melaetsa</li> <li>Lemorago le maitshetlego le kamano ya tsona le moanelwa le morero/thitokgang/ntlhakgolo</li> <li>Popego ya sethangwa le thulaganyo</li> <li>Dintlhakgolo tsa sethangwa</li> </ul> <p><b>Ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa botsalano/ thaeletsano le ba bangwe</b></p> <p>Maitlhomo le bareetsi/baamogedi/babuisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kakanyokgolo le dikakanyo tsa tshegetso/dintlha tse di kgethegileng/totobetseng</li> <li>Popego ya sethangwa le thulaganyo</li> <li>Dintlhakgolo tsa sethangwa</li> </ul> <p><b>Puiso e e ipaakanyeditweng (Puiset sogodimo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa segalo, tiriso ya lenseswe, lebelo la go buisa, tebo ya matlho, kemo le tiriso ya dikarolo tsa mmele</li> <li>Kapodisa mafoko kwa ntle ga go fetola bokao</li> </ul> <p><b>Puiso e e sa ipaakanyediwang (Puiset sogodimo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka thelelo go ya ka maithomo.</li> <li>Kapodisa ya mafoko kwa ntle ga go fetola bokao</li> <li>Dirisa segalo, tiriso ya lenseswe, lebelo lwa go buisa, tebo ya matlho, kemo, tiriso ya dikarolo tsa mmele ka nepagalo</li> </ul>

Mophato 4-6		
Dikgono	Diteng	Ditogamaano le dikgono
Go kwala le Go tlhagisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala mafoko, sekao. manaane</li> <li>• Go kwala dipolelo</li> <li>• Go kwala ditemana</li> </ul> <p>Setlhengwa sa boithamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa tlhaloso: jaaka ditlhaloso tsa batho, mafelo, diphologolo, dimela, dilo, jj.</li> <li>• Sa kanelo, sekao dikgang, go kwala ka tatelano ya dintlha ka se o ratang go bua ka ga sona ka botshelo jwa gago, botshwantshi, sekao. jaaka maboko a makhutshwane</li> <li>• Dipuisano le diterama tse di kwadilweng tsa serala tse di theetsweng mo dikgannyeng.</li> </ul> <p>Ditlhengwa tsa tirisano (ditlhengwa tsa botsalano, tiriso, mmedia le tsa tshedimosetso)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dintlha, melaetsa, dikarata tsa ditumediso, ditaletso, makwalo.</li> <li>• Diphousetara, dikitsiso, diboroutshara, dipapatso</li> <li>• Dipuo tse dikhutshwane tse di kwadilweng</li> <li>• Ditlhengwa tsa tsamaiso le tatelano ya ditiragalo.</li> <li>• Tatelano ya ditiragalo tse di nang le mabaka, ditlhengwa tsa tshedimosetso, sekao, dipegelo tsa dikgang, ditlhengwa tsa dirutwa tse dingwe, ditlhengwa tsa ditshwantsho</li> </ul>	<p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhengwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa <u>Pele ga go kwala /Paakanyetsotiro</u></li> <li>• Tlhokomela bareetsi/baamogedi ba ba rileng le maitlhomo</li> <li>• Tlhokomela mofuta wa go kwala</li> <li>• Akanya ka dintlha/dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo/ manaane</li> <li>• Rulaganya dintlha</li> </ul> <p><b>Go kwala ditlhengwa tsa ntlha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Go bopa dipolelo</li> <li>• Dikakanyokgolo le dikakanyo tsa tshegetso.</li> <li>• Diponagalo tse di totobetseng/kgethegileng tsa setlhengwa se se tlhogegang (sekao. puosebui e tsamaya le puisano)Buisa mokwalo wa gago ka tsenelelo ka go itshwaya diphoso</li> <li>• Go amogela dipegelo tsa tirwana go tswa mo balekaneng le morutabana</li> </ul> <p><b>Go boeletsa, tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boeletsa: tokafatsa diteng le popego ya dikakanyo</li> <li>• Tokafatsa tlhopho ya mafoko, popego ya polelo le temana</li> <li>• Tseleganya: o siamise diphoso tsa thutapuo, mopelelo le matshwao a puiso</li> <li>• Tlhagisa setlhengwa sa bofelo se se phepa e bile se buisega bonolo</li> </ul>

Sekao sa dipopego tsa puo le melawana	
<b>Matshwao a puiso</b>	Khutlo, letshwao la tsiboso, letshwao la potso, pheglwana, khutlwana, lenalana, ditsejwana, masakana, tlamanyi, tlogelo
<b>Mopeleto</b>	Dipaterone tsa mopeleto, melawana ya mopeleto, khutshwafatso ya mafoko, tiriso ya thanodi
<b>Mafoko a o a dirisang fa o tsena mongwe mo ganong fa a bua/maetsi</b>	Sekao: Ao!, bathong!, ijoo!
<b>Maina</b>	<p>Ditlhogo tsa maina (go akaretsa le modiriso godithophha tsa ditlhogo tsa maina tse di sa felelang (Dipuo tsa Aforika)</p> <p>Mabadi (nngwe, sengwe, sefe, ope, bape) Bongwe le bontsi sekao, setilo/ditilo</p> <p>Maina a a sa fetogeng ka palo mo bongweng sekao: metsi</p> <p>Mainagotlhe: (Sekao. <i>mosadi</i>) le mainatota (<i>sekao, Thabo</i>)</p> <p>Mainakgopolo, sekao. <i>lorato, letshogo, maitseo</i></p> <p>Mainatswako, sekao. molagodimo, <i>bopelotlhomogi</i></p> <p>Maina a dilo tse di tshwarwang, <i>sekao. kgwele, setilo</i></p> <p>Marui a a bopilweng ka maina: Setilo sa ga Lesego, Ntšwa ya ga Kgotsi</p> <p>Mainagoboka, sekao: Motshitshi wa dinotshi</p> <p>Tiriso ya <b>Go</b>, sekao: Go tlhapa go siame/ Go ja go a nontsha</p> <p>Letiro le sedirwa,</p> <p>Bong, sekao: mokoko-koko/monna - <i>mosadi</i></p> <p>Nyenyefatso ka megatlana -ana le -nyana: Kgomo-kgongwana/molapo-molatswana/tsebe-tsejwana</p> <p>Mainamatswa (a a bopiwang go tswa mo dikarolong tse dingwe tsa puo, sekao. disa-modisa/ dira-modiri)</p>
<b>Matlhophi/Masupi</b>	<p>Masupi: <i>Maemo a ntlha, sekao. e(Buka e ke ya me.)</i></p> <p><i>Maemo a bobedi, sekao. eo (Buka eo ke ya me.)</i></p> <p><i>Maemo a boraro, sekao. ele (Buka ele ke ya me.)</i></p> <p>Lethlophi 1: <i>botlhe, bangwe, bontsi, sepe, ope (. Bontsi jwa barutwana ba tlhalogantse dithuto.)</i></p> <p>Lethlophi 2: <i>ka bobedi, gongwe, mongwe (sekao Barutwana <b>ka bobedi</b> ba ile ba ema.)</i></p> <p>Lethlophi 3: <i>gantsi, bontsi, bonnye, bantsi thata, go nnye, go nnye thata (Sekao, Sekolo se na le barutwana ba bantsi.)</i></p> <p>Lethlophi 4: <i>bangwe, mongwe le mongwe, yo mongwe, mongwe le mongwe (sekao, Morutwana yo mongwe le yo mongwe o amogetse buka.)</i></p>
<b>Maemedi</b>	<p>Maemeditho jaaka sedirwa: <i>nna, wena, ena, yona, rona, bona (sekao, Ena o buisa buka).</i></p> <p>Maemeditho jaaka puosebui kgotsa puopegelo ya sedirwa: <i>nna, wena, ena, yona, rona, bona (sekao, O mphile yona)</i></p> <p>Mabotsi: <i>efe, mang, ya ga mang, kae (Ke koloi efe e e mo thudileng).</i></p> <p><i>(Ke buka ya ga mang e?)</i></p>

<b>Sekao sa dipopego tsa puo le melawana</b>	
<b>Matlhaodi</b>	<p>Maemo a lethlaodi, sekao. <b>Ke monna yo mogolo</b> (morago ga leina); <b>Mosimane yo o kotsi</b>_(morago ga lediri )</p> <p>Kutu ya lethlaodi la popego o gokelela tlhogo, Sekao: tona, motona, kima- mokima (<i>Logong lo lokima lo robegile</i>).</p> <p>Kutu ya lethlaodi o gokelela mogatlana ana, nyana (<i>Pududu-Pudutswana: Podi e pudutswana</i> )</p> <p>Lethlaodi la mmala go ya ka bong. (<i>Sekao Ntsho –Tswana, tshweu- Tshwaana, Phatshwa- Phatshwana</i> )</p> <p>Matlhaodi a palo: <i>nngwe, pedi, gabedi, gangwe</i></p> <p>Lesupi: <i>e, eo, jaaka</i></p> <p>Maamanyi: <i>efe, le fa e le</i></p>
<b>Matlhalosi</b>	<p>Lethhalosi la <b>mokgwa</b>, sekao. <b>Ka tidimalo, ka kelotlhoko, ka maitseo, ka bonolo, ka bonako.</b></p> <p>Lethhalosi la <b>nako</b>, sekao: maabane, ka moso, ngogola, beke e fetileng, <b>ka letsatsi le le latelang, kgwedi e tlang, maloba, letsatsi le latelang</b></p> <p>Lethhalosi la <b>felo</b>, sekao. <b>Modise o ile kwa gaabo Masego</b></p> <p>Polelwana thalosi, sekao, mo tshimong, mo godimo ga tafole,</p>
<b>Matlama</b>	<p>Letlama le le bonolo(Letlama le le losi ), sekao.<b>go, mo, godimo, go, ka/le, jalo-jalo.</b></p> <p>Letlama le le tshwaraganeng (Matlama a mafoko a mabedi ), sekao.<b>go ya ka,</b></p> <p>Letlama le le pataganeng (la mafoko a mararo le go feta), sekao. <b>go ya ka, ka lebaka la, go tlaleletsa go/ka, mo godimo ga, jalo-jalo</b></p> <p>Letlama la nako: O tlie <b>ka</b> Mosupologo</p> <p>Letlama la lefelo: Ke nna <b>mo</b> mmileng wa 780 Giyani; Ntšwa e <b>mo</b> tshimong.</p> <p>Letlama la dipalo: arola ka – fa o arola lesome ka pedi ke tlhano; fa o ntsha robedi mo go lesome ke pedi; jalo-jalo.</p> <p>Maina + matlama, sekao. taletso ya kwa, <i>mokgwa wa go, lebaka la go, tlollo ya, tlhagisa kgopolomo/ka</i></p>
<b>Madiri</b>	<p>Kutu ya lediri, ledirilefetedi, ledirilefeledi, lediritota, kopulatifi, sekao (ke nna), madirimatlhaedi, madiritota, lediri-polelo, lediregi, katoloso ya madiri (madiri-matswa),</p> <p>Lediri ka didirwa tse pedi (sedirwa se se tlhamaletseng le se se sa tlhamalalang)), sekao. <b>O file nna buka.</b></p>
	<p><b>Mediriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modirisokeletso: Ke tla mo supetsa fa nka mmona.</li> <li>• Modirisotaelo: Se nwe o kgweetsa! Itlhokomele!</li> <li>• Modirisopego: Bontšhwe ga ba kgone go fofa.</li> </ul>
	<p><b>Madirimathusi a a golaganeng le mediriso</b></p> <p>Go tlhagisa kgonego/le go sa kgone, sekao. <b>Nka</b> bua Sejeremane. <b>Nka se bue Sejeremane/O kgona go boela tirong/Ga a kgone go ka boela tirong.</b></p> <p>Go tlhagisa tetla, sekao. A <b>nka</b> dirisa phaposi ya botlhapelo? A <b>nka tsamaya pele ga nako?</b> A <b>nka botsa potso?</b> <b>Ee, go siame o ka e dirisa.</b></p> <p>Go tlhagisa taelo/kopo, sekao. <b>A o tla</b> bula lethlabaphefo, tswee-tswee./ <b>A o ka ntetla go tsena?</b></p> <p>Go tlhagisa kgonego/go sa kgone, sekao. Se <b>se ka</b> baka bothata./ Ga o kgone go tlhofala/A <b>ka ne o nepile/ A ka ne a ne a sa itse.</b></p> <p>Go tlhagisa bonnate, sekao. Ba <b>tshwanetse ba bo</b> ba lebetse.</p>

Sekao sa dipopego tsa puo le melawana	
	<p><b>Dipaka tsa madiri</b></p> <p>Pakajaanong, sekao. <i>Ke tshameka tenese beke le beke./Dinoga ke digagabi.</i></p> <p>Pakajaanong-tsweledi, sekao. <i>O lebeletse thelebišene ka yona nako e.</i></p> <p>Pakajaanong -pheti, sekao. <i>Ke phetse mo Thekwini botshelo jwa me jotlhe.</i></p> <p>Pakajaanong-pheti-tsweledi sekao. <i>O ntse a buisa thata beke yotlhe.</i></p> <p>Pakapheti-tsweledi sekao. <i>Bana ba ne ba robetse fa molelo o simolola.</i></p> <p>Pakatlang O tla/ba tla+ Modirisokgongo, sekao. <i>Mme Molefe o tla ruta mophato wa 10 / Ke a dumela o tla itumelela setshwantsho / Ke tla, tlago go bona ka moso.</i></p> <p>Pakajaanong e dirisitswe go bua ka nako e e tlang, sekao. <i>Ka moso ke letsatsi la boikhutso.</i></p> <p>Pakatlang/isago- tsweledi, sekao.<i>Ke tla be ke dira beke e e tlang yotlhe.</i></p> <p>lang</p>
	<p><b>Dithuanyi</b></p> <p>Thuanyi sediri</p> <p>Thuanyi sedirwa</p>
<b>Makopanyi le mafoko a a tsweletsang</b>	<p>Tatelano: ntlha, bobedi, boraro, pele, morago, leng, moragonyana, go fitlhela, kwa morago, go latela, jaanong, kgale, morago ga</p> <p>Tlhaloso/lebaka le tiragatso: ka jalo, <i>kwa bofelong, gonne, ka lebaka le, fa e sa le, ka lebaka la gore, ka lebaka la, ka gore, ke sone se, go latela sa gore, fa ... mme</i></p> <p>Tsamaiso: Ya ntlha, ya bobedi, ya boraro.</p> <p>Papiso: <i>tshwana le, farologana le, nnye go, tono go, le fa go ntse jalo, mme</i></p> <p>Thulaganyo ya botlhokwa: Ka nako tsotlhe, <i>kwa bofelong</i></p> <p>Go akaretsa: <i>ka kakaretso, mo bofelong/kwa bokhutlong</i></p> <p>Tlhopho ya temana: <i>ka kakanyo ya me, ke dumela gore, kgopololo, tlhaloganyo ya, ke akanya gore, ke tlhokomela, ke dumela, e kete mo go nna, ke rata//ga ke rate/tshepa/utlwaa</i></p> <p>Temana e e tlhalosang: godimo, fa tlase, kwa ntla ga, gaufi, bokone/ botlhaba/ borwa/bophirima, bogolo, mmala, popego, maitlhomo, bolele, bophara, boima/bokete, lebelo, e ntse jaaka, tshwana le</p> <p>Temana ya go lekanyetsa: bontle/maswe, nepagetse/go sa nepagala, go nna le botho/go sa nne le botho, tshiamo/phoso, botlhokwa /go tlhoka boleng, tshitshinyo, katlenegiso, keletso, ganetsana</p> <p>Temana ya bokhutlo: go tswalela, fa ke feleletsa, mo tshobokanyong, ka bokhutshwane, jaaka lo bona.</p>
<b>Maetsi/Malatlhelwa</b>	Sekao: tšutšhu! phatšha!, mmaloo!, ljo!
<b>Kgodiso ya tlotlofoko le dikapuo</b>	<p>Makaelegongwe, malatodi, mainamatswa, makwalatshwano, ditumatshwano, poeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi ), lefoko le lengwe boemong jwa polelwana</p> <p>Dikapuo (Tshwantshanyo, tshwantshiso, mothofatso, phefotafso, maetsi, phefeletso, kemedi, pharologanyo, kobiso, tshotlo, kaediso, tharabololo, matshwao, kganetso, kgakantsi, go tshameka ka mafoko sekao;</p> <p>Polelo e e tlhalosang sengwe/tiragalo gore e lebege e se botlhokwa/e se maswe go na le ka moo e ntseng ka teng</p> <p>Maele le diane</p> <p>Maadingwa, mafoko a mašwa (tiriso ya mafoko a mašwa ), le phetogo ya maina go ya ka dipatlisiso (tshimologo ya mafoko )</p>

Sekao sa dipopego tsa puo le melawana	
Dipolelo	<p>Polelwanakutu: Re etetse Thekwini ka Seetibosigo o o fetileng.</p> <p>Polelwana: Re ne ra etela Botswana, mme ra tloga ra etela kwa Mahikeng.</p> <p>Polewanatthalosi: Re ne ra etela Thekwini ka Seetibosigo gonne go ne go le mogote mariga.</p> <p>Polewanatthalodi: Re bone ditshwene tse pedi kwa thabeng.</p> <p>Polewana-ina: Se re se boneng kwa thabeng se ne se kgakgamatsa.</p> <p>Polewana ya peelomabaka (fela) Ke tla go duela sentle fela fa o dira ka natla.</p>
Dipolelwana	<p>Dipolelwana tse di feleletseng: Lefelo la bojanala le e leng kgogedi mo Limpopo ke lefelo la Mapungubwe.</p> <p>Polewana ya leina: Yunibesithi ya Kapa ke nngwe ya tse di gaisang mo Aforika.</p> <p>Polewana e e simololang ka <b>Go</b>: Go etela serapa sa Kruger National Park, go ne go itumedisa thata.</p> <p>Polewana ya lediri: Dittlhopho tsa ntlha tsa temokerasi di ne di tshwerwe ka 1994.</p> <p>Polewana ya matlama: Ke nako ya ketelo ya me ya bofelo kwa Gauteng ka 2002, ke ne ka tsaya Gautrain go ya kwa boemelafofane jwa O R Tambo.</p>
Dipolelo	Polelelonolo, polelotswako, polelopate
Dipolelo tse di neelanang ka mabaka	<p>Lebaka la ntlha le le tlhagisang kgonego ya nnete, sekao. Fa pula e ka na, re tla phimola leeto.</p> <p>Lebaka la bobedi le le thadisang sengwe se se kitlang se diragala, sekao. Ke tla rekela mme ntlo ya diphaposiborabalo di le lesome <b>fa</b> nke fenya loto.</p> <p>Lebaka la boraro go thadisa sengwe sa go itshola, sekao. Nka be ke falotse mophato wa maramatlou <b>fa</b> nka bo ke ile ka dira ka thata kwa sekolong .</p>
Tirwa	<p>Pakajaanong: Dikgomo di bolotswa ke basimane.</p> <p>Pakajaanong – tsweledi, Bogobe bo jewa ke bana.</p> <p>Pakajaanong-phethi, sekao, Go butswe lebenkele le le lešwa monongwaga.</p> <p>Pakaphethi, sekao, Dikolo di ne di tswetswe ka matsatsi a boikhutso.</p> <p>Pakaphethi-tsweledi, sekao, Ba ne ba tshwanelwa ke go leta gonne sejanaga se ne se phepfadiwa.</p> <p>Paka-pheti, sekao, O ne a jesetswa ke lekgarebe la gagwe.</p> <p>Pakaisago/pakatlang, sekao, Sekolo se tla etela kwa Lehurutshi ngwaga o o tlang.</p>
Puopegelo	<p>Puopegelo, sekao, O ne a mpotsa gore ke eng ke le thari/O ne a mpotsa gore ke rata mmivo o feng.</p> <p>O ne a re o a tsamaya gonne go ne go le thari/o mpoleletse gore o latlhegetswe ke buka.</p>

### 3.2 GO PHATLHALATSA DITLHANGWA GO RALALA MEPHATO 4-6

Go netefatsa gore mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa e a rutiwa mo tsamaong ya ngwaga mo mophatong o mongwe le mongwe mo kgatong, lenaane le dirisiwa go bontsha ditlhangwa tse di dirisiwang

mo dithulaganyong tsa go ruta mo mophatong o mongwe le o mongwe. Ditlhangwa tse thataro tse di farologaneng di dirisetswa go rulaganya ditlhangwa tsa kgato, tse e leng: tsa tshedimosetso, kanelo, tlhotlheletso, ditaelo (tsamaiso), tirisano le tsa dikwalo (poko, terama, le porosa). Palo ya mefuta e e tshwanang ya ditlhangwa e ka nna ya dirisiwa mo yuniting ya dibeke di le pedi go lebeletswe bolele jwa motswedi (ya ntlha ) wa setlhangwa .Ditlhangwa di tshwanetse go tlhotshwa ka dikao tse di siameng tsa ditlhangwa di ka nna tsa dirisiwa jaaka foreimi/letlhomeso la go kwala.

Ditlhangwa tse di farologaneng di tlhophetswe sebaka sa dibeke di le pedi. Ditlhangwa tsa botlhokwa di neetswe

fa tlase. Barutwana ba tla itepatepanya le dingwe tsa ditlhengwa kgotsa tsona tsotlhe mo sebakeng sa dibeke di pedi, se se tlhalosa gore ba tla reetsa kgotsa ba tlhagisa ka molomo, kgotsa ba buisa kgotsa ba kwala setlhengwa. Go ithuta le go ruta, tsotlhe tse di tshwanetse go ikaega mo ditlhengweng tse, di tsepamisitswe mo kgodisong ya dikgono tsa puo jaaka di thadisitswe fa godimo.

### 3.2.1 Lenane la phatlhalatso ya ditlhengwa

Dibeke	Mophato 4	Mophato 5	Mophato 6
<b>Kgweditharo 1</b>			
Dibeke 1 le 2	Kgangkhutshwe le tatelano ya ditiragalo tsa mong	Kgangkhutshwe le tatelano ya ditiragalo tsa mong	Lekwalodikgang / makasini/ athikele ya seyalemowa
Dibeke 3 le 4	Poko	Setlhengwapono sa tshedimosetso, sekao, ditshate/ manaane/dithalo/ dimmepe tsa tlhaloganyo/ dimmepe/ ditshwantsho/dikerafo; motlotlo; go bua ka tatelano ya ditiragalo tse di nang le mabaka	Dnaane (dithhamane)
Dibeke 5 le 6	Dinaane (dithhamane)	Lekwalodikgang/athikele ya makasini	Setlhengwa sa tlhotlheletso-papatso
Dibeke 7 le 8	Setlhengwa sa ditaelo	Dinaane(dithhamane)	Terama
Dibeke 9 le 10	Setlhengwa sa Lekwalodikgang kgotsa makasini	Poko	Poko
<b>Kgweditharo 2</b>			
Dibeke 1 le 2	Setlhengwa sa tshedimosetso-maemo a bosa	Setlhengwa sa tshedimosetso: ditaelo	Setlhengwa sa tshedimosetso: ditaelo
Dibeke 3 le 4	Kgangkhutshwe	Setlhengwapono sa tshedimosetso, sekao, ditshate/ manaane/ dikaelo/dimmepe tsa tlhaloganyo/dimmepe/ ditshwantsho/dikerafo; ditlhulosu tsa dilo//dimela/diphologolo/mafelo	Padi
Dibeke 5 le 6	Dinaane(dithhamane)	Poko	Kgangkhutshwe
Dibeke 7 le 8	Ditsamaiso, ditaelo, Setlhengwapono sa tshedimosetso, sekao, ditshate/ manaane/ditshwantsho/dikerafo	Dinaane (ditlhengwa)	Setlhengwa sa tshedimosetso: tshate ya maemo a bosa
Dibeke 9 le10	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>		

<b>Kgweditharo 3</b>			
Dibeke 1 le 2	Padi	Padi	Padi
Dibeke 3 le 4	Setlhangwa sa tshedimosetso, sekao. Tatelano ya ditiragalo tse di nang le mabaka/athikele ya lekwalodikgang/pegelo; setlhangwa sa pono, sekao phousetara/ dikitsiso; motlotlo	Setlhangwapo sa tshedimosetso, sekao. ditshate/ manaane/ dithalo/dimmepe tsa tlhaloganyo/dimmepe/ ditshwantsho/dikeraf	Dinaane (dithhamane)
Dibeke 5 le 6	Leboko	Dinaane (ditlhamane)	Kgangkhutshwe, lekwalo, bukatsatsi
Dibeke 7 le 8	Setlhangwapo sa tshedimosetso, sekao. ditshate/ manaane/ dithalo/ ditshwantsho; ditthaloso tsa mafelo/dimela/ diphologolo/dilo, ditsamaiso	Setlhangwa sa tshedimosetso- pegelo ya tsa maemo a bosa	Setlhangwapo
Dibeke 9 le 10	Terama	Terama	Terama
<b>Kgweditharo 4</b>			
Dibeke 1 le 2	Athikele ya lekwalodikgang kgotsa makasini	Kgangkhutshwe	Setlhangwa sa tshedimosetso Tlhamo ya tlhaloso
Dibeke 3 le 4	Kgangkhutshwe	Setlhangwapo sa tshedimosetso, sekao, ditshate, manaane/dithalo/ditshwantsho	Setlhangwa sa ditaelo
Dibeke 5 le 6	Setlhangwa sa tshedimosetso: papatso	Setlhangwapo sa tshedimosetso, sekao, ditshate/ manaane/dimmepe tsa tlhaloganyo/dimmepe/ ditshwantsho, /dikerafo	Kgangkhutshwe
Dibeke 7 le 8	Terama	Setlhangwa sa tshedimosetso-ditsamaiso/ditaelo	Poko
Dibeke 9 le 10	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>		

### 3.2.2 Tshobokanyo ya mefuta ya ditlhangwa go ralala kgato

## SETSWANA PUO YA GAE MEPHATO 4-6

Manane a a fa tlase a tlhalosa mefuta e e farologaneng ya ditlhengwa tse barutwana ba tshwanetseng go di rutwa le go di kwala mo Mephatong 4 – 6, ditlhengwa tse dingwe di ka akarediwa fa go tlhokagala. Dingwe tsa ditlhengwa tse ga di a akarediwa mo manaaneng a dithulaganyo tsa go ruta. Se ga se kaye gore ga di a tshwanelo go nna karolo ya go ithuta le go ruta ka le tsona di le botlhokwa.

<b>Ditlhomo</b>			
<b>Mofuta wa setlhengwa</b>	<b>Maitlhomo</b>	<b>Popego ya Setlhengwa</b>	<b>Diponagalo tsa puo</b>
<b>Setlhengwa sa kanelo/Tlhomo ya Kanelo</b>	Go itumedisa	<p>Gorosa barutwana mo setlhengweng ka go ba itsise ka baanelwa le maitshetlego, sk. <i>Bogologolo tala go ne go na le mosadimogolo mongwe yo o neng a nna le morwae, e bong Tirelo. Ba ne ba humanegile thata.</i></p> <p>Ditiragalo tse di isang kwa tharaanong/tlhakatlhanong, sk. <i>Tirelo o ne a dirisa madi otlhe a mmaagwe a neng a mo a file go tswa mo dinaweng tsa metlholo. Mmaagwe o ne a tenega.</i></p> <p>Tharabololo le bokhutlo: <i>Tirelo o ne a tla ka letlotlo le le ntsi mme ba nna mmogo ba itumetse morago ga foo.</i></p>	<p>E kwadilwe mo maemong a motho wa ntlha kgotsa wa boraro</p> <p>E kwadilwe mo pakapheting Ditiragalo di tlhalosiwa ka tatelano</p> <p>Makopanyi a a supang nako, sk. Go sa le gale mo mosong, morago, mo, gangwe</p> <p>E dirisa ngangisano</p> <p>Puo e e dirisiwang go nna le tshusumetso/seabe mo mmuising, sk. matlhalosi, matlhaodi, botshwantshi</p>
<b>Setlhengwa sa tlhaloso/Tlhomo ya Tlhaloso</b>	Go tlhalosa sengwe ka tsela e e tlhaloganyegang	<p>Go tlhaola/supal: Go neela ipaakanyetso ya kakaretso mo serutweng, sk. <i>Go ne go na le bera e kgolo</i></p> <p>Tlhaloso: go tlhalosa diponagalo kgotsa matshwao a selo se o batlang go se tlhalosa sk. <i>E na le mmele o mogolo thata, e tsamaya e rothisetsa dikgonta tsa mmala o motala fa fatshe.</i></p>	<p>E ka kwalwa mo pakapheting kgotsa pakajaanong</p> <p>E tlhama/bopa sethwantsho ka mafoko</p> <p>E dirisa matlhaodi, matlhalosi</p> <p>E dirisa puo ya botshwantshi, sk. tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, poeletsomodumo, jalo jalo</p>
<b>Ditlhengwa tsa tirisan</b>			
<b>Mofuta wa setlhengwa</b>	<b>Maitlhomo</b>	<b>Popego ya setlhengwa</b>	<b>Diponagalo tsa puo</b>
<b>Lekwalo la botsalano</b>	Go itsise le go tshegetsa kgolagano	<p>Aterese, lethla le ditumediso Popego ya molaetsa e tla fetoga go ya ka maitlhomo (sk. go tshwara dikgang, go akgola, go utlwela botlhoko)</p> <p>Le ka dirisa mofuta wa setlhengwa wa tatelano ya ditiragalo/dintlhha tsa mong (lebelela fa tlase)</p> <p>Go tswalela, t shaeno</p>	<p>Gantsi setaele sa lona ga se a tlhomama mme se ka farologana, sk. lekwalo la kgomotso ga le a repa thata</p> <p>Diponagalo tsa puo di tla farologana go ya ka maitlhomo a molaetsa</p>

<b>Ditlhamo</b>			
<b>Lekwalo la kgwebo</b>	Makwalo a, a a farologana, sk., go kopa tiro kgotsa basari; go ngongorega; kopo, jj.	<p>Aterese ya mokwadi, letlha, aterese ya moamogedi, tumediso</p> <p>Le na le setlhogo</p> <p>Sebopego sa molaetsa se ka farologana go ya ka maithomo, sk. lekwalo go ba kgatiso</p> <p>Go tswalela, tshaeno</p>	<p>Ka gale le dirisa puo e e sa repang/e e tlhomameng</p> <p>E dirisa puo e e tlhamaletseng, sk. Rra/ Mma, Weno</p> <p>Ka kakaretso le le khutshwane – le kwadilwe ka boripana le go tota kgang</p>
<b>Lekwaloikitsiso</b>	Go neela tshobokanyo ya botshelo jwa mong.	<p>Tshedimosetso ya mong: sefane, leina, letlha la matsalo, boisetšhaba, nomore ya boitshupo, aterese, mogala, jalo jalo</p> <p>Borutegi, sk. mephato (kgato) e e falotsweng</p> <p>Maitemogelo a tiro (fa go le maleba)</p> <p>Dikgatlhego (metshameko)</p> <p>Bopaki</p> <p>Thulaganyo e botlhokwa thata</p>	<p>Le le khutshwane – ga le fete ditsebe di le pedi</p> <p>Le dirisa ditlhogo le dintlha tse di dirisitseng dibulete</p> <p>Le dirisa mokgwa o o tlhomameng e bile o tlhamaletseng</p>
<b>Bukatsatsi/ jenale</b>	Go rekota le go kwala ka maitemogelo a mong	<p>Kagantsi e kwadilwe mo bukeng e e kgethegileng (bukatsatsi/ jenale)</p> <p>Ditiragalo di kwalwa gangwe le gape (ka letsatsi kgotsa ka beke)</p> <p>Ditiragalo di neelwa matlha</p> <p>Go ka dirisiwa pegelo ya mong ya mofuta wa sethangwa (lebelela fa tlase)</p>	<p>Ka gale e kwadilwe mo pakapheting.</p> <p>Setaele se se sa tlhomamang.</p> <p>Mokwadi o a ikwalela</p>

Ditlhamo			
<b>Imeili /lekwalo la maranyane melaetsa e mekhutshwane ya mogala wa letheka (sms)</b>	Go itsise le go tshegetsa botsalano	<p>Aterese ya moamogedi – e gantsi e leng leina la moamogedi, lefelo/ntlha ya kabo ya mafaratlhatlha le leina la naga e lefelo/ntlha ya kabo ya mafaratlatlha le leng kwa go yona. Sekao: masegom (leina) @ gmail (lefelo la kabo ya mafatlhatlha) za (naga)</p> <p>masegom@gmail.co.za</p> <p>* CC: ba e ka nna baamogedi ba ba tshwanetseng go tsaya lekwalo la maranyane/imeile tsia, * Setlhogo: se ke tshobokanyo ya diteng tsa lekwalo la maranyan/imeilee.</p> <p>* molaetsa</p> <p>* leina la moromedi</p> <p>Ela tlhoko: aterese ya moromedi e tlhagelela ka gangwe fa lekwalo la maranyane/imeile le amogelwa. Moromedi a ka tlhopha go tlamela ka tshedimasetso e nngwe ya kgolagano kw bokhutlong. Se se bidiwa tshaeno.</p>	Tshedimasetso e e tshwanang le motlotlo
<b>Taletso (le karabo)</b>	Go laletsat mongwe go tla mo tirong nngwe/moletlo mongwe (le go amogela kgotsa go se amogeletla taletso)	<p>E ka tsaya sebopego sa lekwalo la botsalano kgotsa dirisa karata ya taletso. E akaretsa:</p> <p>Mofuta wa tiroE tla diragalela kae</p> <p>Letlha le nako</p> <p>E akaretsa mofuta wa moaparo</p> <p>Leina la molalediwa</p> <p>E ka akaretsa mafoko 'ARABA TSWEETSWEE'</p> <p>E ka nna le dielemente tsa boakanyetsi tsa pono Tsibogo e ka nna mo sebopengong sa lekwalo</p>	<p>E ka dirisa puo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang</p> <p>Ka kakaretso e khutshwane – e tlhamalaletse le go tota kgang</p> <p>E dirisa puo e e dirisiwang mo taletsong, sk. Ke rata go go laletsat mo...</p> <p>Tsibogo e na le tlotlo, sk. Ke lebogile thata go ntaletsat fela ke maswabi, nka se kgone go nna teng.</p>

Ditlhamo			
<b>Tsa botshelo jwa moswi</b>	Go gakologelwa le go itsise batho ka loso lwa mongwe	<p>Leina ka bottlalo, letlha la loso, moswi o ne a nna kae pele ga loso, letlha la botsalo, lefelo le a bonetsweng kwa go lona, batho ba a ba tlogelang (molekane le bana) le maina a bona, nako, letlha, lefelo la phitlho.</p> <p>Dilo tse di latelang di ka akaretswa: sebako sa loso, tshedimosetso ya kwalotshelo: tshedimosetso ya matshidiso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puo e tlhamaletse</li> <li>Go ka dirisiwa puo e e phefofaditsweng (phefofatso) o tlhokafetse go na le gore o re o sule.</li> <li>Go le gantsi e khutshwane</li> <li>Dirisa melawana ya puo, sekao, boemong jwa malomo, dikabelo di ka lebisiwa go</li> </ul>
<b>Go neela dikaelo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go bolelela mongwe gore o goroga jang kwa lefelong le le rileng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa tatelano e e rulaganeng</li> <li>Lebisa kwa ntlheng e e rileng</li> <li>Supa sekgala</li> <li>Tlamela ka tshedimosetso ka ga matshwaonaga (sekao. o tla feta kereke ka fa letsong la gago la molema) a a mo tseleng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thata modirisotaelo</li> <li>Dirisa dipolelo tse di tlhamaletseng tse di tlhaloganyegang.</li> </ul>
<b>Ditsamaiso (sk. ditaelo, dikaelo, le melawana)</b>	Go tlhalosa le go laela gore sengwe se dirwa jang kgato ka kgato	<p>Maikaelelo: ke se se ikaeletsweng go fitlhelelwa, sk. Mokgwa wa go dira bokafantle jwa faele</p> <p>Didiriswa/ ditlabakelo tse di tlhogagalang di neelwa go ya ka thulaganyo, sk. pampiri e e kwalelang, pene, jalo jalo</p> <p>Tatelano ya dikgato go fithelela bokhutlo, sk. Sa ntlha, kwala setlhogo.</p> <p>E ka nna ya tsamaya mmogo le setlhengwa sa pono, sk. papetlana ya go kwalela, dithalo, jalo jalo</p>	<p>Di kwadilwe ka modirisotaelo, sk. kwala setlhogo ...</p> <p>Ka tatelano e e rulaganeng, sk. sa ntlha... morago ga moo ...</p> <p>Tiriso ya dinomore le dintilha tsa marontho go bontsha thulaganyo</p> <p>Lebelela thata dintilha tse di akaretsang tsa botho go na le tse di lebang mong</p> <p>Ditlhagiso tsa lebaka le tatelano</p>
<b>Papatso (phasalatso) /phousetara/ kitsiso</b>	Go tlhotheletsa mongwe go reka sengwe kgotsa tirelo nngwe	<p>E ka tsaya dipopego tse di farologaneng</p> <p>E ka dirisa moono le letshwaokgwebo</p> <p>Ka gale e na le dielemente/ dintilha tsa pono</p> <p>E dirisa ditegeniki tsa papatso</p> <p>E dirisa boalo go dira gore papatso e ngoke e bile e gopolege/e se lebalege bonolo</p>	<p>Puo ya botshwantshi/papiso le didiriswatsa pok'o di dirisitswe go nna le tlhotheletso e e rileng mo mmusing le gore puo e se lebalege, sk. tshwantshanyo, tshwantshiso, poeletso modumo, morumo, moribo, jalo jalo</p>
<b>Ditlhengwa tsa dikwalo le tsa mmedia/bobegakgang</b>			
<b>Mofuta wa setlhengwa</b>	<b>Maitlhomo</b>	<b>Popego ya setlhengwa</b>	<b>Diponagalo tsa puo</b>

Ditlhamo			
<b>Tatelano ya ditiragalo tsa mong</b>	Go bua ka maitemogelo a mong	<p>Ipaakanyetso: go bua ka maitshetlego le maemo (se dirisiwa jang, kae, jalo jalo) a setlhanga, sk. E ne e le ka malatsi a boikhutso</p> <p>Go bega ditiragalo tse di diragetseng gantsi ka telano, sk. Ke ile kwa ga Tumelo ... morago...</p> <p>Tshedimosetso nngwe e e tlaleletsang ka ga tiragalo e nngwe le e nngwe, sk. O ne a makalletse go mpona</p> <p>Go ithulaganya gape – polelo ya tswalelo e e akaretsang tlhaloso, sk. Ke eletsa gore nka nna nako e telele le Tumelo. Re ne ra itumedisana.</p>	<p>E kwadiwa ka pakapheti</p> <p>E tlotliwa mo maemong a motho wa ntlha kgotsa wa boraro.</p> <p>Makopanyi a nako a a dirisiwa sk. Sa ntlha, ka jalo, morago ga moo, kgabagare, kgantele, la bofelo, fa re ntse re...</p> <p>E na le go lebelela mong kgotsa ditlhophpha tsa batsayakarolo</p> <p>O ka dirisa puo e e sa tlhomamang.</p>
<b>Mmuisano</b>	Ke rekoto ya dithefoso jaaka di diragala ka tlhamalalo go tswa mo ntlhakemong ya sebui.	<p>Fa o kwala mmuisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*kwala maina a batsayakarolo mo lethakoreng la molema la tsebe;</li> <li>* dirisa khutlwana morago ga leina la sebui</li> <li>* dirisa mola o mošwa gobonsha sebui se sešwa.</li> <li>* kgakololo e e neelwang batsayakarolo (kgotsa babuisi), gore ba bue jang kgotsa ba tlhagise jang ditiro e tshwanetse go tsenngwa mo masakaneng pele mafoko a buiwa.</li> <li>* thala pono pele o simolola go kwala.</li> </ul>	<p>Fa mmuisano o tsenyeletsa ba lelapa kgotsa ditsala, go dirisiwa setaele se se repileng. Go dirisiwa mekgwa e e tlwaelegi-leng ya dikopo, dipotso, ditaelo, ditshitsinyo le ditemogo.</p> <p>Fa motlotlo o tsenyeletsa batho ba ba sa itsiweng, go dirisiwa mokgwa wa go rerisana, dit-samaiso tse di bonolo tse di tlhalosang thata di tsenngwa mokgweng o o itsiweng thata wa dikopo, dipotso, ditaelo, ditshitsinyo le ditemogo.</p>
<b>Thadiso (sk. thadiso ya buka kgotsa filimi)</b>	Go sobokanya, sekaseka le go tsibogela ditlhanga tsa dikwalo kgotsa tsa tiragatso	<p>Maemo: tshedimosetso ka lemorago la mokwadi, morulaganyi, mofuta wa tiro</p> <p>Tlhaloso ya setlhanga: tlhalosa dintlha tsa setlhanga kgotsa tlhagiso jaaka baanelwabagolo, ditiragalokgolo le diponagalo tse di tsamaisanang le setaele</p> <p>Katlholo: tshekatsheko ya tiro ka go tlhagisa kakanyo kgotsa katlholo</p>	<p>E kwalwe ka pakajaanong/pakapheti</p> <p>E dirisa tlotlofoko e e supang maikutlo a a rileng go tlhatlhoba setlhanga, sk. eletsega, ratega, e a makatsa, itumedisa, tshegisa, botlhokwa, sedimosetsa, tlhagelela kwa godimo</p>

<b>Ditlhamo</b>			
<b>Athikele ya lekwalodikgang le tatelano ya dintlha/ditiragalo tse di nang le mabaka</b>	Go itsise, go ruta, go sedimosa le go itumedisa batho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa dintlha ka boripana le ka tsepamo.</li> <li>Leka go tlhaeletsana ka mokgwa wa go sa latlhe mooko wa kgang mme o fithelela mmuisi.</li> <li>Sobokanya ka nepagalo kwa ntle ga go sokamisa boammaaruri.</li> <li>Neela setlhogo se se bonalang sentle o bo o tsenye ditlhogwana tse di tlhaloganyegang sentle.</li> <li>Simolola ka dintlha tse di botlhokwa thata: mang, jang, leng, kae, goreng le go fithelela kae?.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puo e e tlhamaletseng e e tlhaloganyegang</li> <li>E kwalwa ka maemo a mmuiwa (motho wa boraro)</li> <li>E ka dirisa tira kgotsa tirwa, go ikaegilwe ka gore go tobilwe eng le gore ke efe e e akaretsang mmuisi.</li> <li>E tshwanetse go tsenyeletsa dinopolo, ditshwaelo, dikakanyo, dipegelo le maitemogelo a batho ba e leng bomankge ba setlhogo seo kgotsa ba dira ka sona</li> </ul>
<b>Athikele ya makasine</b>	Go itsise, go ruta, go sedimosa le go itumedisa batho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhogo se gogele le go kgatlhisa</li> <li>Mokgwa wa go bua o o totileng motho, o lebagane le mmuisi</li> <li>Setaele se se tlhalosang le go dirisa botshwantshi, se gwetlha boikakanyetsi jwa mmuisi</li> <li>Maina, mafelo, dinako, maemo le dintlha dingwe le dingwe tse di botlhokwa di tshwanetse go akarediwa mo athikeleng</li> <li>Athikele e tshwanetse go tsosolosa kgatlhego le go gapa maikutlo a mmuisi/ mmadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinopolo tse di tlhamaletseng go tswa mo bathong</li> <li>Ditemana tse di telele</li> <li>Go kwala ka go tlhaloso•E ka dirisa puo e e tlhomameng le e e sa tlhomamang di kopane, go akaretsa le dipuo tsa letsatsi le letsatsi</li> <li>Dipotso tse di sa batleng dikarabo</li> <li>Mafoko a a tsosang maikutlo a a rileng</li> <li>Tiriso ya botshwantshi le tlhaloso.</li> </ul>

### 3.2.3 Boleele jwa ditlhanga tsa Puo ya Gae (tse di tla tlhagisiwang ke barutwana)

Tiro	Mophato 4	Mophato 5	Mophato 6
<b>Temana</b> • Mafoko • Dipolelo	Mafoko a le 50-60	Mafoko a le 60-80	Mafoko a le 80-100
	Dipolelo di le 5-6 Ditemana di le 2-3	Dipolelo di le 6-8 Ditemana di le 3-5	Dipolelo di le 8-10 Ditemana di le 4-6
<b>Ditlhanga tsa boitlhamedi tsa molomo, sekao, tatelano ya ditiragalo, go boeletsa le go tiotla dikgang, dipuo tse dikhutshwane</b>	Metsotso e le 2	Metsotso e le 2	Metsotso e le 2-3
<b>Tlhamo</b>	Mafoko a le 100-120 Ditemana di le 2-3	Mafoko a le 120-140 Ditemana di le 3-5	Mafoko a le 140-150 Ditemana di le 4-6
<b>Kgangkhutshwe, dinaane</b>	Mafoko a le 120-140 Ditemana di le 3-5	Mafoko a le 140-160 Ditemana di le 4-6	Mafoko a le 160-170 Ditemana di le 6-8
<b>Tshobokanyo</b>	Mafoko a le 40-50	Mafoko a le 50-60	Mafoko a le 60-70
<b>Ditlhanga tse ditelele tsa tirisano sekao: makwalo</b>	Mmele wa setlhanga mafoko a le 60-80	Mafoko a le 80-100	Mafoko a le 100-120
<b>Ditlhanga tse dikhutshwane</b>	Mafoko a le 30-40	Mafoko a le 40-60	Mafoko a le 60-80
<b>Tekatlhaloganyo</b>	Mafoko a le 150-160	Mafoko a le 160-180	Mafoko a le 180-200
<b>Tshobokanyo</b>	Mafoko a le 40-50 mo setlhangweng sa mafoko a le 230	Mafoko a le 50-60 mo setlhangweng sa mafoko a le 250	60-70 mo setlhangweng sa mafoko a le 280

### 3.2.4 Boleele jwa ditlhanga tsa Puo-y=a –Gae (tse barutwana ba tshwanetseng go di ithuta)

Ditirwana	Mophato 4	Mophato 5	Mophato 6
<b>Ditlhanga tse ditelele tsa tekatlhaloganyo ya theetso, sekao, kgangkhutshwe, dipotsotherisano, diterama, dipegelo tsa dikgang.</b>	Mafoko a le 150–200/ Metsotso e le 5	Mafoko a le 200–250/ Metsotso e le- 5	Mafoko a le 250–300/ Metsotso e le 5
<b>Ditlhanga tse dikhutshwane tsa tekatlhaloganyo ya theetso, sekao, dikitsiso, ditlhanga tsa tshedimosetso, ditaelo, dikaelo, .</b>	Mafoko a le 60-70 / Metsotso 1 - 2	Mafoko a le 70-80 /Metsotsoe le 1 - 2	Mafoko a le 80-100 /Metsotso e le 1 - 2
<b>Tekotlhaloganyo ya puiso/puiso ya ditlhanga e e tseneletseng.</b>	Mafoko a le 150-200	Mafoko a le 200-250	Mafoko a le 250-300

Boleele jwa ditlhanga tsa puiso e e atolositsweng ga di a laolelwaa ka ntlha ya se se ikaegile mo mofuteng wa setlhanga, puo e e raraaneng le maemo a go buisa a barutwana.

### 3.2.5 Tlotlofoko e e tshwanetseng go fitlhelelwa ke barutwana ba Puo ya Gae

	Kgweditharo	1	2	3	4
<b>Tlotlofoko (Mafoko a a tlwaelegileng a ka methha)</b>	Mophato 4	1700-2500	1850-3000	2000-3500	3500-4000
	Mophato 5	2400-4000	2700-4250	3000-4500	4500-5000
	Mophato 6	3500-5000	3700-5250	4000-5500	5500-6000
<b>Tlotlofoko ya puiso (mafoko a mašwa)</b>	Mophato 4	800-1900 (75-250)	900-2200 (75-250)	1000-2500 (75-250)	2500-3000 (75-250)
	Mophato 5	1500- 3000	1750-3300	2000-3500	3500-4000
	Mophato 6	2200-3800	2400-4200	2700-4600	3000-5000

### 3.3 DITHULAGANYO TSA GO RUTA

**Dithulaganyo tsa go ruta** di bontsha bonnye diteng tse di tshwanetseng go akarediwa mo bekeng di le pedi tsa kgweditharo. Barutabana ga ba patelediwe go fetsa diteng tsotlhe tse di tlhaotsweng go rutwa mo tshekong ya dibeke di le pedi. Morutabana ga a patelesege go ruta diteng tse di tlhaotsweng go ya ka tatelano e e neilweng mme le nako e e neilweng ke sesupo sa gore a ka dirisa bonnye nako e kana kang go ruta diteng tse di tlhaotsweng. Seno se raya gore, ga di salwe morago ka mokgwa o di ntseng ka ona. Barutabana ba tshwanetse go itlhama Thulaganyo ya Tiro ba dirisa **dithulaganyo tsa go ruta**, dibukagakololo tsa bona le metswedi e mengwe go ruta diteng ba dirisa tatelano le kgato e e maleba. Barutabana le bona ba rotloediwa go dirisa diteng kgotsa dikgopolole tse di amanang le tikologo ya bona.

#### 3.3.1 Mokgwa o ditlhlangwa di golaganang ka teng mo tshekong ya dibeke tse pedi

Ditlhlangwa tse di farologaneng di dirisitswe jaaka motheo wa go tlhama tsheko ya go ruta ya dibeke tse pedi. Di tlhophilwe go ya ka gore di golagana jang go bopa yuniti e e kopaneng, sekao barutwana ba tla reetsa kgangkhutshwe mme morago ba e buise. Ba tla kopiwa go kwala tlhaloso e khutshwane ya molomo ya lefelo kgotsa motho (e e tla golaganang le kgang) kgotsa ba ka kopiwa go kwalela moanelwa wa kgang lekwalo. Tlhophang thitokgang/morero wa tsheko nngwe le nngwe ya dibeke tse pedi o o tla go kgontshang go golaganya ditirwana ka katlego. Lebaka la go dirisa dithitokgang/merero ke go kgontsha gore tlolontswe e dirisiwe gape le dipopego tsa puo mo bokaong jo bo utlwlang.

#### 3.3.2 Mokgwa o ditlhlangwa/ditirwana di latelanang ka ona go ralala tsheko ya dibeke tse pedi

Ditlhlangwa ga di tlhoke go rutiwa ka tatelano e e rileng. Mo mabakeng a le mantsi, go tshwanetse ga nna le tirwana/ setlhlangwa sa theetso le go bua, go ipaakanyetsa tirwana ya go buisa le ya go kwala. Ka dinako tse dingwe, tirwana ya go reetsa le go bua e tshwanetse go tswa mo setlhlangweng sa puiso. Mo mabakeng a le mantsi, setlhlangwa se se reediwang jaaka kgang kgotsa pegelo ya dikgang se tla farologana le go nna mo maemong a magolwane a a fetang a barutwana ba tla a buisang. Seno ke ka ntla ya gore bokgoni jwa bona jwa go reetsa bo godile go feta bokgoni jwa bona jwa go buisa.

#### 3.3.3 Mofuta wa ditlhlangwa tse di tlhaotsweng le tse di atlanegesiwang

Go na le mefuta ya ditlhlangwa tse di tlhaotsweng tse di tshwanetseng go rutwa mo tshekong nngwe le nngwe ya dibeke tse pedi. Tsona di tlhalositswe mo thulaganyong ya go ruta mme di tshwanetse go nna teng mo bukeng e e tlhaotsweng. Mo mabakeng a le mantsi, ga go na mofuta wa kgang e e totobetseng e e tlhaotsweng. Dithopho di ka dirwa go tswa mo mefuteng e e farologaneng ya ditlhlangwa tse dišwa (nako e le nngwe), dikgang tsa ikakanyetsa

(jaaka tsa tekelelo, setlhangwa sa saense) dikgang tsa hisetori (jaaka makwalotshelo) le dikgang tsa setso/dinaane (jaaka dikanane, dinoolwane le mainane) tse di leng teng. Seno ke nnete ka ga maboko le diterama tsa serala.

Go na gape le karolo e e nang le setlhogo sa “Ditlhangwa tsa kgopolole tse di buisitsweng ka nako ya puiso ya morutwana ka nosi kgotsa puiso ka bobedi.” Tsona e tla nna dithhangwa tse di tlhophilweng go tswa mo padding/dipading/dibuka tse dingwe mme di tla tshegetsa ditlhangwa tse di buisitsweng mo karolong e e tlhaotsweng. Di ka nna mofuta o le mongwe wa setlhangwa (go gatisa go tlhaloganya popego ya setlhangwa) kgotsa mofuta o o farologaneng wa setlhangwa (go tsosolosa kgatlhego go ya pele le go atolosa mefuta e e farologaneng ya bokgoni jwa go buisa). Mo mabakeng otthe, puiso e ya tlaleletso e tshwanetse go tsamaisana le ditlhogo le dithitokgang/merero e e tlhophetsweng ditlhangwa tse di tlhaotsweng mo tshekong eo ya dibeke tse pedi. Le gale, se se tshwanetseng go gakologelwa ka metlha ke gore, maikaelelo magolo ke go kgontsha barutwana go buisa ka bo bona le go godisa mekgwa ya go buisa. Ka nako ya puiso ka mong, bana ba tshwanetse go neelwa tshono ya go buisa dibuka tse ba nang le kgatlhego mo go tsona le go akanya ka seo ba neng ba se buisa.

### **3.3.4 Palo ya ditlhangwa tsa botlhokwa mo tshekong ya dibeke tse pedi**

Mo karolong ya pele ya ngwaga, ka gale go na le mofuta o le mongwe wa setlhangwa kgotsa tirwana mo tshekong ya dibeke tse pedi. Moragonyana, go tla nna le mefuta e mebedi mme ka dinako tse di dingwe e meraro ka tsheko ya dibeke tse pedi. Ruta mefuta e ya ditlhangwa le ditirwana tse di amanang natso o gakologelwa gore barutwana ba tla nna le tshono ya go di dira makgetlo a le mmalwa mo gare ga ngwaga.

### **3.3.5 Ka mo popego-puo le melawana ya tsona di lebelelwang ka teng.**

Diteng tsa karolo ya “Dipopego tsa puo le melawana” di amana thata le mefuta ya ditlhangwa tse di tlhaotsweng ka fa tlase ga ditlhogwana go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, le go kwala le go tlhagisa, mme ka tlwaelo ba tla tlhokomelwa mo dikgatong tsa go sekaseka setlhangwa le ka nako e e beilweng ya go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa. Sekao, fa kgang e dirwa, barutwana ka tlwaelo ba tla dirisa pakafetileng e e bonolo mme ba tla buisa ditlhangwa ba dirisa paka e. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa gape gore ditirwana di tlhamiwe tse di tsepamisiwang mo dipopegong tse di rileng tsa puo, di le mo tirisong. Tlhophang dintlhana go tswa mo karolong ya “dipopego tsa puo le melawana” go ruta barutwana puo e ka tlwaelo e fitlhelwang mo mofuteng wa setlhangwa o o totlweng le ka thulaganya e e tshegetsang molebo wa tlholego o o kgodisang wa go godisa puo. Ga se dintlhana tsotlhе tse di tshwanetseng go rutwa mo tshekong e e neilweng, fela netefatsa gore dintlhana tsotlhе tse di neilweng mo thadisong di dirilwe fa ngwaga o fela.

Aga ditirwana tse di nang le bokao mo barutwaneng le tse di amanang le ditlhangwa tse ba di ithutang mo tshekong ya dibeke tse pedi. Ditirwana tse dints tsa mofuta o di tshwanetse go dirwa fa barutwana ba tswelela go tswa mo Mophatong 4 go ya go Mophato 6. Tlhophang ka kelotlhoko gore ke melao efe e o e tlhalosetsang barutwana mme o se e dire mentsintsi. Go ikatisa ka dipopego tsa puo le melawana go tla tokafatsa bokgoni jo. Go ruta go tshwanetse ga lotaganya/lomaganya dikgono tsa puo le dipopego tsa puo jaaka di amana. Tseno tsotlhе di tshwanetse go rutiwa di le mo tirisong. Le gale, tlhokomela gore go na le nako e e kgethegileng ee neilweng thuto e e tlhomameng ya dipopego tsa puo le melawana.

## 3.4 DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA TSA SETSWANA PUO YA GAE

		MOPHATO 4 KGWEDETHARO 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKGONO	GO REETSAL EBUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA		
DIKGONO	Go reetsa <b>kgangkhutswe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Ditiwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa baanelwa</li> <li>Gakologelwa dinthakgolo</li> <li>Araba dipotso tsa molomo</li> <li>Go tlota kgang gape</li> <li>Boeletsa dittragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlota</li> <li>Neela maina a baanelwa sentle</li> </ul> <b>DIBEKE</b> 1 – 2	Go buisa <b>kgangkhutswe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo sellhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dira ponelopele le go dirisa medumo ya dithhaka le methala ya tiriso</li> <li>Go buisana ka tlotofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Go /supa le go tshwaela ka baneelwa</li> <li>Neela le go tlhaloso maikutto a gago ka ga sethangwa</li> <li>Go buisetsa kwa godimo ka kapodiso e e tlhapileng, dipolelwana, le lebelo la go buisa le le siameng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<p><b>Gokwala kgang o ikaegile ka maitemogelo kgotsa tiragalo ka gaggo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha diteng tse di maleba le setlhogo</li> <li>Dirisa sebopego/popego ya kgang jaaka foreimi/ethomeso</li> <li>Akaretsa baanelwa</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba</li> <li>Dirisa tlotofoko e e farologaneng e e tsamaelanang le setlhogo</li> <li>Ithamele thanodi</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsetsiro /Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhanga tsa ntsha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphosoo</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Akanya/neela dintlha ka setlhangwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa kgang kgotsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Tlhagisa tsibogelo ya maikutto mabapi le sethangwa se se buisitsweng.</li> <li>Amanyala le botshelo jwa gago</li> </ul>	Kgato ya go dira ka mafoko: mainagothe, mainatota, maina mo bonising le a sa balegeng <b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> dipolelonolo <b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> khutlo, dithhakakgolo le ditlhakanny.

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<p><b>Go reetsa leboko/pina</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gopola dintlhakgolo</li> <li>Buisanang ka thitokgang</li> <li>Amanyale maitemogelo a gago</li> <li>Supa morumo le morethetho/moribo</li> <li>Thalosa maikutlo jaaka a tlhotlhleditswe ke leboko</li> <li>Diragatsa pina/mola o o tlphilweng</li> </ul> <p><b>DIBEKE 3 – 4</b></p>	<p><b>Go buisa leboko/pina</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka dintlhakgolo</li> <li>Thalosa maikutlo jaaka a tlhotlhleditswe ke pina</li> <li>Supa moribo/morethetho le morumo le tiro/tlhotheletso ya tsona.</li> <li>Aroganya maifoko ka dinoko go tlhaloganya moribo/morethetho</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka setlhengwa se o se ipuiseditseng</b></p>	<p><b>Go kwala leboko le le bonolo/pina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophhang diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa popego le kagego tse di maleba</li> <li>Rulaganya le go kwala setlhengwa sa nthla le go boeltsa pina</li> <li>Dirisa moribo/morethetho le morumo o maleba</li> <li>Dirisa kitso ya dinoko go bopa moribo wa setlhengwa</li> <li>Rekota maifoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago.</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeltsa kgang kgotsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mabapi le setlhengwa se se buisitsweng.</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>mainakgopololo, maina a dilo, mainatswako</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>dipolelonolo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> morumo, maadingwa</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b></p> <p>khutlo, phiegelwana</p> <p><b>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhengwa tsa nthla,</li> <li>Go boeltsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 1				
DIKGONO	GO REETSALE BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKGONO	<p><b>Go reetsa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane)</b></p> <p>Setlhengwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka melaetsa megolo</li> <li>Araba dipolso tsa molomo</li> </ul> <p><b>Boeletsa kgang ka go e tlotla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa tiragalo ka tatelano e e nepagetseng</li> <li>Neela maina a baanelwa ka nepagalo</li> <li>Thagisa dikakanyo le maikutlo</li> </ul> <p><b>5 – 6</b></p>	<p><b>Go buisa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane)</b></p> <p>Setlhengwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhengong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa: dira diponelopele, dirisa methala ya tiriso go bona bokao</li> <li>Buisanang ka poloto, baanelwabagolo le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka molaetsa</li> </ul> <p><b>Boeletsa kgang ka go e tlotla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa tiragalo ka tatelano e e nepagetseng</li> <li>Neela maina a baanelwa ka nepagalo</li> <li>Thagisa dikakanyo le maikutlo</li> </ul>	<p><b>Go kwala kgang: sekao, dinaane (leinane/noolwane)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go aga popego (tshimologo, bogare, bokhutto, poloto), baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Dirisa puo ka go ikakanyetsa bogolo thata ka tlolofoko e farologaneng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwaopuiso a a maleba</li> <li>Rekota maifoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotsiro / pele ga go kwala;</li> <li>Thalosa dikakanyo le maikutlo ka ga setlhengwa</li> <li>Farologanya magareng ga ditiragalo tsa mnele le tse e seng tsa mnele</li> </ul> <p><b>Akanya/tshwaela ka setlhengwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanyala le botshelo jwa gago</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka maifoko setlhogo, kutu le mogatlana</b></p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo, dipolelopate</b></p> <p><b>Bokao jwa maifoko:</b> diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> khutlo, phegelwana, khutlo, phegel</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 1			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. resipe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakologela tsamaiso</li> <li>Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Go neela ditaelo tse di thamaletseng, sekao. O dira jang kopi ya tee</li> <li>Kwala dintha mme o dirise ditaelo tse di buitsweng</li> <li>Go botsa dipotsa go thalosa</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganye ga ditaelo</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. Go dira diponelopele, go dirisa methala ya tiriso go bona bokao, go okoa go bona kakanyokgolo.</li> <li>Buisanang ka dinttha tse di kgethegileng tsa setlhangwa.</li> <li>Buisanang ka tatelano ya ditaelo</li> </ul>	<p><b>Go kwala ditaelo, sekao. o dira jang kopi ya tee</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala lenaane la dilwana le ditswaki</li> <li>Dirisa dinttha tse di kgethegileng tse di maleba</li> <li>Dirisa tatelano e e nepagetseng</li> <li>Dirisa modirisotaelo wa lediri</li> <li>Dirisa popego le kagego e e nepagetseng. Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul> <p><b>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthha,</li> <li>Go boeteletsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlholha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 1			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa le go buisana ka dikgang tsa sešweng tse di ikaegileng ka lekwalodikgang kgotsa athikele ya makasine.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: poneleopele</li> <li>Reeletsa dinttha tse di kgethegileng</li> <li>Go tlhophha molaetsa-mogolo</li> <li>Amanya le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dintthakgolo le dinttha tse di kgethegileng/totobetseng</li> <li>Dirisa tshedimosetso go tswa mo setlhagweng go tsibogela dipotsa</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo setlhagweng</li> <li>Go tsaya karolo mo puisanong</li> </ul> <p><b>Tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thaola diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlong/bofelo/Tlhomama mo setlhogong</li> <li>Dirisa thulaganyo e e kgodisang ya dinttha</li> <li>Dirisa bokgoni jwa tlhagiso, sekao, modumo, kgaotsa, kemo</li> </ul>	<p><b>Go buisa setlhagwa sa tshedimosetso, sekao, athikele ya lekwalodikgang</b></p> <p>Setlhagwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: poneleopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso sekao. go dira diponelopele, dirisa methala ya tiriso go bona bokao le go okola go bona kakanyokgolo/ kakaretso</li> <li>Dirisa setlhogoo, mokwadi wa athikele, temana ya pele, dikarabo tse di arabang dipotsa tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang</li> <li>Tlhophha diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa foreimi//ethomeso le le maleba.</li> <li>Kwala dintthakgolo/setlhogo</li> <li>Rulaganya ditragalo ka nepagalo</li> <li>Dirisa tlolofoko e e nepagetseng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba.</li> <li>Mopeleto o o nepagetseng o dirisa thanodi.</li> </ul> <p><b>Tlhagisa ka setlhagwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka kalkanyo ya bofhokwa le dinttha tse di kgethegileng/ totobetseng</li> <li>Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo setlhagweng. Thalosa bokao jwa mafoko a a sa twaelegang</li> <li>Akanya/tshwaela ka setlhagwa se se ipuiseditsweng</li> <li>Tlhagisa tsibogo ya maikutto mabapi le setlhagwa se se buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Go kwala pegelo ya dikgang e e ikaegileng ka maitemogelo/ tiragalo ya gago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa setlhogoo, mokwadi wa athikele, temana ya pele, dikarabo tse di arabang dipotsa tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang</li> <li>Tlhophha diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa foreimi//ethomeso le le maleba.</li> <li>Kwala dintthakgolo/setlhogo</li> <li>Rulaganya ditragalo ka nepagalo</li> <li>Dirisa tlolofoko e e nepagetseng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba.</li> <li>Mopeleto o o nepagetseng o dirisa thanodi.</li> </ul> <p><b>Go dira paakanyetsotsiro /pele ga go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhagweng tsa nthla</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholla diphoso</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>
DIBEKE 9 – 10			<b>DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA</b>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 2			
DIKGONO	GO REETSAL BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA	
DIBEKE 1 – 2	<p><b>Go reetsa dipegelo tsa maemo a bosa</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditnwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reeletsa dintlha tse di kgethegileng</li> <li>Buisanang ka bottlhokwa jwa tsedimosesto</li> <li>Amanya tsedimosesto le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka tlhohleletso e ka nnang gone mo bathong</li> <li>Bapisa maemo a mafelo a a farologaneng, go supa boyo jo o bo batlang ka mabaka</li> <li>Go tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya gago</li> <li>Supa/tlhophya diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa:</li> </ul>	<p><b>Go buisa ditlhawapono tsa tsedimosesto sekao.ditsbate/ manane/dimmepe</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana.</p> <p>Pele ga puiso;ponelopele go tswa mo sethhogong le ditshwantsho/dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha go bona kakanyokgolo, go todisa matho go bona dintlha tse di kgethegileng</li> <li>Supa mokgwao sethangwa se rulagantsweng ka ona</li> <li>Bapisa pharologanyo le go tshwana ga mafelo a a farologaneng</li> <li>Buisa sethangwapono sa tsedimosesto, sekao, mmepe</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa tlhotlofoko e ntshwa.</li> <li>Rejisetara le le motua wa puo e dirisitsweng.Dirisa ditogamaano tsa go dirisana mmogo go thaeltsana ka nonoto mo maemong a ditlhophha</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> mathaodi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakapheti, pakaisago/pakattang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go rulaganya tsedimosesto e e kgodisang</li> <li>Akaretsa dintlha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa setlhogo le dipolelo tse di se tshegetsang go aga ditemana tse di lomaganeng/kopaneng.</li> <li>Thama/thala setshwantshopono se se maleba, sekao, diishihe/manane/ dimmepe</li> <li>Dirisa thutapuo, mopelelo le mathwao a puiso a a maleba</li> <li>Dirisa tlhotlofoko e maleba</li> <li>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala,</li> <li>Go kwala ditlhawapono tsa ntliha,</li> <li>Go boeletsa,</li> <li>Go itselenganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

		MOPHATO 4 KGWEITHARO 2		
DIKGONO	GO REETSALE BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka kgangkhutshwe</b></p> <p>Sethhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: penelopele</li> <li>Supa/thaola dikakkanyokgolo le dinthha tse di kgethegileng.</li> <li>Buisanang ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), le baanelwa</li> <li>Se se amanang le botshelo jawa gagwe</li> <li>Buisana le go neela dikakanyo</li> <li>Tsayo karolo mo puisanong ya ditthophha sekao, ka dinthha tse di amanang le kgang</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>Neela pegelo</li> <li>Go tshegetsia dipuisano</li> <li>Go tsibogela dikakkanyo tsa ba bangwe ka go ba ultwela le go ba tlottaRefosana go bua</li> </ul>	<p><b>Go buisa kgangkhutshwe</b></p> <p>Pele ga puiso: penelopele go tswa mo sethoggong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa/thaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako)</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: dira diponelopele le go ipopela bokao, dirisa medumopuo le metlhala ya tiriso.</li> <li>Buisanang ka moanelwa go akaretsa se a se buang, le se a se dirang le se se buiwang ke baanelwa ba bangwe ka ena kgotsa se ba se dirang mo go ena.</li> <li>Inaganele mabaka a dittragalo tsakgangkhutshwe</li> <li>Neela le go tlhalosa maikutto le dikakanyo tsa gago ka ga setlhangwa</li> <li>Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwala tlhaloso ya moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dinthha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa setlhogo le dipolelo tsa tshegetso go aga ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa tlotlofoko e e farologaneng e akaretsang makaelagongwe, malatodi le mathaodi</li> <li>Dirisa thanodi go neteratsa mopeleto le bokao jwa mafoko</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Neela dikakanyo o dirisa mmepo wa tlhalogany</li> <li>Go tlhagisa ditlhangwa tsa nthha,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go thothla diphosho le</li> <li>Go kwala setlhangwa sa bofelo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>mathaodi, madiri – madiritota, lediri lefetedi le lefledi,</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>sediri, sediriwa, thuanyi-sediri, pakajaanong</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b></p> <p>Khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, jalo jalo</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 2				
DIKGONO	GO REETSA LE BUA (TIRO YA MOLOMO )	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKGONO 5 – 6	<p><b>Go reetsa le go buisana ka leinane/dikinane/dinoolwane</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Ditirwana tsa matseno: penelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhaola dintthakgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa ba kgang e e semang boammaaruri/ nnete</li> <li>Farologanya fa gare ga dittragalo tse e leng tsa nnete le tse e seng tsa nnete.</li> <li>Tsayava karolo mo dipuisanong, go emeleta kakanyo ya gago</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditshitsinyo ka maikutlo a a siameng/tshisimogo</li> <li>Neela pegelo</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e agang ka: poloto, thitokgang/morero, maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> </ul>	<p><b>Go buisa leinane/dikinane, dinoolwane</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: penelopele go tswa mo sethogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola le go tlodisa matlho.</li> <li>Tlhaola le go tshwaela ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa</li> <li>Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa</li> <li>Tlhaloganya tlotlotfoko.</li> <li>Supa dikakanyokgolo le tsa tshegetso</li> <li>Tlhopha le go buisana ka mosola wa dithangwa.</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e agang ka: poloto, thitokgang/morero, maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> </ul>	<p><b>Go kwala leinane/dikinane, dinoolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa diphologolo jaaka baanelwa foreimi/lethomeso.</li> <li>Dirisa sethogo le dipolelo tsa tshegetso go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Golaganya ditemana o dirisa makopanyi le dipolelwana.</li> <li>Dirisa tlottofoko e e farologaneng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le diphattha mo gare ga ditemana</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka ditlhangwa tse di ipuseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Tlhalosa tsibogelo ya malikutlo ka sethangwa se se buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> madiri, ledirilefetedi le lefelidi</p> <p>Madiri: lediregi/tirega</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyi-sediri pakapheti</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Maele le diane</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo tsa gago o dirisa mmepe wa tlhaloganyo</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthia,</li> <li>G tselegany,</li> <li>Go bolets,</li> <li>Go tlhotta diphosoo le</li> <li>Go kwala setlhlangwa sa bofelo</li> </ul>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 2			
DIKGONO	GO REETSA LE BUA (TIRO YA MOLOMO )	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa le go tswaletsela ditaelo, sekao resipe/ditaelo tsa go dira sengwe.</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakogelwa tsamaiso</li> <li>Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Tlgorokomele ditlhogo tse di botlhokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentshise e dirwang ka gona.</li> </ul> <p><b>DIBEKE 7 – 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira dintsha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng</li> <li>Go botsa dipotsa go bona tlhaloso</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo</li> </ul> <p><b>Go reetsa le go neela dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reeletsa go bona dintsha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa dintsha ka nepagalo</li> <li>Dirisa popego ya puo ka nepagalo</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong ponelopele, methala ya tiriso</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</li> <li>Buisanang ka dintsha tse di kgethegileng tsa sethangwa</li> <li>Buisanang ka tatelelo ya ditaelo</li> <li>Dirisa thanozi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</li> <li>Dirisa dintsha le go bona tlhaloso</li> <li>Dirisa dintsha ka go tlhaloganyega ga ditaelo</li> </ul> <p><b>DIBEKE 7 – 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reeletsa go bona dintsha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa dintsha ka nepagalo</li> <li>Dirisa popego ya puo ka nepagalo</li> </ul>	<p><b>Go kwala sethangwa sa ditaelo, sekao: go dira samentshisi</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophla diteng tse di maleba le sethogo</li> <li>Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso</li> <li>Rulaganya tschedimosetso e e kgodisang</li> <li>Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba</li> <li>Tlhagisa tiro e e phepa o dirisa ditlhogo, diphatla tsa ditemana (sekgalia)</li> <li>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotsiro /Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dikwalo tsa ntsha,</li> <li>Go boetsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go thothha diphosho le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>
DIBEKE 9 – 10	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>		

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 1-2	<p><b>Go reetsa nopolgo tswa mo padding</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo buakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reetsa nopolgo tswa mo padding</li> <li>Reetsa dintha tse di kgethegileng</li> <li>Supa/thaoa molaetsamogolo</li> <li>E amanye le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dintha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa tschedimosetso go tswa mo sethangweng go tsibogela dipotsa</li> <li>Buisanang ka boleng jwa loago, botho le setso tse di mo sethangweng</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo puiisanong ya sethophpha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosanang ka go buisana mo sethopheng</li> <li>Tlhomama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tshegetsa puiisan</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba uthwelela le go bonisha tlotlo</li> </ul>	<p><b>Go buisa padi</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo buakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponenelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantisho</li> <li>Ranola le go tlhalosa molaetsa</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao. go okola dikakanyokgolo/ tsa kakaretsa le go tlodisa matlo go bona dintha tse di totobetseng, dira diponelopele, dirisa metihala ya tiriso go thomamisa bokao, ipopele bokao</li> <li>Tlhalosa maikutlo ka ga sethangwa o neela mabaka</li> <li>Buisanang ka baanelwa, poloto, maithsetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa maikutlo</li> </ul> <p><b>Go tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng</li> <li>Refosanang ka go buisana mo sethopheng</li> <li>Tlhomama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tshegetsa puiisan</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba uthwelela le go bonisha tlotlo</li> </ul>	<p><b>Go kwala bukatsatsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa kagego/popego e e nepagetseng</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba le setlhogo</li> <li>Dirisa maikutlo a maikutlo</li> <li>Dirisa kanelo ya motho wa ntsha foreimi/lethomeso</li> <li>Dirisa propego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso</li> <li>Dirisa sethogo le dipolelo tse di tshegetsang go ikwalela sethangwa</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka magareng ga ditemana tse di maleba</li> <li>Rekota maikutlo le bokao jwa maikutlo mo thanoding ya gago</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala</li> </ul> <p><b>Go tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala dithangwa tsa ntsha,</li> <li>Go boeletsas,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlhotla diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Mathalosi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>Polelopate</p> <p><b>Bokao jwa lefoko:</b></p> <p>Lefoko le le lengwe le le emelang polelwana/tshobokanyo ya polelwana ka lefoko le le lengwe.</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa tshedimosetsos</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Buisanang ka dinttha tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Botsa dipotsa go bona tshedimosetsos</li> <li>Reetsa le go tsiboga sentle</li> <li>Araba dipotsa tsa molomo</li> <li>E amanye le maitemogelo a gago</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b> 3 – 4</p>	<p><b>Go buisa sethangwa sa tshedimosetsos</b>, sekao: ka dinttha tsa loago Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setthogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso, go tlodisa mattho go bona dinttha tse di totobetseng/kgethegileng go bona kakanyokgolo/kakaretsos</li> <li>Buisa metswedi e mekhutshwane ya kgatiso</li> <li>Batta tshedimosetsos go tswa mo metswedding e e farologaneng</li> <li>Tlhaola dikakanyo tse di maleba</li> <li>Supa maithomo a a farologaneng a dithangwa</li> <li>Supa/tlhaola le go buisana ka boleng mo sethangweng</li> </ul> <p><b>Go tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapisa dibuka/ditlhahngwa tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi, matlama</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakapheti-tsweledi, pakaisago/ pakatiang tsweledi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Dikapuo, tshwantshanyo, tshwantshiso</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Ditlhakgolo le ditlhakannye, khutto, phegelwana</p> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi, matlama</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 5 – 6	<p><b>Go reetsa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana ts'a matseno: ponelopele</li> <li>Bontsha kgathhego le go tsibogela thothelsetso ya medumo e e tsosolostsweng ke leboko</li> <li>Buisanang ka kakanyokgolo/ thitkgang ya leboko</li> <li>Le amanye le maitemogelo a gago</li> <li>Supa/thaola morumo, moribo/ morethetho le go tshwaela ka thothelsetso ya ts'ona mo moreetsing</li> <li>Thagisa maikutlo a a thothelsetsweng ke leboko</li> <li>Supa/thaola mowa o o renang mo lebokong/maikutlo</li> </ul> <p><b>Diragatsa leboko/ mela e e tlhophilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha segalo le tlhagiso e e maleba e diteng le setaele sa leboko</li> <li>Dirisa kgatelelo ya modumo le puo ya sefathego</li> <li>Dirisa puo ya mmele mo go maleba, kemo le dikgono ts'a tlhagiso, sekao tekatekanyo ya lebelo/ morethetho, modumo le lebelo</li> <li>Dirisa kgatelelo ya segalo e e maleba</li> </ul>	<p><b>Go buisa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go ts'wa mo setlhogong</li> <li>Tlhalosa le go sekaseka maikutlo a go tsibogela dithhangwa</li> <li>Supa/thaola morumo, poeletsomodumo le maetsi le tlhotlhelseto ya ts'ona</li> <li>Tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa maifoko</li> <li>Thagisa maikutlo a a thothelsetsweng ke leboko</li> <li>Supa/thaola mowa o o renang mo lebokong/maikutlo</li> </ul> <p><b>Diragatsa leboko/ mela e e tlhophilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha segalo le tlhagiso e e maleba e diteng le setaele sa leboko</li> <li>Dirisa kgatelelo ya modumo le puo ya sefathego</li> <li>Dirisa puo ya mmele mo go maleba, kemo le dikgono ts'a tlhagiso, sekao tekatekanyo ya lebelo/ morethetho, modumo le lebelo</li> <li>Dirisa kgatelelo ya segalo e e maleba</li> </ul>	<p><b>Go kwala leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa propego/kagego e e nepagetseng</li> <li>Dirisa puo ya boikakanyetsi le boithamedi</li> <li>Dirisa poeletsomodumo, poapoelsetso, tumanosi, tumammgo</li> <li>Dirisa tlhotlofoko e e farologang</li> <li>Dirisa dikapuo/puo ya papiso, sekao: tshwantshanyo, tshwantshiso</li> <li>Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Neela dikakanyo o dirisa mmepe wa tlhaloganyo</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntla, Go boetsetsa,</li> <li>Go tlhotlha diphoso,</li> <li>Go kwala setlhangwa sa bofelo le</li> <li>Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se phepa se se buisegang/bonalang</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>Dipegele, dipolelonolo</p> <p><b>Bokao jwa lefoko:</b> Mothofatso, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, moribo/morethetho, morumo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b></p> <p>Tiriso ya thanodi, khutshwafatso tlhakaina – akeronime,</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 7 – 8	<p>Go reetsa ditlhawgwapono tsa tshedimosetso, sekao, ditshate/manaane/dimmepe</p> <p>Setlhanga go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reetsa dinthha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Buisanang ka bothokwa jwa tshedimosetso</li> <li>Go ranola ditlhawgwapono</li> <li>Amany/golaganya tshedimosetso e o e boneng le botshelo jwa gago</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong, emeilelaitshegetska kakanyo ya gago</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tshedimosetso, sekao, dimmepe</li> </ul>	<p>Go buisa setlhawgwapono sa tshedimosetso, sekao, ditshata/manaane/dimmepe</p> <p>Setlhanga go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho/ didiriswa tsa pono</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: okola go bona nthakakaretso/nthakgolo, tlodisa matlo go bona dinthha tse di totobetseng/kgethegileng,</li> <li>Buisa setlhawgwapono sa tshedimosetso, sekao, dimmepe</li> <li>Supa ka mo setlhawgwapono se rulaganweng ka teng</li> <li>Ranola ditlhawgwapono</li> </ul>	<p>Go kwala tshedimosetso go tswa mo lenaneng/kerafol/mmepe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihopha tshedimosetso e e maleba ditshwantsho mo ditemaneng ka nepagalo</li> <li>Golaganya dipolelo go bopa ditemanha tse di lomaganeng/ kopaneng o dirisa maemedi le makpanyi</li> <li>Dirisa thutapuo, mopelelo le matshwao tse di maleba</li> <li>Dirisa thlotlofoko e maleba</li> <li>Dirisa thanodi go neteratsa mopelelo le bokao jwa matshwao</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Neelo dikakanyo o dirisa mmepe wa thalaganyo,</li> <li>Go kwala ditlhawgwapono se</li> <li>Go boetlsa,</li> <li>Go thotlha diphosho,</li> <li>Go kwala setlhawgwapono se</li> <li>Go tlhagisa setlhawgwapono se</li> </ul>

		MOPHATO 4 KGWEDETHARO 3		
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 9 – 10	<p><b>Go reetsa terama</b> go tswa mo seyalemoyeng, thelebišene, kgotsa sethangwa se se kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele go tswa mo sethogong</li> <li>Boeletsa pono ya terama ka go e tlota ka tateano</li> <li>Neela maina a badiragatsi ka nepagalo</li> <li>Reetsa dinttha tse di totobetseng/ kgethegleng</li> <li>Dirisa dinttha ka nepagalo</li> <li>Thalosa dikakanyo le maikutlo a a sethangwa</li> <li>Dirisa popego ya puo e e nepagetseng</li> </ul> <p><b>Etsisa modiragatsi</b></p>	<p><b>Go buisa terama</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo buakgakololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana (TRF )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Buisanang ka badiragatsi, nthakgolo/ thitokgang le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thalosa dikakanyo le maikutlo a a tlhotlhediwang ke sethangwa</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa maifoko</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka setlhangwa se se buisitsweng</b></p>	<p><b>Go kwala mmuisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha baanelwa ba ba maleba</li> <li>Dirisa sebopego se se nepagetseng</li> <li>Rulaganya mmuisano o o kgodisang</li> <li>Dirisa thotlofoko e e farologanteng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba</li> <li>Rekota maifoko le bokao mo thanoding ya gago</li> </ul> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala,</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntla,</li> <li>Go boetlsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlhotlhadiphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka maifoko:</b> Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu sediri</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyi phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao puiso:</b> kuthlo, phegelwana, phegelo, letshwao la</p>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 4			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa athikele ya lokwalodikgang/makasine</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditnwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reetsa dinthha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Supa/ tlhaola molaetsamogolo</li> <li>Amanyatshedimosetso le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dinthha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setlhengwa loago le setho mo setlhengweng</li> </ul> <p><b>Tsayo karolo mo dipuisanong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso tse di maleba le go tsibogela dipotso</li> <li>Bapisa cikakanyo tsa gago le tsa ba bangwe</li> <li>Tlotla dikakanyo tsa ba bangwe</li> <li>Neela dikakanyo le pegelo e agang</li> </ul>	<p><b>Go buisa athikele ya lokwalodikgang/ makasine tse di thagisang dithagiso tsa loago</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa</li> <li>Inaganele mabaka a dittragalotsa kgang</li> <li>Tihalosa mabaka le ditlamorago sa kgang</li> <li>Tihagisa maikutlo ka ga setlhengwa o neela mabaka</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setlhengwa</li> <li>Buisanang ka tlhopho ya mafoko le go ikakanyetsa</li> <li>Lemoga popego, triso ya puo, maithomo le baretsi ba kgang</li> <li>Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhengweng se se buisitsweng</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka setlhengwa se se ipuseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bapisa dibuka/ditlhengwa tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi, madrimathusi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa, thuanyi sediri, dipaka</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Triso ya thanodi, thulaganyo ya mafoko, kgaoganyo ya mafoko,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa diteng tse di maleba le baretsi le maithomo a setlhengwa</li> <li>Dirisa foreimi/lethomeso</li> <li>Dirisa puo ka boikakanyetsi bogolo jang tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>Golaganya/kopanya dipolelo go bopa diemana tse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a a nepagetseng</li> <li>Dirisa dipaka tse di farologaneng ka thhomomo</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala,</li> <li>Go kwala setlhengwa sa nthha,</li> <li>Go boeltsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlholla diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 4 KGWE DITHARO 4			
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa kgangkhutshwe</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo buakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele Reetsa le go amanya maitemogelo a gago le kgang</li> <li>Supa/tlhola dintla tse di totbetseng/kgethegileng</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Supa/tlhola poloto, maitshetlego (lefelgang le nako) le baanelwa</li> <li>Araba dipotsa tsa kgang ka molomo</li> <li>Boeletsang kgang ka go e tlota</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosanang go bua</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tshegetsa puisano</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutiwebothoko le tloto</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e bile e aga</li> </ul>	<p><b>Go buisa kgangkhutshwe</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo buakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintla le go tioldisa mattho</li> <li>Tlhola le go tshwaela ka poloto, maitshetlego (lefelgang le nako) le baanelwa</li> <li>Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa</li> <li>Tlhaloganya tlottofoko</li> <li>Tlhola dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosanang go bua</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tshegetsa puisano</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutiwebothoko le tloto</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e bile e aga</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Mathalosi a felo, dipaka, makopanyi, maemedi (Tsepamiso mo dikarolopuong tse di di rutlweng)</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>Polelwanaina polelwana</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b></p> <p>Dithakakgolo, khutlo, phedelwana le kgaoganyo ya mafoko</p> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lekwalo la botsalano/bukatsatsi</li> <li>Dirisa popego e e nepagetseng</li> <li>Tlhophla diteng tse di maleba tsa setlhogo</li> <li>Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa ditemana tse di lomaganeng/golaganeng</li> <li>Golaganya ditemana o dirisa makopanyi le dipolelo</li> <li>Dirisa tlottofoko e e farologaneng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopelelo, matshwao a puiso le dibaka tse di maleba mo gare ga ditemana Dirisa thanodi go netefatsa mopelelo le bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmpe tsa tlhaloganyo</li> <li>Go tlhagisa ditlhagwa tsaa ntla Go boeltsa</li> <li>Dirisa thanodi</li> <li>Go tlhotla diphoso</li> <li>Go kwala setlhangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se phepa se bonala/buisega ka sebaka se se nepagetseng mo gare ga ditemana tse di</li> <li>Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo a setlhangwa se se buisitsweng</li> </ul>

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 4				
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALALE GO TLHAGISA	DIPOPEGOTSA PUOLE MELAWANA
	<p><b>Go reetsa dipapatso</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo le baretsi/baamogedi ba sethangwa</li> </ul> <p><b>Tsayakarolo mo pusanong ya setlhophaka</b> ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka mesola ya loago</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, jeng, goreng</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa satshedimosesto, sekao, papatso</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bulkagakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le boleng/mesola mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka popego, maithomo le baretsi/baamogedi ba sethangwa</li> <li>Buisanang ka tiriso ya puo e e akaretsang puo ya thothelito le ya malikuto le go dirisa puo ka go e somarela</li> </ul> <p><b>Tsayakarolo mo pusanong ya setlhophaka</b> ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso tse di maleba tse di tsenelletseng, o dirisa mofuta wa dipotso tse di maleba, sekao, mang, e fe, eng, leng, jang, goreng.</li> <li>Tlhaola le go buisana ka puo e e tsayang lethakore</li> <li>Tlhaola le go buisana ka dithegeniki tsa ditshwantsho jaaka, mmala, boago, tlhopho ya ditshwantsho, jalo le jalo le gore di thotheletsa Jang molaetsa o o fetisiwang</li> </ul>	<p><b>Go kwala papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa diteng tse di maleba le maithomo le baamogedi</li> <li>Dirisa dthhangwapono le boalo jo bo maleba jwa maithomo</li> <li>Dirisa thutapuo le ttlotfoko e e maleba</li> <li>Dirisa puo ka boithamedi</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafofo</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo</li> <li>Go tlhagisa dthhangwa tsa nthha</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tlhotta diphosoo</li> <li>Go kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa sa bofelo se se phepha se bonala/buissega</li> </ul> <p><b>Tshwaelaka sethangwa se se ipuiseditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mo dithangweng tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafofo:</b> Makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipoteloi:</b> Mathaodi, matlhlosi</p> <p><b>Mopeletlo le matshwao a puiiso:</b> Letishwao la tsiboso, dikhutiwana, dithhakalgolo</p>
5 – 6				

MOPHATO 4 KGWEDETHARO 4			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa puisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reetsa le go e amanya le maitemogelo a gago</li> <li>Thaola dinthla tse di totobetseng/ kgethegileng</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosana go bua</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b></p> <p>7 – 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tshegetsu dipuisano</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go ba tlotla</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang le e e agang</li> </ul>	<p><b>Go buisa terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dinthla le go tlodisa mattho</li> <li>Supa/thaola le go tshwaela ka poloito</li> <li>Neela mabaka a ditiro</li> <li>Tihaloganya tlotlofoko</li> <li>Supa/thaola dikakanyo kgolo le tse di tshegetsang</li> <li>Supa/thaola le go buisana ka mosola wa setlhagwang</li> <li>Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhagwang</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka setlhagwang se se ipuseditlweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsang kgang kgotsa dinthakgolo ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Tlhagisa tsibogelo ya mailikutlo a gago mabapi le setlhagwang se se buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Go kwala motshamekwane wa moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akanya ka boanedzi</li> <li>Dirisa mafoko a a tlhalosang go bapisa/tshwantshany baanelwa</li> <li>Rulaganya, kwala setlhagwang sa nthla mme o se boelise, o tsepame mo go tokafatseng mopeleto, dipaka le kgolaganyo ya dipolelo go bopa dilemana tse di lomaganeng/ kopaneng</li> <li>Bontsha go tlhaloganya maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, baanelwa, kgothhang le thitokgang/ nthakgolo/morero</li> <li>Triso e e nepagetseng ya dipaka</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala,</li> <li>Go kwala ditlhagwang tsa ntlla,</li> <li>Go boeletsas,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlhotla diphosoo, le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>
	DIBEKE	9 – 10	TLHATLHOBO YA BOFELO

		MOPHATO 5 KGWE DITHARO 1		
		GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELALA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKGONO	Go reetsa kgang	Go buisa kgang Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana • Ditrwana tsa matseno: ponelopele • Thaola dikakanyokgolo le dintha tse di totobetseng/kgethegileng • Amanyka kgang le botshelo jwa gago • Buisanang le go neela dikakanyo • Tsaya karolo mo pui sanong ya setlhophha, seka: dintha tse di amanang le kgang • Botsa dipotso tse di maleba • Neela pegelo	Go buisa kgang Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao, dira diponelopele, dirisa mediumo le methala ya tiriso • Buisanang ka tlotofoko e ntšwa go tswa mo setlhangweng • Buisanang ka kakanyokgolo, poloto, baanelwa le mai shetlego (lefelokgang le nako) • Tihagisa maikutlo le dikakanyo • Buisanang ka mabaka le ditlamoraga sa kgang • Dirisa thanodi go thabolola/godisa tlotofoko	Go kwala kgang • Pele ga go kwala: buisa thadiso ya buka le go buisana ka popego, tiriso ya puo, maithomo le bareetsi • Tihopha diteng tse di maleba le maithomo • Dirisa puo le popego ya sethangwa tse di maleba • Dirisa kagego e e nepagetseng • Kwala polelo ya setlhogo mme o akaretsse tschedimosetsi e e maleba go bopa ditemana tse di lomaganeng • Kwala tshobokany e khutshhwana • Dirisa dinopolo • Dira dikattlenegiso • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba • Dirisa thanodi go godisa mopeleto le tlotofoko
DIBEKE 1 – 2				<p>• Tshwaela ka setlhangwa se se ipuiseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa kgang /kgotsa dikakanyokgolo ka go di tlota</li> <li>Tihagisa maikutlo go tsibogela setlhangwa se se buisitsweng</li> <li>Amanyaka kgang le botshelo jwa gago</li> <li>Bapisa dibuka/ditlhangwa tse di buisitsweng</li> </ul> <p>• Dirisa dipolelopate</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepo tsa tlologanyo</li> <li>Go tlhagisa ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go Tlhotlha diphoso</li> <li>Go kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa se se phepa se se bonalang/bulisegang</li> </ul>

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 1		GO REETSALE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKGONO	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa tshedimosetso</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana itsa matseno: ponelopele</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong le go thalosa dikakanyo itsa gago</li> <li>Supa le go tlhalosa mabaka le ditlamorago</li> <li>Tshwaela ka boleng/ mosola wa loago, setho le setso</li> <li>Botsa dipotsa tse di tseneletseng</li> <li>Tlhagisa le go emeela/tshhegetsa kakanyo ya gago ka mabaka</li> <li>Dirisa ditogamaano itsa trisano mmogo go tlhaeletsana ka nonofomo maemong a settlapha</li> </ul> <p><b>Tlhagisa puo e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E na le tshimologo, bogare le boghutlo</li> <li>Dirisa thulaganyo ya dikakanyo e e kgodisang</li> <li>Tlhophya puo le setaele tse di maleba tse di tshwanetseng maithromo le bareetsi</li> <li>Dirisa segalo se se maleba</li> <li>Dirisa puo ya mmele, kemo le dikgono itsa tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le sebaka</li> <li>Dirisa segalo le puo ya serathego</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa tshedimosetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo dithhogong le dithwantsho Buisanang ka dikakanyokgolo le dintha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Tshwaela ka tlhophyo ya dithwantsho mo sethangweng</li> <li>Dirisa ditogamaano itsa go buisa, sekao, dirisa methala ya sethangwa le ya tiriso</li> <li>Aroganya dikakanyo le go rebola dikgopolo ba dirisa phopholeiso</li> <li>Dirisa mmepe wa tlhaloganya/dinttha go sobokanya tshedimosetso</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlollofoko</li> </ul> <p><b>Tlhagisa puo e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E na le tshimologo, bogare le boghutlo</li> <li>Dirisa thulaganyo ya dikakanyo e e kgodisang</li> <li>Tlhophya puo le setaele tse di maleba tse di tshwanetseng maithromo le bareetsi</li> <li>Dirisa segalo se se maleba</li> <li>Dirisa puo ya mmele, kemo le dikgono itsa tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le sebaka</li> <li>Dirisa segalo le puo ya serathego</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri mafetedi le madirimafeledi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyi sediri, dipaka</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala ditemana di le tharo go ya go di le nne</li> <li>Dirisa diteng tse di maleba tse di siametseng bareetsi le maithromo a sethangwa</li> <li>Tlhagisa tshedimosetso e e uttwalang</li> <li>Rulaganya diteng tse di kgodisang</li> <li>Kwala polelo ya setlhogo mme o akaretsi tshedimosetso e e maleba go bopa/tlharma ditemana tse di golaganeng</li> <li>Tshwaraganya/golaganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomagareneng o dirisa maemedi, makopanyi le maishwao a puiso a a nepagetseng dipolelo</li> <li>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo</li> <li>Dirisa thutapuo le mopeleto le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo.</li> <li>Go tlhagisa dithhangwa itsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go thoththa diphosho</li> <li>Go kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa se se phepa se se bonalang/buisegang</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri mafetedi le madirimafeledi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyi sediri, dipaka</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala ditemana di le tharo go ya go di le nne</li> <li>Dirisa diteng tse di maleba tse di siametseng bareetsi le maithromo a sethangwa</li> <li>Tlhagisa tshedimosetso e e uttwalang</li> <li>Rulaganya diteng tse di kgodisang</li> <li>Kwala polelo ya setlhogo mme o akaretsi tshedimosetso e e maleba go bopa/tlharma ditemana tse di golaganeng</li> <li>Tshwaraganya/golaganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomagareneng o dirisa maemedi, makopanyi le maishwao a puiso a a nepagetseng dipolelo</li> <li>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo</li> <li>Dirisa thutapuo le mopeleto le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo.</li> <li>Go tlhagisa dithhangwa itsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go thoththa diphosho</li> <li>Go kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa se se phepa se se bonalang/buisegang</li> </ul>	DIBEKE 3 – 4

		MOPHATO 5 KGWE DITHARO 1		
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELLA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKEKE 5 – 6	<p><b>Go reetsalé go tsibogela athikele ya lekwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reeletsatshela tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Supa/thaola molaetsamogolo</li> <li>Amanyase se mo athikeng le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Dirisa tshedimosetso go tswa mo sethangweng go tsibogela dipotsa</li> <li>Buisanang ka mosola wa loago, setho le setso go tswa mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka maikaelelo a mokwadi Tsaya karolo mo dipuisanong</li> </ul>	<p><b>Go buisa athikele ya lekwalodikgang</b></p> <p>go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Mletsedi ya Morutabana kgotsa metswedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo ditlhogong tsa dikgang, go sekaseka sethangwa.</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng, sekao. go okola dintha, tlodisa matlho, o dirisa kitso ya kgale</li> <li>Dira diponelopele, dirisa methala ya tiriso go tlhomamisa bokao, le go itseela tshwetsa</li> <li>Supa/tthaola le go tlhalosa go tshwana le go dipharologanyo tsa sengwe</li> <li>Buisanang ka tlolofoko o ntšwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwala athikele ya lekwalodikgang</b></p> <p>Dirisa ditlhogokgang, mokwadi wa athikele, temana e simololang, dikarabo tse di arabang dipotsa tse: Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophang diteng tse di maleba le baretsi/baamogedi le maithomo a sethangwa</li> <li>Tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng o dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso a a nepagetseng</li> <li>Rulaganya, go kwala ditlhengwa tsa nthla le go baakanya dikgang tse di mo kagegong ya ditemana (bonnye ditemana di le 3)</li> <li>Dirisa nefuta e e farologaneng ya tlollofoko, thutapuo, mopelelo le matshwao a puiso tse di maleba</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dilakanyokgoloo dirisa dimmepe tsa thalaganyo</li> <li>Go tlhagisa ditlhengwa tsa nthla</li> <li>Go boeteatsa</li> <li>Go tlhotla diphosoo</li> <li>Go kwala setlhengwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa se se phepa se se bonalang/buisegang</li> </ul>	<p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Matlama, mabadisi,</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakaphethi, Pakatlang/pakaisago</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Matlatodi</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Matshwao a potso, triso ya thanodi, thulaganyo ya mafoko</p>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 1			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELLA	GO KWALALE GO TLHAGISA
DIKEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka kgang, sekao, naane (dikinane/noowlane) go tswa mo bukakgakololong kgotsa padiso ya phaposiborutelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa/thaola thitokgang/kakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maemo (mowa o o renang) le baanelwa mo kgannyeng e e seng ya boammaaruri</li> <li>Farologanya magareng ga ditiragalo tsa boammaaruri le tse e seng tsa boammaaruri</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong le go tshegetsa/emelela dikakanyo tsa gago</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditsitsinyo ka tshisimogo</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong tsa setlhophaa</li> </ul>	<p><b>Go buisa kgang, sekao, naane (dikinane/noowlane)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa baanelwa ba diphologolo maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: go okola dintlha, go tlodisa mathlo, methala ya tiriso le kitso ya kgale</li> <li>Tihalosa gore bakwadi ba dirisa jang tlitolofoko le puo go tlhalos maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisetsa kwa godimo ka nosi ka tlhagiso e e tlhaloganyegang</li> <li>Tshwaela ka poloto, thitokgang/ntlhakgolo/morero le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka tlitolofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Dithlhogotsa maina, mathaodi, mathalosi, maemedi, makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa, thuanyi sediri,</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Diane, maele, tshwantshiso</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi, thulaganyo ya mafoko</p> <p><b>Rulaganya, dira dithhangwa tsa nthla le go boeletsa go fokotsa diphosho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa mofuta o o farologaneng wa tlitolofoko, thutapuo, mopelelo o o maleba le matshwaopuiso</li> </ul> <p><b>Go kwala sethangwa sa tlhaloso/ sa kanelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihopha diteng tse di maleba</li> <li>Tihomama mo sethogong</li> <li>Dirisa tlitolofoko ya sethangwa sa tlhaloso/kanelo segolo mathaodi</li> <li>Dirisa dikapuo/puo ya papiso sekao, tshwantshanyo, tsnwantsishiso</li> </ul>

MOPHATO 5 KGWE DITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELLA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKEKE 9 – 10	<p><b>Go reetsa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Itumelele le go tsibogela tlhotheletso ya modumo e e tsosolositsweng ke leboko</li> <li>Buisanang ka kgangkgolo/ntlhakgolo/ thitokgang</li> <li>Amany a leboko le maitemogelo a gago</li> <li>Supa/ tlhaola morumo le moribo/ morethetho le go tshwaela jaaka di na le tlhotheletso mo baretsing</li> <li>Thagisa maikutto a a tlhotheleditsweng ke leboko</li> <li>Supa/ tlhaola mowwa o o renang (maikutto) mo lebokong</li> </ul> <p><b>Diragatsa leboko/mela e e tlhaotsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thopha segalo le thadiso tse di maleba le diteng le setaelie sa leboko</li> <li>Dirisa segalo se se maleba le puo ya sefattheego</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba, kemo le dikgono ts a tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le lebelo</li> <li>Dirisa segalo le puo ya sefattheego tse di maleba</li> </ul>	<p><b>Go buisa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa momo sethogong</li> <li>Supa/ tlhaola morumo, poeletsomodumo le leetsi le tlhotheletso ya tsona mo lebokong</li> <li>Supa/ tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso</li> <li>Buisanang ka tlhotfoko e ntšwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul> <p><b>Diragsa leboko/mela e e tlhaotsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thopha segalo le thadiso tse di maleba le diteng le setaelie sa leboko</li> <li>Dirisa segalo se se maleba le puo ya sefattheego</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba, kemo le dikgono ts a tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le lebelo</li> <li>Dirisa segalo le puo ya sefattheego tse di maleba</li> </ul>	<p><b>Go kwala leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa kagego/popego e enepagetseng</li> <li>Dirisa puo ka boikakanyetsi le ka boithamedi</li> <li>Dirisa poeletsomodumo, poeletso ya tumanosi le tumammogo</li> <li>Dirisa tlhotfoko e e farologaneng</li> <li>Dirisa dikapuo sekao, tshwantshanyo, tshwantshiso.</li> <li>Dirisa moribo/morethetho le morumo tse di maleba</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makpanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelo, polelonolo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Mothofatso, poeletsomedumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantshiso, morumo, moribomorethetho</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Dithakakgolo, kgaoganyo ya mafoko, triso ya thanodi</p>

		MOPHATO 5 KGWE DITHARO 2			
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOPUO LE MELAWANA	
DIBEKE 1 – 2	<p><b>Go neela le go latela ditaelo</b> Sethangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa le go neela dintlha tse di totobetseng/kethegileng</li> <li>Dirisa tatelano e nepagetseng</li> <li>Botsa dipolso tse dimaleba le go araba sentle</li> <li>Diragatsa ditaelo</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo se se tsenyeletsang tatelano ya ditaelo</b> Sethangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelopele, methala ya tiriso</li> <li>Buisanang ka dintlha tse di totobetseng/kgethegileng tsa sethangwa.</li> <li>Buisanang ka tatelano ya ditaelo</li> <li>Diragatsa ditaelo/itsamaiso</li> <li>Buisanang ka tlolofoko e ntšwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwala ditaelo, sekao, Samentšhis e dirwa jang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophat tsedimosetso e e maleba nepagetseng</li> <li>Dirisa dintlha tse di totobetseng tse di nepagetseng</li> <li>Dirisa tatelano e e nepagetseng.</li> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng.</li> <li>Dirisa modiriso pego wa ledini le modiristaelo</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto tse di maleba le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Khutto, letshwao la tsiboso, dikhutshwafatso, diakeronime</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Matthalosi a mokgwaa, nako, lefelo, mattama, medriso, mathaodi Polelonolo, polelopate</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p>	

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 2					
DIKGONO	GO REETSAL E GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOPUO LE MELAWANA	
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go tsaya karolo mo dipotsotherisanong go kgobokanya tshedimosetso</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thama dipotsa tse di maleba go kaela mo go batleng tshedimosetso</li> <li>Thagisa tshedimosetso o dirisa lenane/itsbate/kerao</li> <li>Sekaseka tshedimosetso</li> <li>Sobokanya tshedimosetso</li> </ul> <p><b>Tsayo karolo mo puisanong ya setthophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thomama mo setthogong</li> <li>Neela pegelo e agang</li> <li>Tshegetsa puisano</li> <li>Bontsha masisi mo ditshwanelong le maikutlo a ba bangwe</li> </ul>	<p><b>Go buisa pegelo e nang le ka didiriswa tsa pono/dithalo le ditshwantsho</b> (sekao, manane/ditshate/ dikerato/ditshwanisho/dimmepe)</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: penelopele go tswa mo ditthogong le ditshwantsho</li> <li>Buisanang ka kakanyokgolo/ thitokgang le dintha tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao, dira diponelopele le go dirisa methala ya sethangwa le ya tiriso ditshwantsho</li> <li>Rarabolota tshedimosetso ya ditshwantsho</li> <li>Aroganya dikgopolole go rebola dikakanyo o dirisa phopholetsos</li> </ul>	<p><b>Go kwala pegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihama diteng tse di maleba tse di ikaegileng ka patlisiso</li> <li>Fetolela tshedimosetso go tswa mosebopengong se sengve go ya go se sengwe</li> <li>Dirisang, eng, leng, kae, mang kgodisang</li> <li>Rulaganya tshedimosetso e kgodisang</li> <li>Tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng o dirisa maemedi le makopanyi a a nepagetseng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso sentle</li> <li>Thagisa tiro e phepa o dirisa kagego e siameng, jaaka dithogo, sebaka mo ditemaneng jalo-jalo.</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala,</li> <li>Go kwala ditlhengwa tsa ntsha,</li> <li>Go boetsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go tlhotlha diphoso, le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Lethaodi, maemedi, makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakapheti-tsweledi, pakatlang-tsweledi, tira le tirwa, puopegelo, mabotsi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tlogelo, letshwao la tsiboso, ditsejwana, letshwao la potso</p>	

MOPHATO 5 KGWEITHARO 2					
DIKGONO	GO REETSAL E GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOPUO LE MELAWANA	
<b>DIKGONO</b> <b>Go reetsa leboko</b> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele itumelele le go tsibogela tlhethelsetso ya modumo e e tsosolotsweng ke leboko</li> <li>Buisanang ka kakanyokgolo/ thitokgang</li> <li>Amanyia leboko le maitemogelo a gago</li> </ul> <b>DIBEKE</b> <b>5 – 6</b>	<b>Go buisa leboko</b> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sellhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa: dira diponelopele, o dirisa methala ya tiriso le ya modumopuo, go boneleapele bokhutlo</li> <li>Supatlhaola moribo le morumo le go tshwaela ka seabe sa ona mo bareetsing</li> <li>Tlhagisa maikutlo le dikakanyoAmanyia lebotshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka segalo le tiriso ya puo le tlhethelsetso ya tsona no bareetsing, go akaretsa le gore puo e diniitswe jang go rebola maemo a rileng (mowa o o rileng/ maikutlo)</li> </ul>	<b>Go kwala leboko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa poeletsomodumo (ditumammgo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo</li> <li>Dirisa puo e e tlhalosang,</li> <li>Dira paakanyetsotiro, kwala ditlhangwa tsa nthla le go tlhophi diphosomotriong ya gago</li> <li>Thagisa sethangwa sa nthla go etswe tlhoko tlifolgang</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setaelie le rejisetara</li> <li>Tshwaela le go tlhathloba leboko le le kwadilweng le tiro ya boithhamedi</li> <li>Dirisa melawana ya matshwao a puiso a a maleba</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Mainagoboka, mainakgopololo, malatihewa <b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong-tswaledi <b>Bokao jwa mafoko:</b> Poeletsomedumo, (poeleiso ya ditumanosi le ditumammgo), mothofatso, moribo, morumo, tshwantshiso, tshwantshanyo <b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi, letshwao la tsiboso		

MOPHATO 5 KGWE DITHARO 2					
DIKGONO	GO REETSAL E GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOPUO LE MELAWANA	
	<b>Go reetsal le go buisana ka dinaane /ditlhagwa tsa setsos (kinane) noowlwane)</b>	<b>Go buisa dinaane/ ditlhagwa tsa setsos (kinane/noowlwane)</b> go tswa mo dipadiso/dipadi tsa phaposiborutelo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana	<b>Go kwala dinaane/ ditlhagwa tsa setsos (kinane/noowlwane)</b> Dirisa baanelwa ba diphologolo	<b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri mafeteledi, modirisogo, bongwe le bontsi, nyenyeftso, ditlhogo (Dipuo tsu Banisho), mathaodi	
DIBEKE 7 – 8	<p>Setlhagwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Thaola kakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) mowa o o renang/maemo/malkutto le baanelwa ba kgang e e seng ya boammaaruri</li> <li>Farologanya magareng ga ditragalo tsa boammaaruri le tse e seng tsa boammaaruri</li> <li>Go tsaya karolo mo dipuisanong, go tshegetsa/emelela kakanyo ya gago Tsibogela dikakanyo le ditsitsinyo ka go tshisimogo</li> <li>Neela pegelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologanya tsa puiso, sekao, go okola dinthha, go tlodisa mathlo, methala ya tiriso le kitso ya kgale/pele.</li> <li>Tthalosa ka moo bakwadi ba dirisang tlotlofoko le puo go thalosa maitshetlego</li> <li>Buisetsa kwa godimo ka nosi o tlhagisa maikutto a a maleba</li> <li>Tshwaela ka poloto, thitokgang/moreiro/kgangkgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa</li> <li>Buisana ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhagweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agang poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thophha diteng tse di maleba go bareetsi le maithomo a setlhagwa</li> <li>Dirisa puo ka go ikakanyetsa bogolo thata tlotlofoko e farologaneng</li> <li>Tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng sentle o dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso a a nepagetseng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso a a maleba</li> <li>Rulaganya, go kwala ditlhagwa tsa nthha, boeletsa dikgang go fokotsa diphosho</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sedinwa; dipotsa; puo-sebui le puopegeilo <b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Ditsejwana	
DIBEKE 9 – 10				<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>	

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE LEBELELA	GO KWALALE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Ditnwana tsa matseno: ponelopele Reetsa nopolgo tswa mo padng</li> <li>Reeletsatinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Supa molaetsamogolo</li> <li>Amanyase se mo padng le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dintitha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Tsibogela le go dirisa tschedimotsetso go tswa mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka mosola/boleng jwa tsaoago, setho le setso mo sethangweng</li> </ul> <p><b>Tihalosa ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihopha diteng tse di maleba le maitemogelo a gago</li> <li>Tihalosa ditiragalo sentle go ya ka tateano ya tsona.</li> <li>Thagisa malikutlo go ya ka ditiragalo</li> </ul>	<p><b>Go buisa padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Pele ga puliso: ponelopele go tswa mo sethangwa go buisana ka dithitokgang kgotsa diteng tse di tamaaelanang.</li> <li>Tihala le go tlhalosa ditiragalo.</li> <li>Buisanaka baanelwa</li> <li>Tihala le go buisana ka malikutlo a a tlhagisitsweng</li> <li>Amanyaditragalo le baanelwa le botshelo iwa gago</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo le bareetsi.</li> <li>Thihala pharologanyo magareng ga makwalotsheldibukatsatsi le dikgang</li> </ul> <p><b>Tihalosa ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihopha diteng tse di maleba le maitemogelo a gago</li> <li>Tihalosa ditiragalo sentle go ya ka tateano ya tsona.</li> <li>Thagisa malikutlo go ya ka ditiragalo</li> </ul>	<p><b>Go kwala thadiso ya buka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/lethomeso</li> <li>Pele ga go kwala: Reetsa nopolgo tswa mo padng</li> <li>Tihopha diteng tse di maleba le maithomo</li> <li>Dirisa puo le popego ya sethangwa tse di maleba</li> <li>Dirisa kagego e nepagetseng</li> <li>Rulaganyyang tatelano ya dintitha ka tselo e kgodisang</li> <li>Dirisa thutapuo e maleba, mopeleto le matshwao a puiso go akaretsa thuanyi sediri</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlottofoko</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlottofoko</li> <li>Thihala ka sethangwa se se ipuiseditsweng</li> <li>Boeletsa/tlotta dintithakgolo tsakgang ka dipolelo tse 3-5</li> <li>Thagisa le go tsibogela malikutlo ka dithhangwa tse o di buisitseng.</li> <li>Amanyakgang le botshelo jwa gago</li> <li>Bapsa dibuka/dithhangwa tse di buisitsweng</li> </ul>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 3				
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE LEBELELA	GO KWALALE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka papatso</b></p> <p>Sethhangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana kgotsa motswedi mongwe le mongwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiqwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>• Thophna dintlhakgolo</li> <li>• Buisana ka nonofo ya phassalatsa</li> <li>• Thagisa maikulot le dikakanyo ka tsela ya boikakanyetsi</li> <li>• Reetsa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng.</li> <li>• Tsibogela dikakanyo le ditshitsinyo ka bosisi</li> <li>• Neelana pegelo</li> <li>• Aroganya dikakanyo le go rebola dikgopo lo tsaa ditlhogo tse di thwaelesegileng</li> </ul>	<p><b>Buisa papatso</b> go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso: go thodisa mathlo go bona dintlha tse di kgethegileng/totobetseng, go okola go bona dikakanyokakaretso, bonekapele diteng, dirisa kitso e e fetiling kgotsa methala ya sethangwa ya tiriso, go itseeia tshwetsos</li> <li>• Lebelela le go tshwaela ka difegenki tsa dishwantsho tse di diriswang mo ditlhaweng tsa ponno: mmala, mokwalo, boalo</li> </ul>	<p><b>Go kwala papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thagisa dikakanyo tse di kgodisang sentle</li> <li>• Dirisa ditshwantsho le boalo jo bo maleba jiva maitlhomo</li> <li>• Dirisa tlollofoko e farolog aneng, puo, mopeleto, le matshwao a puiso tse di maleba</li> <li>• Dirisa puo ya botlhamedil le ya boikakanyetsi go itthalosa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhaweng tsa nthha</li> <li>• Go boletsa</li> <li>• Go tsaleganya</li> <li>• Go tlholla diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Matlhilos</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelwana tse di bonolo, thuanyi ya sediri</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Dikhutshwafatso, Matshwao a nopoloo (ditsejwana)</p>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSAL E GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
	<p><b>Go reetsa le go buisana ka ditlhangwa tsa sets'o/dinaane, sekao, (dikinane, noolwane) go tswa mo dipadisong/dipadi tsa phaposi</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo seithogong</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: go okola, go tlodisa mathlo, methala ya tiriso le kitso e e fetileng</li> <li>Buisana ka kakanyokgolo, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thalosa gore bakwadi ba dirisa jang tlollofoko le puo go tlhalosa poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), baanelwa</li> <li>Buisetsa kwa godimo o le nosi ka thagiso e e utlwagallang</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditsitsinyo ka bosisi</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b></p> <p>5 – 6</p>	<p><b>Go buisa kgang, dinaane sekao (dikinane/noolwane) go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo seithogong</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: go okola, go tlodisa mathlo, methala ya tiriso le kitso e e fetileng</li> <li>Buisana ka kakanyokgolo, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thalosa gore bakwadi ba dirisa jang tlollofoko le puo go tlhalosa poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), baanelwa</li> <li>Buisetsa kwa godimo o le nosi ka thagiso e e utlwagallang</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditsitsinyo ka bosisi</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> madiri (Mafetedi), mathaodi, mathalosi, maemedi, makopanyi, mefuta ya maina</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelo tsa pegelo, dipots'o, ditaelo, Puo sebui le Puopegelo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> tshwantshiso, tshwantshanyo, maele, diane, ditumatshwano</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> khutiwana, phegelo, ditsejwana</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> khutiwana, phegelo, ditsejwana</p> <p><b>Kwala tlhaloso ya moanelwa (tshobots'i/semelo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihama poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Tihopha diteng tse di maleba</li> <li>Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa.</li> </ul> <p><b>Kwala tlhaloso ya moanelwa (tshobots'i/semelo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihama poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Tihopha diteng tse di maleba</li> <li>Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa.</li> </ul>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 3				
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE LEBELELA	GO KWALALE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka pegelo ya maemo a bosa</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno; ponelopele</li> <li>Reeletsat dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Buisana ka gabothokwa jwa tshedimosesto</li> <li>Golaganya/amanya tshedimosesto le botshello jwa gagwe</li> <li>Buisana ka ga tlhottheletso ya sethangwa e e kgonagalang mo bathong.</li> </ul> <p><b>Sethangwa go tswa mo lokwalodikganyeng, bukakgakolo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso, methala ya tiriso</li> <li>Thaola le go thalosa gotshwana le go farologana</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola setlhangwa go bona kgopolokakaretsa, tlodisa mattho go bona dintla tse di totobetseng</li> <li>Supa ka mo setlhangwa se rulaganweng ka gona</li> <li>Buisa setlhangwapono sa tshedimosesto sekao, mmepe</li> <li>Tshwanthanya maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha mafelo/ ditlulo tse a di ratang thata a neela mabaka.</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong, a tshegetsi dikakanyo tsa gagwe ka mabaka.</li> <li>Supa sebopego sa pegelo ya maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e disisiwang</li> <li>Ranolola le go buisana ka ga dithangwa tsa pono tse di marara</li> </ul>	<p><b>Buisa pegelo ya maemo a bosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwarganya dipolelo go bopa temana e e lomaganeng o dirisa maemedi, makopanyi, mainakgopo</li> <li>Tlhagisa tshedimosesto o dirisa mmepe, tšhate, kerafo kgotsa sethala.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlla</li> <li>Go boetlsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Ranolola le go buisana ka ga dithangwa tsa pono tse di marara</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri (modirisogo), maemedi, matthalosi, matthaodi, makopanyi, mainakgopo</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelonolo, dipolelotswako, pakatlang</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Maetsi, madumatshwano, makwalo tshwano, malatodi, makaelagongwe</p>	

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIKGONO 9 – 10	<p><b>Go reetsa le go tsibogela motshameko</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo tswa mo terameng ya phaposi, bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopole go tswa mo setlhogong/setshwantsho</li> <li>Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano.</li> <li>Thaola le go buisana ka dikakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maikutlo/mowa o o fokang, maemo le badiragatsi</li> <li>Reetsa dintha tse di totobetseng/ kgethegleng</li> <li>Dirisa dintha ka nepagalo</li> <li>Thagisa maikutlo le dikakanyo.</li> <li>Dirisa mofuta o o siameng wa puo</li> </ul> <p><b>Ketsiso ya modiragatsi/moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fetola lentswe le puo ya sefattheego.</li> <li>Fetola rejisetara, popego ya thutapuo le maele</li> </ul>	<p><b>Go buisa motshameko</b> go tswa moipadisong/padi ya phaposi kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dikgato tsa ditogamaano tse di farolganeng tsa puiso: go okola, go tlodisa matho methala ya tiriso le kitso e e fetileng</li> <li>Thalossang gore bakwadi ba dirisa puo le tlolofoko jang go tlhalosa poloto, baanelwa, maikutlo (mowa o o renang) le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thalossa titliletsos ya mafoko le puo ya botshwantshi</li> <li>Thaola lebaka le ditlamorago mo dithhangweng tsa molomo le tse di kwalwang le go thalosa kamano ya tsona</li> <li>Buisetsa kwa godimo o fetola lobelo ka tsela e e maleba</li> </ul>	<p><b>Go kwala motshameko/puisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thama badiragatsi</li> <li>Thalosa maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Thama poloto</li> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng</li> <li>Thagissa segalo kotsa maikutto</li> <li>Rulaganya, kwala dithhangwa tsa nthha, boeletsa tiroy ya gago go fokotsa diphosho mo sethangweng</li> <li>Kwala dipolelo o dirisa puopegelo le puosebui</li> <li>Thagissa sethangwa sa nthha se se nang le kakanyokgolo le ditemana tsa tshegetso tse di bopilweng sentle sedinwa</li> <li>Dirisa thuanyi sediri le thuanyi sedinwa</li> </ul> <p><b>Dipoego tsa puo le melawana</b></p>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 4				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGIS	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<p><b>Go reetsa kgang</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo padisong yaphaposi, bukakgakololo, kgotsaFaele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele Thaola kakanyokgolo/ thitokgang, poloito, maitshetlego (lefelokgang le nako), mowa o o renang/maikutto/ boemo le baanelwa ba kgang e e seng ya nnete.</li> <li>Thalosa ditiragalo</li> <li>Tshwaela ka bmesola ya dithhangwa tse di farologaneng mo go tsa loago, tsa setho le tsa setso</li> <li>Boisa le go tsibogela dipotso tse di battlang boikakanyetsi</li> </ul> <p><b>Diragatsa kgang</b></p> <p>Tlhophha diteng tse di maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya ditiragalo ka nepagalo leba bareetsi le go dirisa puo ya sefathego go tlhagisa maikutto, segalo, bonako, modumo, lebeloTlhagisa maikutto le dikakanyo ka tsela ya bolakkanyetsi</li> </ul>	<p><b>Buisa kgang go tswa mo padsong ya phaposi, bukakgakololo kgotsa Faele ya metswedi ya Morutabana.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bonela pele diteng kgotsa bokhutlo</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola, go tlodisa matho, methala ya tiriso le kitso e e fetileng.</li> <li>Supa le go tshwaela ka baanelwa, dithitokgang le dintlla tsa kgang e e seng ya boammaaruri</li> <li>Thalosa lebaka le ditlamorago</li> <li>Gakologelwa dintlla tsa botlhokwa</li> <li>Buisanang ka molaetsa o o fetitsweng</li> <li>Thalosa le go ranola tsibogelo ya maikutto ya sethangwa</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlollofoko [e boedlive mo tlhwanieng nngwe le nngwe]</li> </ul> <p><b>Tlhophha diteng tse di maleba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya ditiragalo ka nepagalo leba bareetsi le go dirisa puo ya sefathego go tlhagisa maikutto, segalo, bonako, modumo, lebeloTlhagisa maikutto le dikakanyo ka tsela ya bolakkanyetsi</li> </ul>	<p>Go kwala lekwalo la botsalano/bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa boalo jo bo siameng</li> <li>Bontsha temogo ya bareetsi le setaela sa sethangwa</li> <li>Dirisa segalo se se maleba</li> <li>Rulaganya, kwala dithhangwa tsa nthha, boeletsa tiro ya gago go fokotsa diphosso o tsepame mo thabololong ya puo, mopeleto, dipaka le go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa makopanyi, sekao, 'le fa gontse jalo', makaelagongwe le malatodi go ka golaganya dipolelo go bopa ditemana tse di lotagantsweng sentle.</li> <li>Dirisa mopeleto le matshwao a puiso a a nepagetseng</li> </ul> <p><b>Tshwaela ka sethangwa se se ipuse-diisweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa kgang gape kgotsa dikakanyokgolo ka dipolelo di le 3-5</li> <li>Thagisa tsibogelo ya gago ya maikutto ka dithhangwa tse di buisitsweng</li> <li>Amanya kgang lebotshele jwa gago.</li> <li>Dira thadiso ya molomo e khutshwane ya buka o dirisa foreimi/ lethomeso le le maleba.</li> <li>Bapisa/tshwantshanya dibuka/ dithhangwa tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Matla-ma, mabadi, mathaodi, mathalosi, maina, maemedi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa, lefoko le le lengwe boemong jwa polelwana, poleo ya peelo-mabaka</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, thanodi, ditthakakgolo</p>

## MOPHATO 5 KGWEDETHARO 4

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGIS	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa pegelosekao</b>, dikgang, dintsha tsa sethogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa dikakanyokgolo le dintsha tse di totobetseng/kgethegileng.</li> <li>Amanyak gang le botshelo jwa gago</li> <li>Tlhagisa le go tshegetska dikakanyo tsa gago ka mabaka.</li> <li>Botsa dipotso tse di tseneletseng tse di senang dikarabo tse di bonolo,</li> <li>Buisana ka kagego, diponagalo, tiriso ya puo le popego ya sethangwa.</li> </ul> <p><b>Tlhagisa pegelo ya molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa popego e e maleba: tshimologo, mmele le bokhutto.</li> <li>Tlhagisa kakanyokgolo/tlilikgang le dintsha tse di tshegetsang</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagiso, sekao, go lebelela bareetsi, modumo</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Neela pegelo e e agang</li> <li>Tshegetska puisano</li> <li>Bontsha masisi mo ditshwanelong le maikutlo a ba bangwe</li> </ul>	<p><b>Go buisa setlhawapono sa tshedimosetso</b> (sekao ditshwantsho, dithalo, dimmepe).</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele ya sethogo, dikadithogo le ditshwantsho</li> <li>Buisana ka kakanyokgolo le dintsha tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Tshwaeta ka tlhopho ya ditshwantsho mo setlhaweng.</li> <li>Buisana ka kagego, diponagalo, tiriso ya puo le popego ya sethangwa.</li> </ul> <p><b>Tlhagisa pegelo ya molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa popego e e maleba: tshimologo, mmele le bokhutto.</li> <li>Tlhagisa kakanyokgolo/tlilikgang le dintsha tse di tshegetsang</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagiso, sekao, go lebelela bareetsi, modumo</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Neela pegelo e e agang</li> <li>Tshegetska puisano</li> <li>Bontsha masisi mo ditshwanelong le maikutlo a ba bangwe</li> </ul>	<p><b>Go kwala pegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala pegelo o dirisa foreimi// lethomeso</li> <li>Rulaganya tshedimosetso ka tsela e e kgodisang</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso a a maleba.</li> <li>Tlhagisa tiro e phape o dirisa kagego e e siameng, jaaka sethogo, le go tlogela sebaka go kgaoganya ditemana, jalo-jalo.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao, ponelopele le tiriso ya methala ya sethangwa le tiriso</li> <li>Aroganya dilkgopoloo le go rebola dikakanyo o dirisa phopholelo le dikarabo tse go neiwang mabaka</li> <li>Tlhagisa le go tshegetsa kakanyo ya gago ka mabaka</li> <li>Botsa dipotso tse ditseneletseng tse di senang dikarabo tse di bonolo/ tlwaelegileng</li> <li>Dirisa mmepe wa tlhaloganyo/dintsha go sobokanya tshedimosetso</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlolofoko [le boelediwe mo thutong nngwe le nngwe ]</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi, mediriso</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelwanaina, polelwanaathaoi, polelwanaathalosi,</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaelagongwe, malatodi, makwalwaishwana, ditumatsihwano,</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, thanodi, ditlhakakgolo</p>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 4			
DIKGONO	GO REETSAL E GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGIS
DIBEKE 5 – 6	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa tshedimosetso</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditinwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>• Tsaya karolo mo dipuisanong, o tlhalosa kakanyo ya gago</li> <li>• Supa le go tlhalosa lebaka le ditlamorago</li> <li>• Tshwaela ka boleng/ mesola ya loago, setho le loago.</li> <li>• Botsa dipotsa tse di tseneletseng</li> <li>• Botsa dipotsa tse di tseneletseng tse di di gwethhang le go batla dithaloso tse dintsii</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa trisano go tthaeletsana mo maemong a setlhophha ka nonofo</li> </ul>	<p><b>Buisa sethangwa sa tshedimosetso sa dtshwantsho</b>, sekao, dimmepi/ dikerafo/dits'hati/manane</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso go thaoa dikakanoyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Sobakanya tshedimosetso</li> <li>• Ranola dtshwantsho</li> <li>• Dirisa kitso e e fetileng kgotsa methala ya sethangwa go tlhomamisa bokao</li> <li>• Itirele dtshwetsvo</li> <li>• Fetisetsa tshedimosetso go tswa mo dtshwantshong go ya mo sebopengong sa kanelo</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa trisano go tthaeletsana mo maemong a setlhophha ka nonofo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Mathaodi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Polelwainaina, polelwana ya lediri, malatodi, mabotsi</li> <li>• <b>Bokao jwa mafoko:</b> tshwantshiso, tshwantshanyos, diane, maele</li> <li>• <b>Mopeletso le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gaggo kwala</li> <li>• Sethangwa sa nitha</li> <li>• Go boetsa</li> <li>• Go tselleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 5 KGWEDETHARO 4				
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGIS	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakogelwa tsamaiso</li> <li>Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Neela ditaelo tse di tlhaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopya tee</li> <li>Kwala dintlha mme o tsenye ditaelo tse o di buisitseng mo tirisong</li> <li>Botsa dipotsa go tlhalosa</li> <li>Tshwaela ka go tlhaloganyega ga ditaelo</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesekaka diponagalo tsa sethangwa: thulaganyo le melawana ya ditlhlangwa tsa ditaelo.</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tlkathlhakaneng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa le tsa go tlhaloganyat tse di maleba: go tlodisa matho</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhlangwa le gore se dira jang: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo le maithomo</li> <li>Supa/tlhola le go tlhalothba rejisetara ya setlhlangwa.</li> </ul>	<p><b>Go kwala setlhlangwa sa ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya tiro ya gago sentle</li> <li>Dira lenaane la didiriswa le ditswaki</li> <li>Dirisa dithanodi</li> <li>Dirisa modirisotaelo</li> <li>Dirisa dipolelwana tsa lediri</li> <li>Tlhamaforeimi/ethomeso la go kwala</li> <li>Dirisa dipolelwana tse di tshwaraganeng le mekgwa e e rulagantsweng</li> <li>Thalosa ditsamaiso</li> <li>Rulaganya mafoko le dipolelo sentle</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhlangwa tsa nthha</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotta diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Dikutu, dithhogo, megatiana</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyi-sediri, dipolelwana, dipolelwana tsa lediri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokao iiva mafoko: Malatodi, makaellagongwe, kaedisa</li> <li><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi, kgodiso ya tlollofoko</li> </ul>
DIBEKE 9 – 10				<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>

## MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA GAE

		MOPHATO 6 KGWEDETHARO 1		
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 1 – 2	<p><b>Go reetsa seyalemowa kgotsa dipegelo ts a lekwalodikgang le go buisana ka dinthha ts a sešweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reeletsaa dinthha tse di totobetseng go ts wa mo mananeong a seyalemowa le a thelebišene</li> <li>Supa ka moo puo e e naganellang lethakoreneng le le lengwe e thamiwang ka teng.</li> <li>Botsa dipotso tse di tseneletseng tse di gwethang le tse di thokhang dithhaloso ts a tlaleletso.</li> <li>Reeletsaa tshedimosetso go ts wa mo dithhangweng tsa molomo tse di farologaneng; dipegelo, o sobokanye dikakanyokgolo.</li> <li>Tlhamma ngangisano e e lekalekanang ya dinthha tse di maleba e bile di gwethha.</li> </ul>	<p><b>Go buisa athikele ya lekwalodikgang go ts wa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswed i ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka setthogo le ditshwantsho</li> <li>Supa le go buisana ka melaetsa yoth e e ikaeletseng le e botiftha ya ditso.</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng gore ba kgone go thalaganya se ba se buisang: go okola, go latihela matlo, ponelopele</li> <li>Buisana ka moo melaetsa e ka digelang ka teng.</li> <li>Buisanang ka moo ditegeniki tse di dirisiwang ke bawkadi, bathhami/ baakanyetsi ba ditshwantsho le batshwantshi ba tlhamang le go lebelela lefatshe ka gona.</li> <li>Bontsha kakanyo le go e tshegetsa ka bosupi jo bo utlwalang.</li> <li>Reetsa ka mathhagathaga le ka tshisimogo.</li> <li>Amogela dikakanyo tse di sa dumalaneng le tsa gago le go tsiboga sentle mo go tlhogagalang.</li> <li>Buisanang ka ga bonnete jwa tshedimosetso ka go e bapisa le metswedi e mengwe.</li> </ul>	<p><b>Go kwala athikele ya lekwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dithhogo tsa dikgang, mokwadi wa athikele, temana e e simololang, dikarabo tse di arabang dipotsos tse: mang, eng, kae, leng le goreng/jang akaretsa tshedimosetso e e maleba go tlhamma ditemana tse di lomaganeng.</li> <li>Thiopha, rulaganya tshedimosetso e e maleba go ts wa mo metswedding e farologaneng.</li> <li>Rulaganya, kwala dikwalwa tsa nthha, boeltsa tiro ya gago</li> <li>Akanya le go thatthoba se o se kwadieng le tiro ya boithamedi</li> <li>Kwala ka mokwalo o o phepa o o bonalang.</li> <li>Dirisa kagego e e siameng:</li> <li>Mo tshimologong</li> <li>Mo gare</li> <li>Kwa bokhutlong</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Maina, mabotsi, dipaka</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, tumalano ya sediri le lediri (dithuany sediri), puopegelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, tiroso ya thanodi, khutlo, phegelwana, khutiwana, phegel, letshwao la potso, letshwao la tsiboso</p>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 1			
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA	
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka dinaane, sk. kinane/noolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e siameng o dirisa paka e siameng</li> <li>Tirisano e amogelesesegang ka nako ya dipuisano tsu diithophha.</li> <li>Supa ka moo puo e naganedlang lethakorenq le lengwe e thamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona.</li> <li>Buisanang ka ga baanelwa</li> <li>Buisanang ka poloto, kgothhang le maitshetlego (lefelokgang le nako).</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo sethangweng</li> <li>Akanya ka meetlo ya setso e twaelegileng, boleng le ditumelo.</li> <li>Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula</li> </ul>	<p><b>Go buisa dinaane, sk. kinane/noolwane ya dithangwa kgotsa Faele ya Metswedzi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso. sk. Ponelopele e ikaegileng ka sethogo kgotsa ditshwantsho</li> <li>Ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tlodisa matho, ponelopele, go lebelala ditlhawapono tse di farologaneng, go le kgontsha go diranola.</li> <li>Buisana ka diponagalo tsa mainane, sk. baanelwa le melaetsa.</li> <li>Tihalosa tharabololo le tsibogelo ya sethangwa ka kakaretsa.</li> <li>Tihama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo ba bo ratang.</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlolofoko</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Mainagothe le mainakgopolo</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong, pakapheti -, pakattang</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Malatodi, diane, tshwantshiso, maele</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi</p> <p><b>Go kwala naane, sk. kinane/noolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwalela maithomo a gago, a thaloso, go tshameka, a go bopa setshwantsho sa tlhaloganyo</li> <li>Leka go ruta thuto e e nang le molaetsa.</li> <li>Dirisa baanelwa ba ba sa tsheleng</li> <li>Dirisa tlolofoko e e maleba</li> <li>Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikakanyo.</li> <li>Tihagisa dikakanyo tse di kgodisang sentile.</li> <li>Akanya le go tlhathoba tiro ya gago le tiro ya boithamedi.</li> <li>Kwala sethangwa sa ntliha o thokometse thitokgang/ntlhakgolo le puo le melawana e e maleba ya maithomo le baamogedi ba barileng.</li> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhagwa tsa ntliha</li> <li>Go boetlsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphosho le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKONGON 5 – 6	<p><b>Go reetsa setlhengwa sa tlhetholetsso, sekao, papatso ya seyalemowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: poneleopele</li> <li>Botsa dipotsa tse di tlhetholetsang go akanya ba dirisa puo e e maleba.</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng le tsa gago.</li> <li>Farologanya dikakanyo tse di ganetsanang o be o neye mabaka.</li> <li>Tirisano e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhophha.</li> <li>Aroganya dikgopololo mme o rebole dikakanyo mo ditlhogong tse di gwethhang ka mokgwa o o rulaganeng le go lateiana sentle.</li> <li>Thama dingangisano</li> <li>Thama ngangisano e e utlwatlang le go tshegetsa dikakanyo.</li> <li>Tsepama mothlosong</li> </ul>	<p><b>Go buisa setlhengwa sa tlhetholetsso go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Motswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: poneleopele e ikaegilleng ka setlhogo le ka ditshwantsho.</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso go go kgontsha go tlhaloganya se se buisiwang: go okola, go tlodisa matho, poneleopele</li> <li>Supa le go buisana ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo ditlhengweng.</li> <li>Ranola melaetsa ya mokwadi e e leng ya maikaelelo le e e sang ya maikaelelo.</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng mo ditlhengweng tse di marara thata le go naya kakanyo ya gago e e theetsweng mo bosuping jo bo fitlhelwang mo setlhengweng.</li> <li>Buisanang ka go sa tshwane ga loago le boleng jwa setso mo ditlhengweng</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotlafoko</li> </ul>	<p><b>Go kwala setlhengwa sa tlhetholetsso, sekao, motlotlo! papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsosolosa tsibogelo ya maikutlo</li> <li>Dira ditsholofotso</li> <li>Kgobera/tlhetholetsa baamogedi.</li> <li>Dira paakanjetsotiro, kwala ditlhengwat sa nthla le go booletsa tiro ya gago.</li> <li>Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikgopololo</li> <li>Akanya le go tlhathhoba tiro ya gago le ya boithamedi.</li> <li>Bontsha dikgopololo sentle le ka tatejano</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setale le rejisetara.</li> <li>Tlhagisa tiro o tlhokometse bophepha le tlhagiso e e maatlafetseng</li> <li>Fetisa bokao sentle le ka nepagalo</li> <li>Kwala polelo ya setlhogo le go akaretsa tschedimosetsso e e maleba go tlhama temana e e lomaganeng.</li> <li>Tlhamma bokhutto le go dira dikatlenegiso.</li> <li>Tlhamma le go tlhalosa dipholo le bokhutto jo o bo batlang.</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> polelonolo, polelopote</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> maele le diane</p>

MOPHATO 6 KGWE DITHARO 1			
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA	
DIBEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka ga mmuisano</b></p> <p>Ditirwana tsa matseno: penelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go reelletsa tsedimosesto go tswa mo dithhangweng tsa molomo tse di farologaneng tsa mmuisano</li> <li>• Sobokanya dikalkanyokgolo, kwala dinttha tse di totobetseng</li> <li>• Tirisan e amogel esengang ka nako ya dipuisano tsa dithophpha.</li> <li>• Supa le go buisana ka dipona galotse di bothokwa</li> <li>• Buisanang ka tiriso, puo ya mmele ya sebui, diteng, rejisetara, le thopho ya mafoko</li> <li>• Buisanang ka kagego ya setlhangwa</li> </ul>	<p><b>Go buisa motshameko o o bonolo kgotsa terama go tswa mo bukakgakolong, padi ya phaposi kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <p>Ditirwana tsa pele ga puiso: penelopele ya setlhogo e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tihalosa dithitokgang, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le boanedi</li> <li>• Buisanang ka ntifikemo ya mokwadi</li> <li>• Dirisa thanodi go godisa tlollofoko mafoko</li> </ul>	<p><b>Go kwala puisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha baanelwa le thottloetsi</li> <li>• Tihomamisa segalo kgotsa maikutlo</li> <li>• Tihama kgotsa oketsa kgothhang e leng gona.</li> <li>• Tihama setlhangwa sa ntliha ka temogo ya thitokgang/ntifikemolo</li> <li>• Bontsha go tlhaloganya setaelle le rejisetara</li> <li>• Akanya le go tlhatlhoba tiro ya gago le ya bothamedi.</li> <li>• Dirisa nefuta e farologaneng ya dipoleotswako le dipolelopate</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 1				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIKEKE 9 – 10	<p><b>Go reetsa le go buisana ka leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Bontsha malkutlo ka mokgwa wa tshisimogo.</li> <li>Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa sethophoa.</li> <li>Tshwaela ka modumo, le ka seabe sa pono jaaka: moribo/moretetho, poeletsomodumo, le dipapiso.</li> <li>Ranola ditleng tsa leboko.</li> <li>Sobokanya leboko</li> <li>Buisanang ka moribo/moretetho le morumo</li> <li>Buisanang ka dipopego tsa leboko tse di farologaneng.</li> <li>Buisanang ka dipopego tsa maboko</li> </ul>	<p><b>Buisa leboko le le bonolo go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele ya sethogo e e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo o dirisa lebelo le le siameng, kapodiso e uttwalang sentle, le puiso e e siameng ya dipolelwana</li> <li>Baakanya mokgwa o setlhanga se buisiwang ka ona go tshwanelia moreetisi.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhanga, le kamano ya sona le botshelo jwa gago.</li> <li>Supa le go ranola diponagalo tsa ditlhanga tse di farologaneng tse di kwadilweng kgotsa mefuta ya ditlhanga, sk. Moribo/moretetho, morumo, mothofatso, tshwantshiso</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlollofoko</li> </ul>	<p><b>Kwala leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshanyo</li> <li>Dirisa puo e e tlhalosang.</li> <li>Rulaganya, kwala setlhanga sa nthha, boeletsa tiro ya gago,</li> <li>Dira setlhanga sa nthla mme o lemoge tlitolgang/tlifikgolo.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setaelie le rejisetara</li> <li>Akanya le go tlathhaba tiro ya gago le tiro ya boithamedi.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsaa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhanga tsa nthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholina diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Matlama</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>Dipolelo, dipotsa, ditaelo.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Poeletsomedumo (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso,</p>

MOPHATO 6 KGWEITHARO 2				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo,</b> sekao, resipe le dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gopola tsamaiso</li> <li>Thaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Kwala ditlhogo tse di bottlhokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di tlhaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopiy a mogodungwana (tee)</li> <li>Kwala dinthla le go diragatsa ditaelo.</li> <li>Botsa dipotsa go batla tlhaloso</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo.</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b> 1 – 2</p>	<p><b>Go buisa resipe kgotsa sethangwa sengwe sa ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola diponagalo tsa sethangwa: tlhaloganyo le melawana ya dithhangwa tsa ditaelo.</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tlhalihakaneng.</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tlhaloganya: go tlodisa mattho.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya sethangwa le gore se dira jang: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo le maitlhomosupa le go tlhathoba rejisetara ya sethangwa.</li> <li>Tlhaloganya le go dirisa dithhangwa tsa tshedimosetso ka tselia e maleba.</li> </ul>	<p><b>Go kwala sethangwa sa ditaelo,</b> sekao, o tla dira jang kopiy a mogodungwana (tee)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya ka tatelano.</li> <li>Kwala lenaane la didiriswa le ditswaki</li> <li>Dirisa dithanodi</li> <li>Dirisa modirisotaelo</li> <li>Thama foreimi/letlhomeso la go kwala</li> <li>Dirisa mekgwa ya go kopanya dipolelwana le ya go rulaganya</li> <li>Thalosa ditsamaiso</li> <li>Rulaganya mafoko le dipolelo ka tshwanelo</li> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotsiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Kutu, megatlana, ditlhogo, Sediri, sedinwa</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi</p>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 2			
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa padi</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele Reetsa dinopolo go tswa mo padding</li> <li>Reeletsatse diintla tse di kgethegileng/totbetseng</li> <li>Supa molaetsa mogolo</li> <li>Amanyale botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dinthla tse di kgethegileng/totbetseng</li> <li>Dirisa tsedimosesto go tswa mo sethangweng go tsiboga</li> <li>Buisanang ka boleng jwa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo sethangweng.</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosana go bua</li> <li>Tsepama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tsweletsa dipuisano</li> <li>Tsibogela dikgopolole tsa ba bangwe ka go di uttwelela le ka tlollo</li> </ul>	<p><b>Go buisa padi e khutshwane</b></p> <p>Sethangwa go tswa bukakgakololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di amanang</li> <li>Supa le tlhalosa ditiragalo tse dikgolo</li> <li>Supa le go buisana ka ga ntthakemo.</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Supa le go buisana ka maikutto a a bontshiwang.</li> <li>Amanyatitragalo le baanelwa le botshelo jwa gago.</li> <li>Dirisa tsedimosesto go tswa mo sethangweng go tsiboga</li> <li>Buisanang ka boleng jwa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo sethangweng.</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosana go bua</li> <li>Tsepama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> <li>Tsweletsa dipuisano</li> <li>Tsibogela dikgopolole tsa ba bangwe ka go di uttwelela le ka tlollo</li> </ul>	<p><b>Go kwala thadiso ya buka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/lethomeso</li> <li>Pele ga go kwala: reetsa dinopolo go tswa mo padding e e buisitsweng</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba le maithomo/maikaelolo</li> <li>dirisa puo le popego e e maleba le sethangwa</li> <li>Dirisa kagego e e maleba</li> <li>Rulaganha diteng tse di kgodisang katelano</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa dithuanyi tsa sediri le lediri</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlollofoko</li> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotsiro/ pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa nttha</li> <li>Go boetsetsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotla diphoso le</li> <li>Go tlhangisa</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri (madirittota le modirisogo)</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong tsweledi, pakaphethi tsweledi, pakatiang tsweledi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi</p>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 2				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALALE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 5 – 6	<p><b>Go reetsa le go buisana ka kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa dithithokgang, botsa dipotso, le go amanya dikgopoloo le maite mogelo a gago a botshelo</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwaa puo e e tsayang lethakore e thamiwang ka gona.</li> <li>Buisanang ka ga tsibogelo ya setlhengwa.</li> <li>Golaganya le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo dithhangweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwaa o di fetisiwang ka teng mo setlhengweng, sekao. Puo e e naganeng lethakoren le lengwe .</li> <li>Dirisa bokgoni jwa go thagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/ kgaotso, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalo jalo</li> </ul> <p><b>Buisa kgang go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana kgotsa podi ya phaposi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu, o baakanya ditogamaano tsa go buisa go tshwanela maithomo le baamogedi/bareetsi.</li> <li>Buisanang ka boleng jwa loago le setso go tswa mo dithhangweng.</li> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhengwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maithomo a sona le gore se dira jang.</li> <li>Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> </ul>	<p><b>Buisa kgang go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana kgotsa podi ya phaposi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu, o baakanya ditogamaano tsa go buisa go tshwanela maithomo le baamogedi/bareetsi.</li> <li>Buisanang ka boleng jwa loago le setso go tswa mo dithhangweng.</li> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhengwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maithomo a sona le gore se dira jang.</li> <li>Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> </ul>	<p><b>Go kwala kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamma baanelwa ba ba dumeliesegang</li> <li>Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), kgothang le setlhoa</li> <li>Kwala ditiragalo tsa bothokwa o dirisa tshate ya kelelo ya dikakanyo – tshimologo (tlhaloso), mo gare (thatafalo ya ditiragalo, sethhoa) le bokhutlo (bokhutlo jwa kgang mo sengwe le sengwe sa kgang se tlhalosegang)</li> <li>Rulaganya ditiragalo tse di kgodisang</li> <li>Thagisa dikgopoloo tse di kgodisang sentle</li> <li>Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madirimathusi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong phethi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Maele</p>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 2				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa tshedimosesto, sekao, pegelo sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reelelsa dinthla tse di totobetseng.</li> <li>Buisanang ka mosola wa tshedimosesto</li> <li>Lomaganya tshedimosesto le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dittamorago se se kgonagalang mo bathong</li> <li>Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bonitsha boyo (lefelo), bo o bo ratang ka mabaka.</li> <li>Tsayo karolo mo dipisanong, le go emeilela kakanyo ya gago.</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofutawu puo e e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tinsano tsa go tlhaeltsana sentle mo maemong a dithophha.</li> <li>Ranola le go buisana ka dithhangwapono tse di marara thata.</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa tshedimosesto, sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa</b></p> <p>Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, dithhogo le ditshwantsho</li> <li>Go dirisa ditogamaano tsa go buisa: okola sethangwa gore o kgone go bona kakanyokgolo, tlodisa matlomo sethangweng gore o kgone goritsha dintitha tse di kgethegilleng/totobetseng.</li> <li>Supa mokgwaa o sethangwa se rulagantsweng ka teng.</li> <li>Supa mokgwaa o sethangwa se rulagantsweng ka teng.</li> <li>Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bonitsha boyo (lefelo), bo o bo ratang ka mabaka.</li> <li>Tsayo karolo mo dipisanong, le go emeilela kakanyo ya gago.</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofutawu puo e e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao, dira diponelopele le go dirisa methala ya sethangwa le tiriso</li> <li>Ranola didiriswa tsa pono</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlollofoko</li> <li>Ranola le go buisana ka dithhangwapono tse di marara thata.</li> </ul>	<p><b>Go kwala sethangwa sa tshedimosesto, sekao, karata ya tsa maemo a bosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophha didiriswa tsa pono le diteng tse di maleba tse di siametseng maithomo</li> <li>Thagisa tshedimosesto a dirisa mmepe, tshate, kerapo kgotsa sethalo Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotsiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntla</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholla diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> <li>Buisa ditihangwa tsa tshedimosesto tse di nang le ditshwantsho, sekao, mmepe</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao, dira diponelopele le go dirisa methala ya sethangwa le tiriso</li> <li>Ranola didiriswa tsa pono</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlollofoko</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Mathaodi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakaphethi - nolo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi</p>
DIBEKE 7 – 8				TLHATLHABO YA BOFELO

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
		DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA	
	<p><b>Go buisana ka padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>• Ditrwana tsa matseno: penelopele</li> <li>• Reetsa nopol o e buisiwang ya padi</li> <li>• Bonelapele se se tlilieng go diragala</li> <li>• Thalosa nthakemo ya mokwadi le ya mmuisi</li> <li>• Thomama mo setlhogong</li> <li>• Thaloso e kgodisang</li> <li>• Buisanang ka dikgopolo tse dikgolo le dintla tse di kgethegileng/totobetseng.</li> <li>• Botsa dipotsa tse di maleba le go tsiboga sentle.</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b> 1 – 2</p>	<p><b>Go buisa padí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sethangwa go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>• Pele ga puiso: penelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di nyalanang/amanang</li> <li>• Supa le go thalosa thitokgang/kgangkgolo</li> <li>• Buisanang ka baanelwa</li> <li>• Supa le go buisana ka maikutlo a a tlhagisitsweng.</li> <li>• Buisanang ka kemiso le go khutla ga ditiragalo ka mokgwa o osa sololetswang/phetogo e sa sololetswang.</li> <li>• Amanya ditiragalo le baanelwa le botshelo iwa gago.</li> <li>• Go dirisa dikgato tsa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng</li> <li>• Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo le babusi/baamogedi</li> <li>• Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko ipueseditseng.</li> <li>• Akanya ka sethangwa se a se ipueseditseng.</li> <li>• Tlotla kgang kgotsa dikakanyokgolo ka dipolelo di le 3 go ya go di le 5.</li> <li>• Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo ka dithhangwa tse di buisitsweng.</li> <li>• Amanya le botshelo jwa gago</li> <li>• Tshwantshanya/bapisa dibuka/dithhangwa tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Mabotsi, masupi, maemedi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong, pakaphethi, pakatlang/isago</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p> <p><b>Go kwala thadiso ya buka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa foreimi/lethomeso</li> <li>• Pele ga go kwala/thulaganyo: reetsa nopol o tswa mo padding e e buisiwang</li> <li>• Tlhopha diteng tse di siametseng maithomo</li> <li>• Dirisa puo le popego e e maleba nepagetseng.</li> <li>• Rulaganaya diteng ka tolamo lo dirisa tatelano.</li> <li>• Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa thuanyisediri</li> <li>• Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlottofoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotsiro / Pele ga go kwala</li> <li>• Go dira paakanyetsotsiro / Pele ga go kwala</li> <li>• Go boeteletsa</li> <li>• Go itselleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIKEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka dinaane, sekao, kinane kgotsa noolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakologelwa tatelano e siameng ya ditiragalo o dirise paka e e nepagetseng</li> <li>Tirisano e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhophpha.</li> <li>Reetsa</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e thamiwang ka teng.</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka poloto, kgothhang le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo setlhaweng</li> <li>Akanya ka boleng jwa tiwaelo ya ditso, le ditumelo.</li> <li>Akanya ka kgarathlo magareng ga tshiamo le bosula.</li> </ul>	<p><b>Go buisa dinaane, sekao, kinane kgotsa noolwane go tswa mo bukakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso, sekao, ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tlodisa mathlo, ponelopele, go lebelela ditthangwa tsa pono gore o di ranole.</li> <li>Buisanang ka diponagalo tsa mainane, sekao. baanelwa le melaetsa</li> <li>Tihama le go thalosa dipholo kgotsa bolhutlo jo bo batliwang.</li> <li>Thanolo le tsibogelo ya setlhangwa ka kakaretso</li> <li>Akanya ka boleng jwa tiwaelo ya ditso, le ditumelo.</li> <li>Akanya ka kgarathlo magareng ga tshiamo le bosula.</li> </ul>	<p><b>Go kwala sethalo/setshwantsho sa moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagana ka baanelwa</li> <li>Dirisa mafoko a a thalosang go bapisa/ishwantshanya baanelwa Rulaganya, kwala setlhangwa sa nthla le go boeletsas tiro ya gago, ototile go tokafatsa mopeletlo, dipaka le go lomaganaya dipolelo go mna ditemana tse di lomaganeng.</li> <li>Bontsha go thalogany maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, kgothhang le thitokgang/ntthakgolo Triniso e nepagetseng ya dipaka.</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotsiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsas</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go ttholha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
5 – 6	<p><b>Go reetsa kgang e khutshwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tateano e e siameng o dirisa paka e e siameng/ nepagetseng</li> <li>Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhophoa.</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e thaminiwang ka teng.</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b></p>	<p><b>Go buisa kgang e khutshwane go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso:</li> <li>ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Tlhatlhoba sethangwa go bona melaetsa e e bofitha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegeitsoso.</li> <li>Tlhalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: diogamaano tse di diritsweng, baanelwa</li> <li>Buisanang ka tsenelelo</li> <li>ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka poloto, thitokgang/ nthakgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa</li> </ul>	<p><b>Kwala lekwalo la botsalano/ bukatsatsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng.</li> <li>Bontsha temogo ya baamogedi/ babuisi ile setaelle</li> <li>Dirisa segalo se se maleba</li> <li>Rulaganya, kwala sethangwa sa nthia le go boeteisa tiro ya gago, ototile go tokatatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di kopaneng Dirisa makopanyi, sekao, le gale, makaelagongwe le malatodi go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa matshwao a puiso le mopeleto o nepagetseng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhaodi (letiro), dipaka, makopanyi</b></p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakaphethi, pakatlang</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso: kgango ya mafoko, tiriso ya thanodi</b></p>

MOPHATO 6 KGWE DITHARO 3				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7 – 8	<p>Go reetsa le go lebelela didiriswa tsa pono le theetsol/buisa sethangwa: khathunu/ dikgemetšana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopole</li> <li>Lebelela le go buisana ka diteng le melaetsa ya sethangwa.</li> <li>Buisanang ka bo maleba iwa ditshwantsho le sethangwa.</li> <li>Buisanang ka ga thothleletso/nonofo ya ditshwantsho le mmino.</li> <li>Aroganya dikakanyo ka setlhogo le sethangwa.</li> <li>Buisanang ka mafoko a mangwe le a mangwe a mašwa a a bothokwa mo go thhaloganyeng lenaneo.</li> <li>Buisanang ka baanelwa- bagolo le molaetsa wa motheo.</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o temogo e thothleletswang ke diteng, thiphophya mafoko le puo ya mmele ya sebui.</li> </ul>	<p>Go buisa khathunu/dikgemetšana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metswedzi ya Morutabana</li> <li>Sala ditaelo tse dikhutshwane tse di kquadlweng morago, go di ranola le go thalosa sethangwapomo se se bonolo: dikeraflo, dithalo, ditshwantsho</li> <li>Tihathoba sethangwa go bona melaetsa e e bofitha le go sobokanya dikakanyokgolo le isa tshegetso</li> <li>Tihalossa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di diritsweng, baanelwa</li> <li>Buisanang ka tseneleno ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng molaetsa wa motheo.</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng ka bosupi.</li> <li>Ranola le go sekaseka dintha mo dithangweng tsa ditshwantsho</li> <li>Fetolela dintha go tswa mo sebopengong se sengwe go ya go se sengwe.</li> </ul>	<p>Go kwala khathunu/ dikgemetšana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/lethomeso.</li> <li>Tihalosa kgopoloo.</li> <li>Neela boalo jwa kgatiso</li> <li>Dirisa kagego/popego e e nepagetseng.</li> <li>Dirisa baanelwa bagolo le ba tshegetso ba ba kgathisang.</li> <li>Dirisa poloto le kgothhang tse di nonofiling.</li> <li>Kwala le go thama dithangwaponio dirisa puo, ditshwantsho le thothleletso ya modumo ka boithamedi, sekao, papatso ya thelebišene</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithangwa tsa nttha</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go itselenganya</li> <li>Go thothlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Madiri, mediriso, mathalosi, mathaodi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Tira, tirwa, puosebui, puopegelo,</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 3			
DIKGONO	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 9 – 10	<p><b>Go reetsa le go buisana ka terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Buisanang ka diponagalo tse di boithokwa tsa sethangwa.</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwang ka gona le gore e tlhotheletsa jang moreetsi.</li> <li>Supa ditlithokgang, botsa dipotsa</li> <li>Supa le go buisana ka boleng jwa sethangwa.</li> <li>Golaganya difeng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago.</li> <li>Neela ditshwaelo tse di tsenelletseng ka melaetsa e e mo sethangweng.</li> </ul>	<p><b>Buisa ditlhadiro tsa motshameko/ terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: poneleopele ya setlhogo, ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: sekao, go okola, go tlodisa matlho go bona dikakanyokgolo le tsa tshegeso .</li> <li>Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng mo bosuping jo bo mo sethangweng.</li> </ul>	<p><b>Go kuala puisano/teramakhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa boanedi</li> <li>Dirisa foreimi/letlhomeso le le nepagetseng.</li> <li>Bontsha segalo kgotsa maikutlo rejiseta.</li> <li>Bontsha go thalognanya setaele le rejisetara.</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa tsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 4			
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA			
	<p><b>Reetsa le go buisana ka setlhanga sa tshedimosetso</b></p> <p><b>Setlhanga go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa dikakanyokgolo le go tsiboga sentle</li> <li>Tsaya karolo mo dipuisanong, le go tlhalosa kakanyo ya gago.</li> <li>Supa le go tlhalosa mabaka le ditlamorago</li> <li>Tshwaela ka boleng jwa loago, setho le setso.</li> <li>Botsa dipotsa tse di tseneletseng.</li> <li>Thagisa le go emelela kakanyo ya gago ka mabaka.</li> </ul> <p><b>DIBEKE</b> 1 – 2</p>	<p><b>Buisa setlhanga sa tshedimosetso</b></p> <p><b>Setlhanga go tswa mo bukakgakolololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: Sekao, go okola le go tlodisa matlo mo dithhangweng go ba kgontsha go tlhaolaisupa dikakanyokgolo le go tsiboga ka nepagalo.</li> <li>Supa/tlhaola mabaka le ditlamorago</li> <li>Dirisa kitso e e fetileng kgotsa methala ya setlhanga go tlhomamisa bokao</li> <li>Tsaya tshwetso ka bokao</li> </ul> <p><b>Ketsiso ya go tshwara ditherisan mo phaposi borutelong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira thagiso ya molomo o lebelets bareetsi.</li> <li>Bontsha temogo ya bareetsi ba ba farologaneng.</li> <li>Farologanya modumo, segalo, le lebelo laa lenswe</li> <li>Akanya ka dithagiso le bokgoni jwa gago le jwa ba bangwe ka tshisimogo.</li> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e bile e na le tlhaloganyo.</li> </ul>	<p><b>Go kwala temana ya tlhaloso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhanga sa boitlhamedi (ditemana di le mne)</li> <li>Tliophha diteng tse di maleba</li> <li>Tlihomama mo setlhogong</li> <li>Dirisa thottofoko ya tlhaloso bogolo jang matthaoi a farologaneng.</li> <li>Dirisa puo ya papiso, sekao, tshwantshanyo, tshwantshiso</li> <li>Rulaganaya tlhatlhamoto ya dikgato kgotsa ditiragalo ka mokgwa o o kgodisang</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa nthha</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlhia diphoso le</li> <li>Go tlhangisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEITHARO 4			
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 3 – 4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. resipe, dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Gakogelwa tsamaiso</li> <li>Thaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Thokomela ditlhogo tse di bothlhokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di tlhaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopj ya tee</li> <li>Tsayo dintha le go dirisa ditaelo tse di buitsweng.</li> <li>Botsa dipotsa go tlhaloganya.</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganya ditaelo.</li> </ul>	<p><b>Buisa sethangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: tlhaloganya le melawana ya ditlhongwa tsa ditaelo.</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tlhakathakaneng.</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tlhaloganya: go tlodisa matho</li> <li>Bontsha go tlhaloganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko.</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le malithomo/malikaello.</li> <li>Tlhaola le go tlhatlhoba rejisetara ya sethangwa.</li> <li>Tlhaloganya le go dirisa tshedimosetso ya ditlhongwa ka tsela ee maleba</li> <li>Tshwanthanya driesipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhulosi a mokgwa, nako le felo.</b></p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelotswako le polelopate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thulaganyo e e kgodisang</li> <li>Kwala lenane la didiriswa le ditswaki</li> <li>Dirisa dithanodi</li> <li>Dirisa modirisotaelo</li> <li>Tihama foreimi/letthomeso la go kwala</li> <li>Dirisa mekgwa ya go kopanya le ya go rulaganya dipolelo</li> <li>Thalosa tsamaiso</li> <li>Rulaganya mafoko le dipolelo ka nepagalo</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 4			
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA
DIBEKE 5 – 6	<p><b>Go reetsa kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Tsiboga ka tsenelelo ka go thaola diponagalo tse di bothokwa tsa thadiso ya buka.</li> <li>Gakologelwa dikakanyo tsa bothokwa le tsa tshegetso tsa sethangwa</li> <li>Tlotta karolo ya kgang.</li> <li>Thaoala le go buisana ka boleng</li> <li>Thaoala le go buisana ka melaetsa ya sethangwa</li> <li>Thama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo battang.</li> </ul>	<p><b>Buisa kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegilleng ka setthogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: Sekao, go okola, go tlodisa mattho</li> <li>Tlhaola dikakanyo tse dikgolo le tsa tshegetso.</li> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa.</li> <li>Tshwaela ka tatelano ya ditiragalo tsa kgang.</li> <li>Tshwaela ka tsibogelo ya sethangwa</li> <li>Tshwaela ka boleng</li> <li>Tshwaela ka melaetsa e e mo sethangweng</li> <li>Tlhamale go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo battang.</li> </ul>	<p><b>Go kwala tshobokanyo e khutsh-wane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala tshobokanyo e khutshwane.</li> <li>Kwala ditiragalo tse dikgolo ka go dirisa tshate kelelo ya dikakanyo.</li> <li>Rulaganaya sentile</li> <li>Tlhagisa dikakanyo tse di kgodisang sentile</li> <li>Akanya ka tsibogelo ya maikutlo.</li> <li>Dira dikatlenegiso.</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditthangwa tsa nttha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>

MOPHATO 6 KGWEDETHARO 4				
DIKGONO	GO REETSALÉ GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<b>Reetsa le go buisana ka maboko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Reeletsa tsedimosetso le go sobokanya dikakanyokgolo, le go tlhokomela dinthla tse di totobetseng.</li> <li>Buisa ka boleng jwa loago, setho le setso mo dithhangweng.</li> <li>Tshwaela ka mokgwa o boleng le meletaesa e fetisiwang ka ona mo sethangweng.</li> <li>Neela pegelo e e tlclseng tshsimogo, e lekalekana e bile e aga</li> </ul>	<b>Buisa leboko</b> <p>Ditirwana tsa pele ga puiso:</p> <p>ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go puiso tse di farologaneng. sekao, go okola, go tlodisa matlo mo dithhangweng</li> <li>Tsibogela maboko ka tsenelelo</li> <li>Tshwaela ka tiriso ya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi</li> <li>Buisa le go tsibogela pokol ka tsenelelo.</li> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa</li> <li>Bontsha go tlhaloganya leboko le kamano ya lona le botsheio jwa gago</li> </ul>	<b>Kwala leboko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa poeletsomedumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantsho, letshwao, thitokgang</li> <li>Akanya le go tlhathoba se o se kwadileng le tiro ya boithamedi.</li> <li>Tihama le go rulaganya dikakanyo ka go dirisa dikgato tsa go kwala.</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditthangwa tsa nthha</li> <li>Go boetlsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa <b>Bokao jwa mafoko:</b> Tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, maetsi, letshwao <b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> Masakana
DIBEKE 7 – 8				<b>TLHATLHOBO YA BOFELO</b>
	<b>DIBEKE 9 – 10</b>			

## KAROLO 4: TLHATLHOBO

### 4.1 MATSENO

Tlhatlhobo ke dikgato tse di rulagantsweng tse di tswelelang tsa go supa/bontsha, go kgobokanya le go ranola tshedimosetso ka ga tiro ya barutwana, go dirisiwa mekgwa e e farologaneng ya tlhatlhobo. E akaretsa dikgato di le nne: go tlhagisa le go kgobokanya bopaki jwa phitlhelelo; go tlhatlhoba phitlhelelo e; go rekota se se fitheletsweng le go dirisa tshedimosetso e go tlhaloganya le go thusa mo k golong ya barutwana gore dikgato tsa go ithuta le go ruta di tokafale.

Tlhatlhobo e tshwanetse go nna e e sa tlhomamang (tlhatlhobo e e dirwang ka nako ya go ithuta) le e e tlhomameng (tlhatlhobo e e dirwang kwa bokhutlong jwa go ithuta). Mo ditlhatlhobong tse di le pedi, pegelo ya gale e tshwanetse go newa barutwana go oketsa maitemogelo a go ithuta.

Tlhatlhobo mo dipuong e a tswelela mme e tshegetsa kgolo le tlhabololo ya barutwana. Ke karolo e e tletseng ya go ruta le go ithuta ka e tlamelka pegelo ya go ruta le go ithuta. E tshwanetse go tsenyeletswa mo go ruteng le go ithuta go na le go dira ka yona jaaka sengwe se se ikemetseng. Go feta fao, tlhatlhobo e e lotagantsweng ya dikarolo tsa puo tse di farologaneng di tshwanetse go ithutwa. Sekao, re ka simolola ka temana ya puiso le go dira tekatlhaloganyo ka yona. Dipotso tsa kitso ya thutapuo di ka botswa go ikaegilwe ka yona temana e. Morago ga puiso ya setlhengwa barutwana ba ka kopiwa go tsibogela setlhengwa, sekao, ka go kwala lekwalo ka ga dintlha tse di mo setlhengweng kgotsa ba ka kwala tsibogelo e e nang le boikakanyetsi ya diteng tsa setlhengwa. Go feleletsa tirwana e, dipuisano di ka tshwarwa ka ga setlhogo mme ka tsela e, dikgono tsotlhe tsa puo di fitlhelelwka ka tirwana e le yosi e e elelang e e lotagantsweng.

Tlhatlhobo ya dikgono tse di farologaneng tsa puo di se ka tsa lebelelwka jaaka ditirwana tse di beetsweng kwa thoko mme jaaka ditirwana tse di lotagantsweng.

Diruburiki tsa tlhatlhobo di tshwanetse ka jalo tsa bua le dikgono tse di farologaneng mo tirwaneng.

Dikgono tsa go reetsa, bokgoni jwa puo ya molomo, le bokgoni jwa go araba dipotso, go tsaya karolo mo dipuisanong le dikgono tsa go rekota ka go kwala go tshwanetse ga tlhokomelwa letsatsi le letsatsi fa go tlhogagala.

Go botlhokwa, gape, gore se barutwana ba se tlhaloganyang ka se ba se buisang se tlhatlhjwe mme e seng fela bokgoni jwa bona jwa go lemoga kgotsa go gopola bokao jwa mafoko. Ka jalo tlhatlhobo ya go buisa e tshwanetse go tshwarwa kgapetsakgapetsa mme e seng gangwe fela. Puiso e e tlhomameng le yona e tshwanetse go tsepamisiwa mo go buisetseng kwa godimo le mo ditirwana tse di tla go thusang go tlhomamisa gore barutwana ba tlhalogantse go le go kae, sekao, go boeletsa kgang kgotsa go araba dipotso.

Tlhatlhobo ya tiro e kwalwang e tla tsepamisiwa bogolo thata mo bokgoning jwa morutwana jwa go fetisa bokao, le mo goreng a ba kwadile ka nepagalo, sekao, dipopego tsa puo e nepagetseng le tiriso, mopeleto le matshwao a puiso. Tlhatlhobo yotlhe e tshwanetse go lemoga gore go ithuta puo ke dikgato le gore barutwana ga ba kitla ba tlhagisa tiro e e siameng e e feletseng mo tikologong ya ntlha ya go kwala. Ka jalo, dikgato tse di farologaneng tsa go kwala di tshwanetse go tlhatlhjwa.

Fa o neela tirwana ya tlhatlhobo e e tlhomameng, go tla nna le tsepamo mo bokgoning jo bo rileng, sekao, go reetsa le go bua kgotsa go buisa kgotsa go kwala. Le gale, ka go ithuta puo e le dikgato tse di lotagantsweng, bokgoni jo fetang nngwe bo tla dirisiwa. Dipopego tsa puo di tshwanetse go tlhatlhjwa di le mo tirisong. Go tshwanetse ga netefadiwa gore tlhatlhobo ga e dirwe fela jaaka tiro e e kwalwang, mme e letle barutwana go ithuta ka go dira le ka

tiro ya molomo. Go botlhokwa go tlhatlhoba se barutwana ba se tlhaloganyang e seng fela go ithuta ka tlhogo, ka jalo dikgono di ithutwe di le mo tirisong ka bontsi jo bo kgonagalang, sekao, barutwana ba ka peleta mafoko a bona otlhe ka nepagalo ka nako ya teko ka labotlhano, mme a ba kgona go dirisa mafoko a ka nepagalo fa ba kwala/ rekota dikgang tsa bona /kgangkhutshwe?

Go ruta le tlhatlhobo ya puo di tshwanetse go akaretsa barutwana botlh, le tsona ditogamaano di tshwanetse go bonwa go thusa barutwana botlh go fitlhelela kgotsa go tlhagisa ditlhlangwa tsa puo. Barutwana bangwe ba ba itemogelang dikgoreletsi mo thutong, gongwe ba ka se kgone go fitlhelela mangwe a maikaelelo jaaka a tlhagisitswe mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo.

Lenaneo la tlhatlhobo le letla tlhatlhobo ya bofelo e e ka tsayang popego ya teko kgotsa tlhatlhobo, kwa bofelong jwa kgweditharo e nngwe le e nngwe. Tiro e e tlhathojwang e tshwanetse ya bo e fitlheletswe yotlh mo kgweditharong. Ditiro tsa tlhatlhobo di tshwanetse go fitlhelela maemo otlhe a tlhaloganyo go netefatsa boleng jwa yona.

## 4.2 TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG KGOTSA YA LETSATSI LE LETSATSI

Tlhatlhobo e e dirwang ka nako ya go ithuta e na le maikaelelo a go tswelelela ka go kokoanya tshedimosetso ka ga phitlhelelo ya barutwana e e ka dirisiwang go tokafatsa go ithuta ga bona.

Tlhatlhobo e e sa tlhomamang ke tekolo ya letsatsi le letsatsi ya tswelelopele ya barutwana. Se, se dirwa ka, go ela tlhoko, dipuisano, ditiragatso, dikhonferense tsa barutwana le barutabana, ditlhotlheletsano tse di sa tlhomamang tsa phaposiborutelo, j.j. Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e ka nna bonolo ka, o ka kgaotsa fa gare ga thuto go ela barutwana tlhoko kgotsa go buisana le bona gore go ithuta go tswelela pele jang. Tlhatlhobo ya bokgoni jwa puo e tla nna ka mekgwa e e latelang: tlhokomelo, ditirwana tse di kwalwang, ditirwana tsa molomo le ditlhagiso, diteko tse di kwalwang, puisetso godimo le mekgwa e mengwe ya tlhatlhobo. Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tshwanetse go dirisiwa go neela barutwana pegelo le go rulaganyetsa go ruta, fela ga e a tshwanelo go rekotiwa. E se ka ya kgaoganngwa le ditirwana tsa go ithuta tsa phaposiborutelo. Mo mabakeng mangwe, o ka batla go rulaganya mofuta mongwe o o totobetseng wa ditirwana tsa tlhatlhobo go rotloetsa barutwana go ithuta jaaka ditlhlangwa tsa mopeleto tsa ka gale, Barutwana kgotsa barutabana ba ka nne ba tshwaya ditiro tse tsa tlhatlhobo.

Go tshitshintswe gore o dirise dibeke tse pedi tsa ntlha tsa kgweditharo go dira tlhatlhobo ya motheo ya barutwana .O dirise ditirwana tse di neilweng mo dibekeng tse pedi tsa ntlha tsa dithulaganyo tsa go ruta go dira tlhatlhobo eo. Se se tla go kgontsha go lemoga mofuta wa tlhokomelo o barutwana ba gago ba tla o tlhokang jaaka o tswelela.

Itlhatalhobo le tlhatlhobo ka molekane di dira gore barutwana ba tseye karolo mo tlhatlhobong ka nako tsotlh. Se se botlhokwa thata ka se letlelela barutwana go ithuta le go tshwaela ka diphitlhelelo tsa bona. Dipholo tsa tlhatlhobo ya letsatsi le letsatsi e e sa tlhomamang ga di rekotiwe fa e se fela fa morutabana a eletsa go dira jalo. Le gale, barutabana ba ka eletsa go boloka direkoto tse di sa tlhomamang gore ba bone gore morutwana mongwe le mongwe o tswelelang jang mo dikarolong tse di farologaneng tsa serutwa go thusa mo thulaganyong le go netefatsa gore morutwana o godisa dikgono tse di batlegang le go tlhaloganya. Dipholo tsa ditirwana tsa tlhatlhobo tsa letsatsi le letsatsi ga di dirisediwe mabaka a go falola le a go neela setifikeiti..

## 4.3 TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG

Ditlhatalhobo tsotlh tse di tsenyeletsang lenaneo la tlhatlhobo e e tlhomameng la ngwaga le tsewa e le Tlhatlhobo e e tlhomameng. Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di tshwaiwa le go rekotiwa ka tlhomamo ke morutabana mo mabakeng a tsweletsopole le go rebola disetefikeiti. Ditlhatalhobo tsotlh tse di tlhomameng di tshwanetse go lekanyediwa go direla mabaka a netefaletso ya boleng le go netefatsa gore maemo a a maleba a a tshegetswa.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e neela barutabana mokgwa o o rulaganeng wa go tlhatlhoba gore barutwana ba tswelela pele jang mo mophatong le serutweng se se rileng. Dikao tsa tlhatlhobo e e rulaganeng di akaretsa, diteko, ditlhatalhobo, ditiro tse di diragadiwang, diporojeke, ditlhagiso tsa

molomo, ditshupetso, ditiragatso, j.j. (jaaka go boeletsa kgang, bapisa), phitlhelelo (jaaka go diragatsa), Tlhamo, go tsaya karolo mo ditirwaneng tsa molomo (jaaka puisano, mmuisano, puisano ), ditirwana kwalwa (jaaka go feleletsa letlhare la tiro, go kwala ditemana kgotsa mefuta ya ditlhlangwa ), jalo-jalo.

Maitlhomo mo go tlhameng Lenaneo la Tlhatlhobo ke go netefatsa kamogelesego, ikanyego, thokgamo le selekano sa tlhatlhobo go neela kaelo e e tlhaloganyesegang mo mefuteng ya ditirwana le diphesente tse di abetsweng nngwe le nngwe ya dikgono mo tirong. Gape e lebelela tsepamiso mo tlhatlhobong, se, se tlhalosa tsela e ditiro di tshwanetseng tsa dirwa ka yone.

Mo tlhatlhobong e e tlhomameng, dirisa memorantamo, ruburiki, lenanenetefatso le sekale sa go lekanyetsa le gape sona sediriswa le didiriswa tse dingwe tsa go tlhatlhoba jaaka go tlhokomela, tlhatlhoba le go rekota maemo a tlhaloganyo le bokgoni jwa barutwana. Tlhophya sediriswa sa tlhatlhobo se se maleba thata le mofuta wa tirwana. Sekao, ruburiki e maleba thata go feta memorantamo mo setlhaweng sa boitlhamed. Memorantamo o botoka thata mo tekong ya mopeleto kgotsa mo tirwaneng ya tekatlhaloganyo e e buisitsweng.

#### **4.3.1 Ditlhokego tsa tlhatlhobo ya Puo ya Gae**

Lenaneo le le tlhomameng la tlhatlhobo ya mephato 4-6 le bopilwe ka ditiro di le supa (7 ) tse di dirang 75% ya maduo a tlhatlso le 25% ya maduo a tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga

Ditlhokego tsa tlhatlhobo e e tlhomameng tsa Puo ya Gae di ka mokgwa o o latelang:

- Ditiro di le pedi tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di fediwe kwa bokhutlong jwa kgweditharo e nngwe le e nngwe ya dikgweditharo tse tharo tsa ntlha, go dirwe tiro e le nngwe mo kgweditharong ya bone. Nngwe ya ditiro e tshwanetse e nne tlhatlhobo ya bogare jwa ngwaga. Palogotlhe ya ditiro tse di ditlhomameng e tshwanetse go nna di le supa. Ditiro tse di tlhomameng tse di le supa, di dira 75% ya maduo otlhe a Puo ya Gae mo Mephatong 4, 5, le 6. Maduo a tlhatlhobo e e tlhomameng a tla akaretsa a tlhatlhobo ya bogare jwa ngwaga.
- Tiro nngwe le nngwe ya tlhatlhobo e e tlhomameng ya ntlha mo kgweditharong, e tshwanetse go dirwa mo bogareng jwa kgweditharo, e leng gore, ke beke ya 5. Tiro nngwe le nngwe ya tlhatlhobo e e tlhomameng ya bobedi mo kgweditharong e tshwanetse go dirwa go ela kwa bofelong jwa kgweditharo.
- Kwa bofelong jwa ngwaga go tla nna le tlhatlhobo e maduo a yona a tla balelwang go 25%.
- Tiro nngwe le nngwe ya tlhatlhobo e e tlhomameng e tshwanetse go akaretsa ditirwana tse di tlhatlhobang go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa, le dipopego tsa puo le melawana, mme e tshwanetse go diragala mo tsamaong ya malatsi. Dipopego tsa puo le melawana di tshwanetse go tlhatlhojwa di le mo tirisong.
- Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di tshwanetse go tlhatlhoba tlhatlhhamano ya dikarolo tsa dikgono tsa puo gore dikarolo tsa botlhokwa di tle di tlhatlhjwe mo tsamaong ya kgweditharo le ngwaga. Netefatsa gore dikarolo tse di tlhatlhjwang di setse di kile tsa tlhatlhjwa ka mokgwa o o sa tlhomamang le barutwana ba setse ba neetswe pegelo pele ga tlhatlhobo e e tlhomameng.
- Mo Kgatong ya Magareng ditlhatalhobo tsotlhhe ke tsa mo sekolong.

#### 4.3.2 Mefuta ya tiro ya kgweditharo

Mefuta ya tlhatlhobo e e dirisiwang e tshwanetse go nna maleba le dingwaga le maemo a kgolo a tlhaloganyo ya morutwana. Go tlhamiwa ga ditirwana tse, go tshwanetse ga akaretsa diteng tsa serutwa le go akaretsa ditirwana tse di farologaneng tse di tlhametsweng go fitlhelela maikaelelo a serutwa. E tshwanetse go ikaega mo kitsong le dikgono tse di dirilweng mo kgweditharong eo. Dirisa dithulaganyo tsa kgweditharo mo mophatong o mongwe le o mongwe go tlhopha mofuta wa ditirwana le go rulaganya dikgono tse di tlhogekang mo karolong nngwe le nngwe ya tiro ya tlhatlhobo e e tlhomameng. Sekao, fa o rulaganya karolo ya setlhengwa sa tlhamo mo Mophatong wa 4, Kgweditharo ya 1 mme o batla barutwana go kwala leboko, o ka solo fela gore ba kgone go kwala dipolelo tse di lekalekanang tse di rumisang ka gonse seo e tla bo e le se o ba se rutileng. Fa o rulaganya setlhengwa sa tshedimosetso mo kgweditharong ya ntlha, ba tla tshwanelo go se kwala ba dirisa foreimi/letlhomeso le le maleba. Fela jalo ka go reetsa le go bua, ga o a tshwanelo go kopa barutwana go neela puo e khutshwane mo Mophatong 4, mo Kgweditharong 1, ka gore seo se rutwa fela morago ga nakwana.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e tshwanetse go akaretsa dipotso tsa maemo a tlhaloganyo a a farologaneng jaaka go bontshitswe fa tlase. Dipotso tse di farologaneng jaaka dipotso tsa tlhophe e e anameng, dipotso tsa karabonngwe, dipotso tsa go bapisa le dipotso tse di tlamaletseng di dirisiwe.

#### Lenane la maemo a tlhaloganyo a tlhatlhobo

Maemo a dipotso tsa tlhaloganyo	Tirwana	Phesente ya tiro
<b>Tshedimosetso ka tlhamalalo (Maemo 1)</b>	<p>Dipotso tse di dirang ka tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka bottlalo mo setlhengweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela maina a dilo/a batho/a mafelo....</li> <li>• Bolela dintlha/mabaka/dikakanyo...</li> <li>• Supa mabaka/batho/</li> <li>• Neela lenaane la dintlha/maina/mabaka...</li> <li>• Tlhalosa lefelo/motho/semelo...</li> <li>• Anela tiragalo/maitemogelo...</li> </ul> <p>Dipotso tse di batlang tshekatsheko, tlamaganyo kgotsa thulaganyo ya tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka bottlalo mo setlhengweng.</p> <p>Sobokanya dintlhakgolo/ dikakanyokgolo/maungo le ditlamorago...</p> <p>Kgobokanya dilo tsa ka gale/ mabaka...</p> <p>Bolela dintlha tsa tshwano le tsa pharologano</p> <p>Neela peodintlha ya...</p>	<b>Maemo 1 le 2: 40%</b>
<b>Thulaganyo sešwa (Maemo 2)</b>		
<b>Go ipopela bokao (Maemo 3)</b>	<p>Dipotso tse di tlhokang gore motlhatlhajoja a dirise tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka bottlalo mo setlhengweng, a e dirise mo maemong a maitemogelo a gagwe a botho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa kakanyokgolo ...</li> <li>• Bapisa dikakanyo/maitsholo/ditiragatso (ditiro)...</li> <li>• Maikemisetso/maitsholo/tshusumetso/lebaka... la mokwadi (kgotsa moanelwa) ke eng?</li> <li>• Tlhalosa sebako/ditlamorago tsa ...</li> <li>• Tiragalo/tshwaelo/maitsholo (jalo jalo) a senola eng ka moaned/ mokwadi/ moanelwa ...</li> <li>• Tshwantshiso/tshwantshanyo/setshwantsho se ama jang go tlhaloganya ga gago ...</li> <li>• O akanya gore poelo/ditlamorago (jalo jalo) tsa tiragalo/maemo a e tla nna eng ...</li> </ul>	<b>Maemo 3: 40%</b>

Maemo a dipotso tsa tlhaloganyo	Tirwana	Phesente ya tiro
<b>Tlhatlhobo (Maemo 4)</b>	<p>Dipotso tse di dira ka dikatlholo tse di ka ga meetlo le boleng. Tsona di akaretsa dikatlholo ka ga bonnete, boikanyego, dintlha le dikakanyo, kamogelesego, tlhaloganyo le go ntsha mabaka, le ditlhagiso di tshwana le keletso le kamogelo ya ditshwetso le ditiragalo (ditiro) go ya ka meetlo ya maitsholo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A o akanya gore se se tlhagang se a ikanyega/se na le bonnete/a se a kgonega ...?</li> <li>• A ngangisano ya mokwadi e a amogelesega/ e na le tlhaloganyo/ e a khutlisa ...</li> <li>• Tshwaela ka tsenelelo ka tiragalo(tiro)/ maikemisetso/ tshusumetso/ maitsholo/ tshitsinyo/ bokao ...</li> <li>• A o dumelana le kemo/polelo/temogo/thanolo ...</li> <li>• Ka mokgwa o o bonang dilo ka teng, a mokwadi/moanedi/moanelwa o siame fa a tshitsinya gore/ a bulela gore ...</li> <li>• A maitsholo/ mekgwa/ tiro ya moanelwa e a lettelesega/ amogelesega mo go wena? Tshegetsa karabo ya gago ka lebaka.</li> </ul>	
<b>Kgatlhegelo (Maemo 5)</b>	<p>Dipotso tse di ikemiseditse go tlhatlhoba ditlamorago tsa saekholoji le temogo ya bontle jwa setlhangwa mo motlhatlhjweng. Di tota tsibogo ya maikutlo mo diteng, go inyalanya le baanelwa kgotsa ditiragalo, le tsibogo ya mokwadi mo tirisong ya puo (jaaka tlhopho ya mafoko le botshwantshi).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bua ka tsibogo ya gago mo setlhangweng/ tiragalang/ maemong/ kgotlheng/ pitlaganong ...</li> <li>• A o inyalanya le moanelwa ka kutlwelobothhoko? kgato/ tshwetso efe e o ka bong o e tshotse fa o ka bo o ne o le mo maemong a a tshwanang le ao?</li> <li>• Tshwaela ka tiriso ya puo ya mokwadi ...</li> <li>• Bua ka nonofa ka setaele/ matseno/ bokhutlo/ botshwantshi/ tshwantshiso/ tiriso ya ditogamaano tsa poko/ ditlamaganyo (didiriswa) tsa dikwalo ... tsa mokwadi</li> <li>• Buisanang/Tshitsinya ka tirisopuo ya mokwadi....</li> <li>• Buisana ka tlhotlheletso ya setaele, matseno/bokhutlo/boikakanyetsi/ tshwantshiso/tiriso ya bohegeniki jwa poko/tlhaolo ya mafoko...</li> </ul>	<b>Maemo 4 le 5:</b> <b>20%</b>

#### 4.4 LENANEO LA TLHATLHOBO

Lenaneo la tlhatlhobo le tlhamilwe go anamisa ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo dirutweng tsotlhe mo sekolong go ralala kgweditharo. Lenaneo la tlhatlhobo le tshwanetse go thalwa ke sekolo go bontshiwa matlha a ditiro di tla dirwang ka ona.

##### Ditlhokego tsa dirutwa

Ditlhokego tsa go tlhama tiro di neetswe ka diphesente. Fa lenaneo le supa diphensente di le 20 tsa dikgono tsa puo, go raya gore mo kabong ya bofelo ya maduo a kgonon ya puo e tshwanetse go nna diphesente di le 20 ya maduo otlhe e seng maduo a le 20. Dikolo ga di a lekanyetswa go palo ya maduo e e abetsweng kgonon ya puo fela fa e le gore bokete jwa kgonon ya serutwa se sengwe le se sengwe bo tsewa tsia go ya ka phesente e e abilweng mo lenaneong la tlhatlhobo. Sekao, mo Mophatong wa 4, teko ya kitso ya puo e ka nna maduo a le 50 kgotsa go feta, fela fa bokete bo sa fete bokete jwa diphesente tse di supilweng mo lenaneong la tlhatlhobo.

Mo dikarolong tsa dikgato tsa go kwala/thulaganyo, kgotsa dikgato tsotlhe di tshwanetse go tlhatlhajo wa gangwe mo kgweditharong. Boleele jwa ditlhengwa tse di kwalwang tse di bontshitsweng mo kgaolong ya 3.3 di tshwanetse tsa kgomarelwa.

Mananeo a a latelang a neelana ka ditlhokego tsa tlhatlhobo e e tlhomameng ya Dipuo tsa Gae:

**Lenane la Lenaneo la Tihathlubo**

<b>Kgweditharo 1</b>			
<b>Mophato 4</b>	<b>Mophato 5</b>	<b>Mophato 6</b>	
<b>Tiro 1</b>	<b>%</b>	<b>Tiro 1</b>	<b>%</b>
Setlhangwa sa kanelo/thaloso		Setlhangwa sa kanelo/thaloso	Setlhangwa sa kanelo/thaloso
Go reetsa le Go bua ka balosika/ditsala/diphologolo tsa legae/motshameko o ke o ratang/ditiragalo tsa jaanong	25	Go reetsa le Go bua ka balosika/ditsala/diphologolo tsa legae/motshameko o ke o ratang/ditiragalo tsa jaanong	20
Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15
Puisetsogodimo	20	Puisetsogodimo	20
Akanya/tshwaela ka dikgang/ setlhangwa se se buisitsweng ka nosi	15	Akanya/tshwaela ka dikgang/ setlhangwa se se buisitsweng ka nosi	15
Kwala temana ka balosika/ ditsala/diphologolo tsa legae/ motshameko o ke o ratang/ ditiragalo tsa jaanong	25	Kwala temana ka balosika/ ditsala/diphologolo tsa legae/ motshameko o ke o ratang/ ditiragalo tsa jaanong	30
<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>
<b>Tiro 2</b>	<b>%</b>	<b>Tiro 2</b>	<b>%</b>
Dikwalo (Poko )		Dikwalo (Poko )	Dikwalo (Poko )
Go reetsa le go buisana ka pok'o	20	Go reetsa le go buisana ka pok'o	20
Tekathaloganyo	30	Tekathaloganyo (Poko)	30
Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	20	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	20
Go kwala pok'o	30	Go kwala pok'o	30
<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>

Mophato 4			Mophato 5			Mophato 6		
Tiro 1	%		Tiro 1	%		Tiro 1	%	
<b>Kgweditharo 2</b>								
Sethangwa sa tshedimosetso			Sethangwa sa tshedimosetso			Sethangwa sa tshedimosetso		
Tekothaloganyo ya theetsso (Go reetsa le go tsibogela dithhangwa tsa ditaelo)	25		Go reetsa le go tsibogela dithhangwa tsa ditaelo	20		Go reetsa le go tsibogela dithhangwa tsa ditaelo	20	
Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15		Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15		Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15	
Puisetsogodimo	20		Puisetsogodimo	20		Puisetsogodimo	15	
Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	15		Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	15		Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	20	
Go kwala sethangwa sa ditaelo	25		Go kwala sethangwa sa ditaelo	30		Go kwala sethangwa sa ditaelo	30	
<b>Palogothe</b>	<b>100</b>		<b>Palogothe</b>	<b>100</b>		<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	
<b>Tiro 2 (Teko/Tlhatlhobo ya Seetebosigo)</b>								
Pampiri 1: Tiro ya molomo: puisetsogodimo, go reetsa le go bua	30		Pampiri 1: Tiro ya molomo: puisetsogodimo, go reetsa le go bua	30		Pampiri 1: Tiro ya molomo: puisetsogodimo, go reetsa le Go bua	30	
Pampiri 2: (diura di le 2) Tekathaloganyo ya puiso	25		Pampiri 2: (diura di le 2) Tekathaloganyo ya puiso	25		Pampiri 2: (ura e le 1) Go kwala-dithhamo le	25	
Puo mo tirisong	15		Puo mo tirisong.	15		Dithhamo le dithhangwa tsa tirisano	15	
Go kwala: Dithhamo le dithhangwa tsa tirisano	20		Go kwala: Dithhamo le dithhangwa tsa tirisano	10				
<b>Palogothe</b>	<b>100</b>		<b>Palogothe</b>	<b>100</b>		<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	

Kgweditharo 3					
Tiro 1	%	Tiro 1	%	Tiro 1	%
Dithhangwa tsa kanélo		Dithhangwa tsa kanélo		Dithhangwa tsa kanélo	
Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	15
Puisetsogodimo	20	Puisetsogodimo	20	Puisetsogodimo	15
Akanya/tshwaelaka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	15	Akanya/tshwaelaka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	15	Akanya/tshwaelaka dikgang/ sethangwa se se buisitsweng ka nosi	20
Ikwalele kgangkhutshwe	25	Ikwalele kgangkhutshwe	30	Ikwalele kgangkhutshwe	30
<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	<b>Palogothe</b>	<b>100</b>
Tiro 2	%	Tiro 2	%	Tiro 2	%
Mmuisano/Terama		Mmuisano/Terama		Mmuisano/Terama	
Go reetsa le Go buisa		Go reetsa le Go bua		Go reetsa le Go bua	
Ketsiso ya motshameko wa maemo a a twaelegileng/ tiragalo e e twaelegileng	25	Ketsiso ya motshameko wa maemo a a twaelegileng/ tiragalo e e twaelegileng	20	Ketsiso ya motshameko wa maemo a a twaelegileng/ tiragalo e e twaelegileng	20
Tekathaloganyo	30	Tekathaloganyo	30	Tekathaloganyo	30
Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	20	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	20	Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong	20
Kwala mmuisano	30	Kwala thadiso ya buka	30	Kwala teramakhutshwe ya serala	30
<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	<b>Palogothe</b>	<b>100</b>	<b>Palogothe</b>	<b>100</b>

		Kgweditlharo 4			
Tiro 1	%	Tiro 1	%	Tiro 1	%
Sethangwa sa tshedimosetso se nang le ditshwantsho (sethangwaponos tshedimosetso)		Sethangwa sa tshedimosetso se nang le ditshwantsho (sethangwaponos tshedimosetso)		Sethangwa se nang le ditshwantsho (sethangwaponos tshedimosetso)	
Tekathaloganyo ya theetsa (go reetsa le Go bua kamotlotlo )	25	Tekathaloganyo ya theetsa (Go reetsa le Go bua ka motlotlo)	20	Tekathaloganyo ya theetsa (Go reetsa le Go bua ka motlotlo)	20
Dipopego tsa puo le melawana go tswa mo papatsong	15	Dipopego tsa puo le melawana go tswa mo papatsong	15	Dipopego tsa puo le melawana go tswa mo papatsong	15
Puisetsogodimo	20	Puisetsogodimo	20	Puisetsogodimo	15
Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se ipuiseditsweng	15	Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se ipuiseditsweng	15	Akanya/tshwaela ka dikgang/ sethangwa se ipuiseditsweng	20
Kwala papatso	25	Kwala papatso	30	Kwala papatso	30
<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>

		Tiro 2 (Thathlubo ya bofelo jwa ngwaga)			Tiro 2 (Thathlubo ya bofelo jwa ngwaga)		
Tiro 1	%	Tiro 1	%	Tiro 1	%	Tiro 1	%
Pampiri 1: Tiro ya Molomo: Puisetsogodimo, Go reetsa le Go bua	30	Pampiri 1: Tiro ya Molomo: Puisetsogodimo, Go reetsa le Go bua	30	Pampiri 1: Tiro ya Molomo Puisetsogodimo, Go reetsa le Go bua	30	Pampiri 1: Tiro ya Molomo Puisetsogodimo, Go reetsa le Go bua	30
Pampiri 2: (Diura di le 2) Tekathaloganyo ya puiso Go kwala: Dithhamo tirisano	25	Pampiri 2: (Diura di le 2) Tekathaloganyo ya puiso Puo mo tirisong Go kwala: Dithhamo tirisano	25	Pampiri 2: (Ura e le 1) Go kwala: Dithhamo le ditshangwa tsa tirisano	20	Pampiri 2: (Ura e le 1) Go kwala: Dithhamo le ditshangwa tsa tirisano	10
Dithhamo le ditshangwa tsa tirisano	15						
	20						
	10						
<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>	<b>Palogothle</b>	<b>100</b>

**Tlhatlhobo ya mo sekolong le Ditolhatlhobo tsa Mephato 4-5**

Lenaneo la Tlhatlhobo				
Tlhatlhobo ya mo sekolong mo kgweditharong				
Tlhatlhobo ya mo sekolong 75%	Kgweditharo 1: Ditiro di le 2	Kgweditharo 2: Tiro e le 1 + Tlhatlhobo e le 1 ya bogare jwa ngwaga e e akaretsang:  Dipampiri di le 2:  Pampiri 1: Tiro ya molomo,  Puisetsetsogodimo, Go reetsa le Go bua  Pampiri 2: (diura di le 2) Pampiri e e lotagantsweng (Tekatlhologanyo, Puo le: go kwala_ditlhamo le ditlhlangwa tsa tirisano)	Kgweditharo 3: Ditiro di le 2	Kgweditharo 4: Tiro e le 1
<b>DITLHATLHOBO</b> 25%	Tlhatlhobo e le 1 ya bofelo jwa ngwaga e e akaretseng:  Dipampiri di le 2:  <b>Pampiri 1:</b> Tiro ya molomo: Puiso, Go reetsa le go bua  <b>Pampiri 2:</b> (diura di le 2) Pampiri e e lotagantsweng (Tekatlhologanyo, puo le go kwala-Ditlhamo le ditlhlangwa tsa tirisano)			

**Tlhatlhobo ya mo sekolong le Ditlhatlhobo tsa Mophato 6**

Lenaneo la Tlhatlhobo				
Tlhatlhobo ya mo sekolong mo kgweditharong				
Tlhatlhobo ya mo sekolong 75%	Kgweditharo 1: Ditiro di le 2	Kgweditharo 2: Tiro e le 1 + Tlhatlhobo e le 1 ya bogare jwa ngwaga e e akaretsang: Dipampiri di le 2: (diura di le 2) Pampiri 1: Tiro ya molomo, Puisetsetsogodimo, Go reetsa le Go bua Pampiri 2: Pampiri e e lotagantsweng (Tekatl- haloganyo, puo le go kwala)	Kgweditharo 3: Ditiro di le 2	Kgweditharo 4: Tiro e le 1
<b>DITLHATLHOBO</b> <b>25%</b>				

**SEBOPEGO SA DIPAMPIRI TSA DITLHATLHOBO TSA MEPHATO 4 – 6.****MOPHATO 4 - 5**

Thadiso e e tshitsintsweng ya dipampiri tsa bogare le bofelo jwa ngwaga tsa Puo ya Gae mo mephatong 4-5 ke tse di latelang:

PAMPIRI	TLHALOSO	%: MADUO: MEPHATO.4 LE 5
1	Tiro ya molomo: Puiso, Go reetsa le Go bua	30
2 (diura di le 2)	Go buisa tekatlhologanyo, Puo mo tirisong Go kwala-Ditlhamo le ditlhawga tsa tirisano	25 15 20 10
<b>PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO</b>		100

**Mophato 6**

Thadiso e e tshitsintsweng ya dipampiri tsa bogare le bofelo jwa ngwaga tsa puotlaleletso ya ntlha mo mophatong 6 ke tse di latelang:

PAMPIRI	TLHALOSO	%: MOPHATO.6
1	Tiro ya molomo: Go buisa, go reetsa le go bua	30
2 (Ura e le 1)	Go kwala: Ditlhamo le ditlhawga tsa tirisano	20 10
3 (Ura e le 1)	Tekatlhologanyo ya puiso Puo mo tirisong	25 15
<b>PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO</b>		100

**Sebopego se se tshitsintsweng sa nngwe le nngwe ya dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa mephato 4 – 5**

PAMPIRI	KAROLO	Maduo	
1	<b>Tiro ya molomo: Go buisa/ Go reetsa/ Go bua</b>	<b>Mophato 4</b>	<b>Mophato 5</b>
	A: Puisetsgodimo	15	15
	B: Go reetsa le Go bua: Puo e e ipaakanyeditsweng / Puo e e sa ipaakanyetswang / mmuisano / potsotherisano / ngangisanyo / tiragatso / ketsiso / dipuisano / tekatlhologanyo ya theetso / motshamekoketso ( <i>mime</i> )	15	15
	<b>PALOGOTLHE YA PAMPIRI 1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
2  (diura di le 2)	<b>Puo mo tirisong</b>	<b>MOPHATO 4</b>	<b>MOPHATO 5</b>
	A: Tekatlhologanyo  (Mefuta e e farologaneng ya ditlhanga e ka dirisiwa go akaretsa ditlhanga tsa pono le ditshwantsho)	30	30
	B: Puo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipopego tsa puo (mafoko le dipolelo) di tshwanetse go tlhatlhojwa mo tirisong go dirisiwa ditlhanga tse di farologaneng</li> <li>• Temogo ya puo e e tseneletseng</li> </ul>	15	15
	<b>Go kwala</b>		
	A: Tlhamo e le nngwe.  Mephato 4-6: kanelo / tlhaloso. (Ka tswee tswee, ela tlhoko gore palo ya mafoko le ditemana tsa mephato e e farologaneng di a totobadiwa)	20	20
	B: Setlhanga se le sengwe – sa tirisano  Lekwalo la semmuso le le e seng la semmuso go ya kwa bobegakgannyeng /makwalo a semmuso a: kopo/, go supa ngongorego, go uthwela botlhoko, taletso, ditebogo, Go akgola motho ka tiro e ntle, le Makwalo a kgwebo / Makwalo a botsalano / diathikele le dikholomo tsa makasine / Memorantamo / Metsotso le Mananetema, Diathikele le dikholomo tsa makwalodikgang / Tsa botshelo jwa moswi/ Dipegelo (Tse di tlhomameng le tse di sa tlhomamang) / Dithadiso tsa dibuka / Dipuo tse di tlhomameng le tse di sa tlhomamang tse di kwadilweng / lekwaloikitsiso / ditlhanga tsa botseleganyi / Diboroutshara / Dipotsotherisano tse di kwadilweng / Dipuisano	10	10
	<b>PALOGOTLHE YA PAMPIRI YA 2</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>MADUOKAKARETSO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Popego e e tshitsintsweng ya nngwe le nngwe ya dipampiri tsa tlhatlhobo tsa mophato 6**

PAMPIRI	KAROLO	
1	<b>Tiro ya molomo: Go buisa/ Go reetsa/ Go bua</b>	<b>Maduo</b>
	A: Puisetsogodimo	15
	B: Go reetsa le Go bua: Puo e e ipaakanyeditsweng/Puo e e sa ipaakanyetswang / Mmuisano /potsotherisano / ngangisano / tiragatso / ketsiso / dipuisano / tekatlhaloganyo ya theetso / go boka motho kgotsa sengwe / motshamekoketso (mime)	15
	<b>PALOGOTLHE YA PAMPIRI 1</b>	<b>30</b>
2	<b>Puo mo tirisong</b>	
	A: Tekatlhaloganyo  (Mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa e ka dirisiwa go akaretswa ditlhangwa tsa pono le ditshwantsho)	25
	B: Puo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipopego tsa puo (mafoko le dipolelo) di tshwanetse go tlhatlhojwa di le mo tirisong go dirisiwa ditlhangwa tse di farologaneng</li> <li>• Temogo ya puo e e tseneletseng</li> </ul>	15
	<b>PALOGOTLHE YA PAMPIRI 2 (Ura e le 1)</b>	<b>35</b>
3	<b>Go kwala</b>	
	A: Tlhamo e le nngwe  Mephato 4-6: kanelo / tlhaloso (Tswee tswee, ela tlhoko gore palo ya mafoko le ditemana tsa mephato e e farologaneng e totobaditswe fa tlase ga 3.3.2 ya tokomana e)	20
	B: Setlhangwa se seleele se le sengwe sa tirisan.  Makwalo a semmuso le a e seng a semmuso ago ya kwa bobegakganyeng /Makwalo a go dira kopo, kopo, go supa ngongorego, go utlwela bothhoko, taletso, ditebogo, Go akgola motho ka tiro e ntla, le Makwalo a kgwebo / Makwalo a botsalano / diathikele tsa dimakasini le dikholomo / Memorantamo / Metsotso le Mananetema (di bodiwe di kopantswe), Diathikele tsa makwalodikgang le dikholomo / Tsa botshelo jwa moswi/ Dipegelo (Tse di tlhomameng le tse di sa tlhomamang) / Dithadiso tsa dibuka / Dipuo tse di tlhomameng le tse di sa tlhomamang tse di kwalwang / Iekwaloikitsiso / ditlhangwa tsa botseleganyi / Diboroutshara / Dipotsotherisano tse di kwalwang/ Dipuisano tse di kwalwang (Tswee tswee ela tlhoko gore palo ya mafoko le ditemana tsa mephato e e farologaneng e totobaditswe fa tlase ga 3.3.2 ya tokomana)	10
	<b>PALOGOTLHE YA PAMPIRI 3 (Ura e le 1)</b>	<b>35</b>
<b>MADUOKAKARETSO</b>		<b>100</b>

#### 4.5 GO REKOTA LE GO BEGA

Go rekota ke tsamaiso e mo go yona morutabana a kwalang maemo a tiragatso ya morutwana mo tirong e e rileng ya tlhatlhobo. E bontsha go tswelela ga morutwana mo go fitlheleleng kitso jaaka e tlhagisitswe mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go tlamelabopaki jwa go tsweletsa kgolo ya diteng tsa gagwe mo mophatong le go iketleetsa ga gagwe mo tsweletsong kgotsa mo go faloleng go ya kwa mophatong o mongwe. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go dirisediwa go netefatsa tsweletso e e dirlweng ke morutabana le barutwana mo dikgatong tsa go ruta le go ithuta.

Go bega ke tsamaiso ya go tlhaeletsa ka moo morutwana a dirang ka teng, go barutwana, batsadi, dikolo, le botlhe ba ba nang le seabe. Go dira ga morutwana go ka begiwa ka ditsela di le dintsi. Tsona di akaretsa dikaratapego, dikopano tsa batsadi, malatsi a go etela sekolo, dikhonferense tsa motsadi le morutabana, go letsamegala, makwalo, makwalodikgang a phaposi kgotsa sekolo, jalo jalo. Barutabana mo mephatong yothle ba bega ka diphesente go lebagana le serutwa. Maemo a a farologaneng a diphitlhelelo le diphesente tse di dumelanang le tsona di supilwe mo lenaneong le le fa tlase.

#### DIKHOUTU LE DIPHESENTE TSA GO REKOTA LE GO BEGA

DIKHOUTU TSA SEEMO	TLHALOSO YA BOKGONI	PHESENTE
7	Phitlhelelo ka dinaledi	80 – 100
6	Phitlhelelo ka matsetseleko	70 – 79
5	Phitlhelelo e e tletseng	60 – 69
4	Phitlhelelo e e itumedisang	50 – 59
3	Phitlhelelo ka tekano	40 – 49
2	Phitlhelelo e e potlana	30 – 39
1	Ga a fitlhelela	0 – 29

Elatlhoko: Sekale sa dinthi di le supa se tshwanetse go nna le ditlhaloso tse di tlhamaletseng tse di neelanang ka tshedimosetso ya maemo a mangwe le a mangwe.

Barutabana ba tla rekota maduotota go lebagana le tiro ba dirisa letlhare la maduo, ba bo ba bega ka diphesente go lebagana le serutwa mo karatapegong ya morutwana.

#### 4.6 TEKANYETSO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO

Tekanyetso e kaya tsamaiso e e netefatsang gore ditiro tsa tlhatlhobo di lekanetse, di a amogelesega, e bile di a ikanyega. Tekanyetso e tshwanetse go diragadiwa mo maemong a sekolo, segopa, sedika, porofense le a bosetshaba. Ditiro tsa tekanyetso e e tletseng e bile e le maleba, di tshwanetse go rulaganngwa gore go netefadiwe boleng jwa ditlhatlhobo tsa dirutwa tsotlhe. Seno se tshwanetse go dirwa bonnye gangwe mo kgweditharong.

Tekanyetso e tshwanetse go netefatsa gore ditlhatlhobo tsotlhe di a amogelesega, ke tse di sa gobeleleng, di a ikanyega le go lekana. Kamogelesego e tlhalosa gore tirwana e tshwanetse go fitlhelela dikgono tse di rutilweng go latela dikgono tse di supilweng mo tokomana ya pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo. Tiro e tshwanetse go lekanyetsa diphitlhelelo tsa maemo a dikgono tse di totobetseng. Mo go rulaganngwa dipotso tsa tekatlhaloganyo, sekaobokgoni jwa morutwana jwa go ranola le go tlama ganya tshedimosetso e e filweng mo setlhangweng e seng go botsa dipotso tsa kitsokakaretso e e amanang le setlhangwa e tshwanetsego e lekanyetswa.

Balekanyetsi mo kgatong ya kwa sekolong ba tshwanetse go neela ditshwaelo tse di nang le boleng tse di ikaegileng ka ditlhokego tse di filweng fa godimo go netefatsa gore tirigatso ya tlhatlhobo kwa sekolong e a tiisiwa/gatelelw. Tekanyetso e ka se nne fela go lebelela gore a palo ya ditirwana e dirilwe kgotsa memorantamo o dirisitswe sentle. Mo Dipuong go raya gore molekanyetsi o tla neela ditshwaelo tse dintle, godimo ga dilo tse dingwe, ka maemo a go botsa dipotso mo tekatlhologanyong; palo ya go kwala ditlhawga tse dileele, boleng jwa didiriswa tsa tlhatlhobole ditshono tsa kgolo tse di neetsweng le go dira ga morutabana ka dibuka tsa barutwana le bosupi jwa tiragatso/ tswelelo ya barutwana.

Dikgato tsa tekanyetso di tshwanetse gape go netefatsa gore selekanyo se se neetsweng se tlhomame go ralala diphaposi tsotlhe mo mephatong, le mephato yotlhe mo kgatong, sekao, selekanyo sa 3 se se neelwang ke morutabana mongwe se tshwanetse go emela maemo a a lekanang kongo le kitso jaaka selekanyo se se lekanang se se neelwang ke morutabana yo mongwe. Ka jalo, go botlhokwa go ditlhogo tsa dirutwa go dira tekanyetso ya mo sekolong ka metlha.

## 4.7 KAKARETSO

Lokwalo lo lo buisiwe mmogo le:

### 4.7.1 *National Protocol for Assessment Grades R – 12*

**4.7.2** Dikaedi tsa tlhatlhobo tse di totileng serutwa jaaka di tsentswe mo tokomaneng ya pholisikakangwa: *National Policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement, Grade R – 12*

## LENAANEFOKO

**akeronimi** – lefoko le le agiwang ka go kapodisa ditlhaka/mafoko a ntlha a polelwana kgotsa leina (sekao; DIRT – Didiriswa tsa go Ithuta, go Ruta le Tshegetso).

**baakanya diphoso** – go ntsha diphoso tsa mokwalo le matshwao a puiso a etswe tlhoko.

**baamogedi** – bareetsi, babogedi, babuisi ba mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ka kakaretso.

**baanelwa** – batho ba mokwadi wa **porosa** a anelang ka ga bona, go tsenyeletsa le maina a bona

**boanedi** – ditlhaloso le dikarologantsho tsa baanelwa

**boakaretsi** – molawana o o reng thuto e fitlhelelwae ke barutwana botlhe ntle le go ba kgetholola ka ntlha ya bokoa bongwe jwa bona, e ka nna jwa dirwe tsa mmele kgotsa tlhaloganyo.

**bodiragatsi** – go tsaya karolo mo motshamekong, sekao, terama.

**boiphediso** – tiro e moithuti a batlang go e dira morago ga dithuto. (Dithuto tse a di tlhophileng tsa motheo di lebane le tiro eo.)

**boitlhamedi** – mafoko a setheo kgotsa borutegi jo bo rileng; e le mareo a a ka itsiweng ke ba setheo fela

**boitshimololedi** – boikakanyetsi jwa moithuti ka nosi jo bo kgethegileng, a bo ithaetse go tlhagisa kitso ya gagwe.

**bolau** – selo se se kotsi/se se ka senyang tse di siameng

**dikarolo tsa polelo** – dikarolwana tse di bopang polelo jk, lediri, sedirwa, letiro, dipolelwana jj.

**dipuisano** – ditherisano tse go ikaeletsweng gore go dumalanwe ka mogopolo pele go tsewa tshwetso kgotsa go dirwa sengwe

**dingangisano** – dikganetsano tse mo go tsona go nang le matlhakore a le mabedi ba bangwe ba dumelana le ntlha ba bangwe ba e ganetsa

**diponagalo** – dilo dingwe tse di itlhophileng tse di tlhaolang se sengwe go se sengwe jaaka leboko e farologana le padi. Sekao; Diponagalo tsa leboko ke: ditema, dipoleletso, moribo, morumo, jj.

**dipotso tse di sa batleng dikarabo** – jaaka “A lo batla go boela mo pusong ele ya tlhaolele?”

**dipotso tse di tseneletseng** – dipotso tse di lekang bogolo jang ka dikgaisano le go itumedisa.

**ditshwanelo tsa botho** – sengwe le sengwe se ka Molaotheo wa naga e leng tshwanelo ya moagi yo mongwe le yo mongwe, go se dira, bua, amogela jalo jalo kwa ntle ga go kgorelediwa kgotsa go kgoreletsa ba bangwe.

**emelela ntlha (go)** – go emelela se o se buang/kwalang ka mabaka.

**go phopholetsa** – go batla ka go utlweleta ka menwana o sa bone kgotsa go leka go tlhaloganya se o se utlwang ka go akanya.

**go tlhagisa ntlha ya gagwe** – go akgela kgotsa go tshwaela.

**godisa** – go oketsa kitso, bokgoni, kgotsa popego.

**ka botlalo** – go akaretsa dintlha tse dingwe tse di tlhokagalang kgotsa tse di tshegetsang.

**kaedi** – go thusa ka dikakanyo, dikeletso kgotsa tshedimosetso tse di nang le thuto nngwe ka maithomo a go rarabolola bothata go kgontsha batho go ikemela ka bobona.

**kagego** – thulaganyo ya setlhengwa go ya ka popego, bogolo.

**kgobokanyo ya dintlha** – go kgobokanya dintlha tse di tsamaelanang ka go di golaganya

**kgonya** – go ema go le go nnye mo gare ga sebaka/ mo go sa lebelelwang o bo o tswelela

**lebelela ka tsenelelo** – go lebelela lokwalo kgotsa go lo sekaseka ka maithomo a go bona bokao jo bo fitlhegileng le go le tlhaloganya.

**lebolelateng** – mofuta wa bolwetse jo mogare wa lona o atelang mo mading a motswasetlhabelo morago ga go tshwaediwa mme o koafatse masole a mmele.

**leetsi** – mafoko a a etsisang modumo wa sengwe.

**lekgotlhana** – ditlhophpha tsa go bua kgotsa go ngangisana tse di ka dirisiwang kgatlhanong le Mephato kgotsa dikolo tse dingwe, kgotsa mo phaposing barutwana ba kgaoganngwa ka ditlhhotshwana, yo mongwe le yo mongwe a bua ka karolwana e e rileng ya setlhogo se se tshwanang.

**lenaanenetefatso** – papetlana e go kwadilweng dintlha tse di tla lebelelwang fa tiro e e neetsweng e atlega kgotsa e sa atlege ka go feta di tshwaiwa mme morago go tsewe tshwetso e e maleba.

**letshwao** – sengwe se se tshwantshitsweng go tsibosa kgotsa go fetisa tshedimosetso/taelo. Sekao;

letshwao le, le tlhalosa gore mmino ga o a dumelwelwa, le, le bolela gore batho ba ba dirisang ditilo tsa

maotwana ba ka dirisa tulo e.

**mafoko a a bokaobontsi – sekao:** (i) Mothusi ke kgosi ya Bakgatla kgr: -ke moetapele wa morafe, o tlhomilwe go nna kgosi. (ii) Ke kgosi kwa tirong kgr: -ke ena yo mogolo ka maemo. (iii) Ke kgosi kwa lelapeng la gaabo kgr: -ke ena tibola ntha, ngwana wa ntlha.

**maitlhomo** – lebaka le le dirang gore sengwe se dirwe kgotsa se nne teng.

**makwalwatshwana** – mafoko a a kwalwang ka go tshwana fela a sa dume ka go tshwana e bile a farologana ka bokao, **sekao:** (i) tshela – wa botshelo le tshela – wa go tshela metsi, (ii) nama – e le sejo le nama – ya go phutholola maoto

**marara** – ditiragalo/dintlha tse dintsi tse di golaganeng di le thata go tlhaloganyega.

**matseno** – tlhaloso e e bottlalo ka ga sengwe se go buiwang kgotsa go kwadilweng ka ga sona/ e go gorosa mo dintlhakgolong tsa setlhengwa.

**madumatshwana** – mafoko a a kwalwang ka go tshwana gape a duma ka go tshwana ntswa a farologana ka bokao **sekao:** (i) kgala – go kgala ga seedi le kgala – ya ditlhong, (ii) tshela – wa botshelo le tshela – wa go tlola e ka nna tsela kgotsa noka jj

**mefutakwalo** – lereo le le dirisetswang mefuta ya dikwalo jaaka porosa, maboko, dipadi, dinaane le diterama.

**mefuta ya dipolelo** – go na le mefuta e e farologaneng ya dipolelo tse di jaaka dipotso, ditaelo, dipegelo jj.

**melawana** – ditlwaelo tse di amogelegileng ka kakaretso, e ka nna ka tsela ya boitshwaro, go buisana le batho ba bangwe kgotsa ka mo mafoko a tshwanetseng go latelana ka teng mo polelong.

**mogare wa lebolelateng** – lebelela **lebolelateng**

**mogopolو** – se motho a se akanyang; monagano.

**mokgwa** – ke tsela e tiro e dirwang ka ona.

**mokwalotlanyo** – go kwala ka motšini o o tlanyang, ka khomphiutha.

**namatsha** – go itumedisa tota.

**ngôka** – ôka sengwe ka go se kgatlha.

**nonofo** – go tlhagisa tiro ka mokgwa o o lebeletsweng o o atlegileng.

**ntlhakemo** – ntlha e mmui a e dibelang mo dipuisanong fa a neela mabaka a a maleba.

**nyalelano** – mogopolو le dikakanyo di dumelana sentle.

**pegelo** – go bega sengwe ka go se ranola ka maitlhomo a go senola bokao jwa sona.

**potsotherisano** – puisano gareng ga batho ba babedi kgotsa go feta, yo mongwe a botsa mme yo mongwe a araba.

**poloto** – tatelano ya ditiragalo tsa setlhengwa, di na le mabaka a a di tlholang.

**polotwana** – ditiragalopotlana tse di agelelang mo polotokgolong.

**puo ya botshwantshi** – puo e e tsenyeletsang dikapuo, maele, diane, le manatetshapuo a mangwe

**puo ya kgobelelo** – puo e e tsayang letlhakore e dira gore go nne thata go tsaya tshwetso e e siameng.

**puo** – tsela ya batho ya tlhaeletsano ka go bua, go kwala kgotsa puo ya matsogo ka tiriso ya mafoko a go dumelanwang ka ona.

**puo ya tikologo e e rileng** – puo e e buiwang ke batho fela ba tikologo kgotsa karolo e e rileng ya naga.

**puotlwaelo** – puo e e dirisiwang mo motlotlong fela go sa dirisiwe mafoko a a maleba/a a siameng kgotsa go sa latelwe melao le melawana ya tiriso ya puo.

**rerisana** – go leka go fitlhelela tumelano kgotsa go fitlhelela tumelano ka go tlosa dipelaelo dingwe fa mongwe a buisana le bangwe. Go leka go bona tsela kgotsa mokgwa wa go tlhaloganya se se buisiwang, reediwang kgotsa dirwang.

**rejisetara** – mafoko, mokgwa le thutapuo e e dirisiwang ke bakwadi/dibui mo mabakeng a a rileng

**segalo** – 1. lenseswe, modumo, bokibo le mosito fa motho a ne a bua kgotsa a opela.

**2.** tsela ya go kapodisa lefoko go fapaanya bokao jwa lona le a mangwe a a nang le modumo o o tshwanang le lona. Setswana se na le segalogodimo le segalotlase (sekao: tlháma le tlhàma)

**setlhanga** – tsela e motlhaeletsi a e dirisang go tlhagisa kgotsa go fetisa tshedimosetso jaaka: go kwala, bua, leba, supetsa jj.

**tebo ya matlho** – go eta o lebelela bareetsi ka go bua kgotsa o buisa.

**thadiso** – go neela ka tlhaloso ya mongwe, sengwe, buka, filimi kgotsa tiragalo ka mokgwa wa go kwala kgotsa go bua.

**thelelo** – go buisa ka maikutlo a a maleba le diteng, lenseswe le segalo di nyalelana e bile melao ya puiso yotlhe e nepagetse.

**thesorase – thanodi** ya makaelagongwe le malatodi.

**tomagano** – dikakanyo tse di tlhalosegang ka dikarolwana tsa tsona tsa go tlhalosa kgotsa go dira sengwe.

**thôôthôô** – sa nneta, se e leng sona tota.

**tiragatso** – 1. ditlamorago tse di nnang teng morago ga tiro e sena go dirwa/ go kwalwa.

2. go tshwantsha se se kwadilweng mo bukeng/terameng

3. go dira tiro e e kailweng

**tiriso ya puo** – ka mo puo e dirisiwang ka teng go lebilwe tiriso ya semmuso, tlötlofoko, kapodiso, jj. le gore e lebiseditswe mang, kae.

**tiro** – tiro e e newang barutwana go e dira, e ka nna go reetsa, go bua, kwala, lebelela, tlhotlhomisa jj.

**tlamanyi** – letshwao la puiso le le dirisediwang go kopanya mafoko a mabedi kgotsa go feta.

Sekao: molatlhwæ-le-bowa

**tlhaeletsano** – puisano ka mogala, lekwalo, seyalemowa, thelebešene le ka mokgwa mongwe le mongwe fela o o ka atlegisang kgorogo / thomelo ya molaetsa.

**tlhagisa** – 1. go neela tshedimosetso ka ga sengwe kgotsa kgang.

2. go supa tiro e e dirilweng

**tlhama** – ke sengwe se se simololwang kgotsa se se bopiwang ka maitlhomo a go neela tshedimosetso kgotsa go dirisiwa.

**tlhamo ya kakanyo** – tlhamo ya se se akantsweng/itlhahetsweng fela mme e se nneta.

**tlhaotsweng** – go eletsa kgotsa go laela tiriso ya sengwe mo karolong/setlhopheng/mophatong o o rileng ka nako e e rileng. Sekao; dikolo di ka elediwa kgotsa go laelwa go dirisa dibuka tse di rileng mo

mephatong e e rileng ka dingwaga tse di rileng, e le go nna le taolo ya tiriso le ya tekanyetso ya tsona.

**tlhatlhelela** – mokgwa wa go neela tshedimosetso go barutwana mo phaposing kgotsa bareetsi ka ga thuto e e rileng.

**tlhotlhadiphoso** – go sekaseka, lolamisa, go ntsha diphoso tsotlhe mo setlhaweng morago o nyalanye dintlha.

**tlhatlhoba/sekaseka** – tlhatlhobo ka mokgwa o o rileng go bona sebopego kgotsa gore se tlhamilwe jang.

**tlhatlhoba ka tsenelelo** – bopa kakanyo ya boleng le bokao jwa sengwe ka botebo.

**tlhotlheletso ka botlhale gore batho ba nne mo letlhakoreng la mmui** – puo ya maithomo a go ngoka batho gore ba dumele se mmui a se buang ka tsela e e sa siamang.

**tlhotlhomisa** – go batlisisa sengwe se se sa tlhagisiwang sentle ka go buisa, botsa dipotso, lebelela jj. go se tlhalosa.

**tlodisa matlho** – go lebelela sengwe e se ka tsenelelo /kgotsa go buisa ka bonako go bona kakanyokakaretso.

**tlopelo** – tiriso ya mafoko a mantsi a a sa tlhokegeng.

**tota** – go dira sengwe ka tlhamalalo; gape o tlhomile matlho le mogopolo mo go sona

**totobetseng** – bokao jo bo tlhamaletseng e bile bo kwadilwe.

**tsaya letlhakore (go)** – go sekamela mo, kgotsa go gatelela letlhakore, kakanyo kgotsa motho yo o rileng.

**tsepameng** – ntlha e e tlhomameng

**tshetlego** – go emeleta ntlha e e rileng ka mabaka a a tswang mo bopaking jo bo rileng.





